Supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 276 del 30 ottobre 1969

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 10.530 – Semestre L. 6.020 – Un fascicolo L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

Versare l'importo sul c/c postale 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — 00100 Roma

Il presente Bollettino e le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di* **ROMA, Via del Tritone n. 61/A - 61/B – Via XX Settembre** (Palazzo Ministero del Tesoro) — **MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 NAPOLI, Via Chiaia n. 5 — FIRENZE, Via Cavour n. 46-r — GENOVA, Via XII Ottobre 172/r** (Piccapietra)

*Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'*ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA VERDI 10 00100 ROMA *versando l'importo sul c/c postale 1/2640*

Le Inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). I versamenti per le richieste di inserzione inviate per corrispondenza debbono essere effettuati sul conto corrente postale 1/17490. Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

N. 58

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969.

F. Stimamiglio & C., società per azioni, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969.

Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969.

« IRIS » - Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona: Rimborso di obbligazioni.

Pirelli, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 6 % 1948-73 sorteggiate il 20 ottobre 1969.

Montecatini Edison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni Edison 6 % emissione 1948 sorteggiate dall'8 al 10 ottobre 1969.

« Durst », società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1969.

Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova: Obbligazioni 6 % ventennali sorteggiate il 23 ottobre 1969.

S.A.G.Z. - Società Azionaria Gruppo Zanon, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969.

M M - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano: Errata-corrige.

I C L E

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Estrazione di obbligazioni

Diciassettesima estrazione per il rimborso di n. 414.350 obbligazioni ICLE 6 % emesse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 717.

In conformità all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, parte 2ª, Foglio delle inserzioni, si è proceduto nei giorni 1 e 2 ottobre 1969, a ministero del notaio dott. Alberto Misurale, alla estrazione delle sottonotate n. 414.350 obbligazioni ICLE 6% emesse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 717.

Le obbligazioni verranno rimborsate al valore nominale di lit. 1.000 cadauna a partire dal 1° gennaio 1970 presso la sede dell' ICLE, via Sallustiana n. 58 e dovranno essere munite della cedola n. 39 (1° luglio 1970) e seguenti.

L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto all'atto del rimborso.

Titoli estratti:

DA 5 OBBLIGAZIONI

00012	00029	00059	00066	00072	00077
00083	00092	00096	00118	00131	00141
00164	00175	00178	00189	00291	00307
00327	00331	00335	00340	00354	00375
00408	00429	00444	00450	00465	00468
00501	00529	00544	00551	00582	00591
00602	00619	00667	00670	00689	00691
00693	00702	00707	00718	00735	00736
00744	00749	00753	00761	00769	00780
00786	00794	00853	00874	00883	00909
00920	00937	00947	00949	00969	00993
00995	01003	01012	01046	01068	01113
01128	01142	01161	01166	01185	01195
01199	01211	01213	01225	01229	01248
01252	01259	01276	01280	01301	01315
01317	01326	01374	01382	01397	01410
01462	01489	01534	01553	01554	01560
01562	01617	01622	01628	01634	01635
01639	01641	01691	01701	01707	01713
01720	01725	01732	01748	01749	01778
01797	01808	01811	01814	01830	01845
01856	01865	01917	01922	01934	01937
01941	01969	01974	01981	02007	02021
02027	02028	02039	02042	02045	02057
02058	02065	02071	02076	02100	02103
02119	02128	02135	02136	02175	02218
02237	02285	02293	02307	02312	02321
02328	02346	02359	02367	02372	02399
02403	02406	02415	02445	02452	02465
02468	02485	02487	02519	02532	02555
02556	02560	02596	02597	02603	02649
02653	02655	02656	02664	02672	02673
02675	02687	02691	02699	02710	02713
02718	02733	02757	02759	02762	02768
02774	02778	02842	02856	02869	02877
02899	02927	02956	02957	02967	02970
03015	03022	03031	03038	03058	03070
03084	03093	03110	03119	03134	03137
03143	03155	03160	03163	03179	03189
03204	03207	03211	03214	03243	03274
03281	03298	03312	03317	03350	03354
03362	03420	03427	03440	03448	03538
03544	03568	03571	03592	03610	03616
03626	03645	03656	03658	03710	03724
03737	03745	03749	03751	03763	03770
03774	03778	03779	03789	03810	03841
03844	03845	03870	03880	03892	03916
03921	03934	03940	03967	03974	03988
03998	04000	04029	04036	04038	04070
04109	04112	04147	04160	04165	04172
04174	04177	04200	04226	04234	04261
04272	04273	04274	04303	04307	04309
04346	04383	04385	04415	04416	04423
04434	04480	04483	04500	04509	04515
04546	04552	04553	04578	04588	04596
04602	04603	04609	04615	04616	04626
04637	04643	04654	04671	04701	04712
04769	04778	04840	04847	04863	04908
04911	04921	04969	04971	04979	05041
05043	05067	05078	05113	05114	05116
05119	05175	05192	05199	05241	05254
05289	05309	05312	05317	05318	05346
05365	05367	05379	05384	05390	05427
05429	05450	05469	05482	05530	05535
05580	05583	05586	05595	05606	05624
05638	05652	05663	05666	05675	05704
05711	05717	05754	05760	05797	05809
05810	05819	05839	05848	05866	05868
05886	05923	05939	05961	05965	05975

DA 10 OBBLIGAZIONI

06004	06017	06022	06072	06079	06085
06086	06128	06152	06153	06154	06164
06219	06226	06227	06249	06259	06267
06294	06295	06297	06301	06312	06328
06350	06353	06365	06386	06388	06389
06403	06404	06439	06444	06457	06460
06517	06520	06576	06577	06590	06599
06607	06630	06646	06656	06692	06702
06733	06736	06759	06760	06769	06776
06784	06797	06798	06800	06804	06813
06816	06818	06828	06833	06855	06836
06889	06901	06930	06936	06937	07036
07058	07061	07079	07089	07101	07105
07121	07125	07180	07201	07216	07226
07231	07255	07280	07322	07357	07408
07410	07451	07468	07490	07505	07512
07513	07576	07598	07608	07609	07627
07668	07677	07686	07695	07712	07721
07732	07742	07743	07752	07758	07763
07781	07795	07827	07837	07888	07900
07903	07923	07957	07965	07971	07974
08019	08021	08022	08025	08042	08065
08090	08109	08125	08151	08159	08218
08230	08231	08242	08243	08251	08267
08268	08301	08317	08319	08370	08393
08436	08451	08468	08477	08486	08488
08494	08509	08580	08592	08595	08597
08613	08620	08625	08629	08651	08654
08660	08687	08704	08717	08729	08732
08737	08742	08747	08760	08766	08788
08807	08857	08858	08863	08868	08872

08893	08905	08935	08944	08959	08983
08993	09051	09056	09079	09095	09099
09142	09161	09185	09186	09187	09215
09227	09237	09246	09315	09320	09364
09370	09375	09385	09405	09413	09414
09424	09431	09432	09447	09462	09474
09483	09511	09533	09588	09589	09596
09611	09612	09633	09648	09650	09659
09664	09671	09744	09757	09799	09817
09834	09851	09869	09896	09899	09901
09921	09929	09937	09952	09984	10005
10011	10014	10022	10023	10026	10030
10040	10052	10108	10110	10121	10137
10139	10148	10198	10209	10214	10249
10253	10254	10272	10281	10282	10312
10365	10370	10382	10385	10426	10430
10483	10484	10502	10504	10524	10525
10531	10532	10540	10542	10552	10570
10582	10592	10623	10677	10684	10686
10699	10702	10705	10711	10712	10718
10730	10734	10763	10771	10824	10845
10846	10852	10871	10879	10916	10940
10956	10962	10969	11046	11072	11076
11086	11094	11106	11134	11168	11179
11181	11182	11188	11202	11231	11233
11242	11286	11293	11294	11297	11330
11360	11370	11383	11389	11411	11412
11417	11423	11427	11439	11464	11477
11484	11485	11527	11540	11545	11630
11639	11643	11646	11657	11659	11663
11664	11691	11719	11736	11741	11770
11783	11789	11790	11814	11821	11839
11883	11895	11928	11944	11948	11977
11979	11986	11999	12009	12039	12089
12116	12135	12163	12197	12209	12227
12238	12239	12251	12254	12269	12271
12281	12296	12297	12298	12311	12361
12366	12403	12412	12413	12433	12437
12453	12511	12516	12518	12522	12525
12526	12535	12556	12571	12588	12610
12616	12628	12633	12635	12642	12645
12646	12648	12656	12659	12680	12701
12711	12714	12741	12742	12761	12774
12819	12823	12827	12828	12853	12865
12869	12878	12900	12915	12939	12942
12943	12969	12972	12973	12974	12975
12982	12983	13056	13078	13092	13093
13097	13104	13105	13108	13115	13139
13141	13142	13147	13159	13169	13183
13190	13209	13238	13244	13254	13261
13271	13277	13278	13284	13288	13321
13344	13347	13370	13371	13377	13378
13401	13406	13407	13438	13443	13462
13480	13483	13485	13497	13597	13601
13630	13682	13696	13699	13714	13726
13730	13731	13761	13763	13771	13801
13803	13808	13809	13831	13841	13871
13879	13889	13895	13909	13913	13966
13968	13979	13980	14016	14091	14097
14098	14099	14102	14103	14104	14107
14122	14127	14131	14143	14191	14209
14224	14246	14254	14255	14256	14257
14263	14304	14315	14316	14331	14375
14376	14383	14414	14446	14462	14483
14503	14505	14510	14511	14523	14534
14548	14554	14562	14564	14686	14689
14723	14726	14734	14744	14748	14770
14778	14781	14852	14877	14881	14886
14890	14891	14897	14899	14906	14920
14935	14959	14961	14985	15012	15034
15058	15075	15101	15119	15126	15148
15149	15164	15168	15172	15179	15180
15181	15187	15201	15216	15217	15256
15287	15304	15343	15383	15394	15397
15414	15436	15476	15477	15488	15561
15562	15575	15576	15601	15606	15623
15636	15659	15667	15668	15670	15678
15684	15708	15714	15727	15735	15751
15752	15776	15786	15797	15805	15810
15834	15835	15859	15867	15874	15877
15880	15884	15923	15925	15939	15957
15972	16017	16020	16028	16031	16042

16056	16068	16069	16088	16111	16119
16121	16123	16154	16160	16166	16167
16174	16177	16189	16208	16211	16221
16222	16224	16232	16236	16238	16239
16242	16245	16246	16274	16279	16301
16313	16343	16367	16385	16395	16402
16436	16443	16448	16461	16468	16495
16519	16521	16522	16532	16550	16557
16570	16573	16583	16600	16613	16614
16622	16626	16633	16634	16699	16718
16724	16730	16741	16754	16757	16763
16768	16776	16782	16798	16814	16822
16828	16843	16886	16907	16916	16951
16988	17011	17012	17013	17029	17036
17039	17041	17075	17085	17094	17111
17122	17141	17145	17146	17161	17210
17214	17226	17245	17284	17293	17302
17318	17325	17326	17372	17414	17423
17426	17434	17435	17436	17463	17464
17478	17500	17503	17518	17528	17539
17563	17574	17591	17614	17617	17624
17652	17657	17662	17665	17678	17711
17731	17742	17758	17761	17786	17796
17805	17855	17862	17873	17874	17883
17887	17895	17945	17965	17980	17991

DA 25 OBBLIGAZIONI

18017	18022	18029	18036	18038	18048
18054	18057	18121	18135	18143	18144
18145	18156	18160	18181	18182	18209
18222	18229	18231	18247	18254	18267
18271	18273	18288	18296	18324	18334
18335	18336	18351	18364	18370	18372
18379	18396	18409	18413	18422	18427
18449	18460	18462	18512	18522	18532
18535	18538	18544	18553	18568	18570
18590	18615	18641	18645	18662	18703
18727	18752	18761	18762	18763	18776
18793	18797	18799	18802	18809	18831
18835	18841	18857	18864	18880	18887
18910	18934	18957	18960	18969	18976
18980	18981	19014	19025	19051	19060
19070	19075	19079	19092	19130	19143
19149	19159	19169	19185	19237	19238
19257	19289	19319	19362	19373	19374
19401	19404	19412	19417	19427	19435
19452	19454	19465	19484	19485	19496
19522	19524	19525	19529	19555	19556
19568	19594	19619	19655	19657	19672
19684	19706	19710	19719	19736	19741
19771	19785	19804	19806	19811	19818
19820	19821	19831	19856	19860	19887
19910	19911	19917	19919	19939	19942
19969	19976	19982	20004	20006	20110
20131	20140	20147	20157	20171	20202
20205	20219	20261	20270	20275	20283
20300	20316	20350	20352	20353	20378
20400	20403	20433	20435	20448	20451
20471	20474	20508	20512	20522	20523
20538	20544	20545	20563	20581	20585
20589	20597	20611	20657	20695	20725
20731	20748	20804	20813	20815	20838
20839	20867	20870	20900	20901	20903
20916	20924	20932	20949	20979	20980
21010	21028	21044	21056	21068	21076
21082	21101	21112	21119	21127	21128
21132	21200	21222	21223	21241	21264
21283	21289	21332	21376	21380	21388
21389	21395	21397	21403	21410	21446
21448	21449	21450	21457	21486	21489
21503	21504	21527	21535	21538	21551
21560	21591	21619	21621	21626	21635
21647	21656	21672	21683	21689	21694
21698	21718	21729	21742	21774	21795
21804	21818	21835	21854	21855	21870
21877	21889	21890	21892	21896	21897
21908	21943	21945	21948	21957	21962
21974	21994	21999	22007	22010	22014
22016	22032	22043	22059	22083	22084
22113	22119	22123	22128	22129	22142
22157	22161	22177	22203	22212	22234

22245	22246	22261	22273	22274	22278
22303	22311	22356	22363	22387	22400
22442	22445	22446	22449	22458	22487
22535	22554	22566	22604	22614	22633
22634	22658	22662	22684	22690	22695
22707	22713	22721	22753	22773	22775
22808	22831	22859	22863	22874	22878
22894	22895	22903	22909	22920	22935
22948	22954	22980	22981	23010	23038
23043	23050	23100	23111	23126	23133
23147	23151	23163	23195	23211	23215
23216	23233	23235	23236	23258	23266
23272	23273	23310	23312	23319	23333
23343	23344	23357	23408	23413	23428
23430	23437	23454	23466	23492	23501
23517	23522	23536	23570	23571	23572
23573	23589	23593	23629	23643	23678
23692	23705	23716	23738	23765	23810
23903	23916	23925	23946	23960	23983
24016	24032	24042	24067	24078	24106
24108	24118	24127	24145	24146	24170
24183	24204	24219	24237	24294	24305
24324	24334	24335	24358	24359	24378
24382	24436	24456	24459	24462	24463
24480	24515	24521	24522	24524	24598
24609	24635	24641	24680	24695	24699
24727	24738	24752	24757	24791	24799
24805	24818	24823	24846	24884	24904
24927	24943	24948	24953	24965	24968
24984	24991	25006	25009	25018	25025
25061	25062	25064	25078	25079	25133
25161	25170	25191	25216	25242	25245
25286	25293	25351	25354	25388	25396
25434	25443	25455	25478	25489	25493
25498	25511	25514	25525	25526	25532
25538	25553	25559	25585	25586	25588
25595	25623	25628	25654	25660	25663
25688	25696	25697	25698	25721	25737
25745	25746	25749	25761	25780	25788
25807	25808	25809	25820	25822	25834
25859	25866	25883	25888	25903	25924
25940	25945	25947	25955	26003	26008
26028	26034	26040	26042	26050	26077
26101	26106	26109	26130	26132	26141
26149	26156	26158	26165	26169	26170
26178	26180	26181	26189	26200	26208
26249	26252	26259	26270	26274	26287
26290	26294	26300	26320	26359	26393
26395	26408	26433	26442	26463	26470
26472	26483	26486	26490	26519	26532
26548	26552	26561	26592	26603	26613
26632	26645	26663	26686	26691	26711
26712	26734	26758	26769	26778	26787
26803	26804	26805	26823	26855	26883
26898	26931	26932	26934	26946	26958
26959	26977	26997	27030	27032	27054
27085	27086	27097	27102	27111	27112
27121	27127	27133	27134	27143	27158
27184	27201	27240	27241	27253	27254
27256	27264	27286	27296	27303	27311
27340	27342	27345	27351	27363	27376
27379	27381	27422	27444	27454	27478
27479	27481	27490	27494	27497	27509
27530	27559	27560	27565	27566	27574
27582	27608	27609	27646	27697	27704
27726	27745	27762	27782	27801	27810
27811	27815	27823	27861	27862	27900
27902	27905	27923	27939	27940	27999
28005	28022	28024	28042	28048	28053
28067	28081	28085	28108	28113	28118
28128	28133	28144	28162	28225	28249
28292	28294	28305	28361	28364	28383
28390	28397	28427	28446	28447	28468
28482	28501	28506	28519	28575	28577
28586	28605	28634	28646	28684	28688
28695	28698	28710	28712	28732	28739
28743	28759	28767	28816	28851	28884
28890	28904	28961	28993	28995	28999
29010	29012	29018	29030	29038	29061
29098	29099	29114	29137	29152	29164
29179	29193	29202	29210	29275	29306
29340	29344	29346	29381	29388	29393
29395	29397	29426	29445	29516	29518
29537	29538	29547	29565	29570	29572
29592	29596	29597	29611	29620	29635
29646	29664	29678	29688	29697	29708
29718	29732	29751	29752	29795	29834
29852	29875	29889	29895	29905	29909
29933	29937	29957	29965	29967	30003
30015	30049	30084	30093	30095	30124
30136	30144	30158	30170	30205	30220
30221	30223	30224	30250	30257	30259
30261	30267	30273	30306	30309	30317
30319	30320	30342	30361	30395	30404
30409	30434	30453	30456	30459	30473
30479	30519	30521	30527	30531	30563
30574	30604	30607	30610	30628	30630
30645	30656	30668	30685	30697	30709
30726	30732	30734	30741	30777	30789
30797	30805	30820	30827	30845	30860
30889	30892	30897	30948	30953	30972
31002	31010	31011	31020	31031	31034
31035	31046	31054	31063	31091	31114
31128	31144	31160	31164	31168	31170
31172	31174	31181	31184	31185	31195
31200	31218	31225	31226	31235	31236
31247	31254	31259	31289	31292	31297
31306	31312	31336	31339	31352	31395
31417	31419	31438	31443	31470	31483
31487	31488	31497	31512	31518	31528
31581	31582	31599	31601	31626	31632
31634	31643	31647	31675	31684	31696
31705	31712	31722	31723	31774	31777
31795	31811	31821	31844	31845	31846
31870	31896	31910	31929	31937	31944
31947	31975	31998	32019	32021	32075
32128	32180	32188	32191	32220	32225
32226	32239	32291	32297	32300	32315
32328	32333	32334	32347	32374	32393
32403	32425	32435	32503	32512	32517
32527	32547	32583	32597	32609	32624
32637	32642	32673	32712	32721	32728
32729	32737	32755	32762	32791	32806
32891	32893	32927	32934	32940	32953
32978	33000	33009	33037	33049	33050
33073	33088	33096	33135	33143	33155
33176	33199	33203	33206	33210	33213
33228	33241	33256	33288	33302	33318
33325	33350	33358	33360	33378	33398
33431	33503	33519	33543	33582	33589
33639	33703	33705	33706	33733	33773
33778	33793	33819	33832	33835	33840
33875	33889	33939	33941	33946	33948
33949	34007	34014	34015	34016	34041
34042	34072	34075	34085	34089	34090
34095	34160	34167	34195	34203	34226
34235	34275	34302	34305	34309	34361
34380	34395	34404	34408	34416	34448
34466	34492	34493	34494	34517	34519
34530	34558	34565	34594	34596	34639
34644	34646	34652	34686	34687	34693
34734	34739	34742	34768	34828	34829
34892	34907	34928	34941	35018	35021
35022	35024	35037	35044	35057	35064
35082	35101	35116	35117	35126	35127
35140	35159	35172	35186	35199	35242
35286	35310	35321	35324	35339	35348
35357	35361	35374	35406	35437	35439
35444	35464	35468	35480	35481	35530
35552	35595	35613	35621	35627	35643
35662	35663	35690	35696	35707	35737
35740	35776	35800	35809	35831	35863
35864	35896	35898	35900	35907	35909
35937	35954	—	—	—	—

DA 50 OBBLIGAZIONI

36018	36051	36057	36104	36119	36134
36147	36162	36170	36173	36180	36203
36216	36229	36230	36306	36330	36334
36336	36352	36353	36365	36367	36395
36400	36430	36431	36445	36476	36477
36530	36548	36565	36606	36610	36620

36629	36650	36659	36665	36693	36694
36707	36713	36723	36777	36784	36795
36799	36821	36822	36823	36826	36828
36835	36847	36852	36857	36864	36891
36893	36934	36941	36961	36967	36987
36988	37025	37031	37032	37033	37120
37138	37161	37162	37218	37237	37266
37269	37276	37294	37297	37305	37341
37397	37423	37472	37478	37481	37482
37496	37521	37528	37537	37559	37570
37571	37576	37585	37586	37632	37637
37679	37680	37681	37702	37704	37713
37719	37754	37755	37759	37766	37784
37785	37786	37794	37802	37813	37835
37842	37845	37847	37848	37850	37881
37925	37950	37955	37956	37957	37958
37959	37980	37988	37990	38011	38021
38023	38024	38053	38062	38065	38088
38090	38111	38116	38135	38148	38149
38150	38164	38165	38168	38222	38223
38238	38249	38259	38261	38314	38324
38348	38353	38356	38369	38377	38382
38384	38412	38413	38427	38432	38441
38443	38463	38475	38485	38487	38533
38540	38547	38556	38576	38580	38590
38599	38618	38627	38647	38655	38660
38674	38687	38701	38705	38720	38722
38725	38737	38750	38766	38769	38771
38776	38790	38811	38819	38825	38832
38840	38859	38870	38872	38885	38889
38890	38912	38920	38923	38951	38968
38977	38982	38985	38990	38996	39014
39036	39065	39078	39081	39118	39149
39150	39193	39217	39218	39232	39247
39248	39253	39266	39280	39291	39297
39315	39321	39329	39343	39364	39367
39368	39384	39425	39433	39437	39438
39443	39445	39458	39478	39480	39482
39489	39494	39501	39511	39512	39525
39533	39549	39564	39571	39592	39605
39611	39613	39659	39662	39679	39687
39707	39713	39749	39767	39809	39810
39814	39824	39847	39856	39857	39902
39906	39915	39960	39973	40020	40023
40043	40057	40061	40063	40093	40132
40136	40137	40139	40153	40163	40185
40197	40208	40225	40235	40264	40267
40268	40284	40289	40298	40302	40305
40308	40313	40314	40317	40343	40350
40394	40398	40413	40420	40439	40450
40461	40487	40533	40581	40583	40620
40629	40656	40661	40692	40706	40730
40746	40761	40773	40809	40810	40817
40818	40871	40898	40904	40938	40944
40955	40960	40963	40968	40974	40986
41001	41032	41059	41065	41074	41082
41093	41114	41138	41142	41164	41175
41184	41203	41221	41252	41253	41254
41260	41277	41294	41300	41353	41371
41392	41400	41442	41445	41492	41522
41527	41538	41558	41586	41588	41609
41611	41621	41636	41639	41650	41662
41693	41702	41736	41745	41762	41765
41789	41790	41797	41801	41808	41861
41874	41876	41899	41913	41951	41963
41987	42004	42008	42042	42044	42049
42050	42055	42059	42065	42066	42079
42095	42126	42134	42154	42159	42160
42172	42181	42188	42191	42202	42235
42251	42280	42285	42327	42338	42349
42358	42385	42393	42406	42429	42430
42435	42440	42446	42449	42453	42461
42500	42502	42561	42565	42587	42588
42593	42596	42607	42629	42792	42799
42811	42822	42839	42840	42846	42851
42859	42860	42917	42955	42959	42960
42997	42999	43005	43006	43009	43013
43022	43039	43079	43107	43124	43126
43143	43165	43192	43224	43252	43274
43294	43318	43323	43355	43356	43384
43395	43400	43426	43455	43475	43476
43510	43513	43531	43536	43565	43571

43575	43586	43605	43606	43608	43623
43630	43634	43654	43690	43703	43709
43724	43746	43751	43762	43804	43819
43831	43877	43885	43907	43918	43925
43941	43942	43965	44009	44019	44073
44078	44080	44081	44091	44092	44093
44100	44136	44137	44162	44163	44164
44165	44166	44167	44190	44213	44217
44253	44265	44276	44280	44327	44328
44334	44360	44370	44379	44382	44384
44387	44388	44409	44433	44435	44464
44492	44507	44531	44544	44546	44562
44573	44577	44584	44597	44600	44632
44646	44651	44666	44686	44687	44692
44709	44732	44788	44794	44796	44798
44801	44833	44843	44849	44875	44901
44903	44912	44918	44920	44974	45016
45030	45042	45048	45120	45158	45215
45221	45224	45226	45241	45242	45243
45244	45260	45263	45266	45273	45295
45298	45316	45325	45346	45347	45355
45356	45375	45376	45389	45390	45433
45444	45445	45453	45454	45459	45480
45503	45511	45526	45552	45559	45601
45605	45606	45614	45626	45627	45629
45638	45672	45734	45738	45752	45762
45763	45788	45802	45803	45815	45848
45884	45885	45886	45923	45924	45927
45972	45995	45998	45999	46008	46056
46059	46124	46125	46139	46163	46168
46171	46189	46226	46265	46279	46290
46291	46330	46333	46337	46342	46365
46373	46376	46400	46423	46426	46443
46447	46453	46460	46469	46471	46473
46481	46493	46496	46520	46526	46530
46538	46548	46551	46553	46556	46558
46578	46581	46582	46605	46621	46629
46638	46676	46691	46698	46716	46719
46733	46751	46756	46762	46777	46779
46839	46853	46863	46868	46871	46873
46874	46924	46925	46926	46929	46944
46959	46984	46986	46989	47006	47016
47029	47033	47035	47061	47072	47081
47083	47103	47108	47130	47166	47188
47189	47239	47242	47250	47256	47318
47359	47361	47369	47370	47379	47415
47422	47434	47446	47450	47451	47452
47479	47487	47500	47508	47517	47522
47523	47526	47530	47554	47580	47609
47612	47629	47632	47638	47645	47647
47650	47661	47666	47719	47736	47740
47779	47785	47837	47888	47890	47900
47907	47909	47925	47929	47945	47967
47985	48002	48018	48040	48054	48074
48075	48138	48166	48172	48173	48183
48191	48193	48194	48201	48238	48251
48256	48267	48301	48314	48350	48358
48394	48404	48452	48464	48510	48525
48540	48560	48569	48575	48584	48590
48597	48603	48609	48626	48642	48644
48645	48670	48684	48691	48695	48748
48751	48752	48759	48764	48779	48799
48805	48806	48810	48819	48843	48845
48848	48861	48869	48878	48879	48891
48892	48893	48896	48903	48954	48975
49023	49028	49029	49034	49043	49049
49051	49074	49089	49093	49094	49097
49105	49106	49147	49170	49183	49293
49301	49311	49324	49340	49359	49362
49373	49378	49391	49398	49416	49419
49435	49443	49457	49458	49481	49484
49524	49545	49553	49573	49576	49588
49600	49601	49645	49652	49653	49655
49656	49678	49680	49690	49691	49699
49715	49730	49754	49759	49761	49767
49792	49797	49799	49802	49811	49817
49818	49824	49832	49842	49897	49926
49939	49961	49962	49966	49968	49969
49970	49978	49982	49998	50003	50021
50026	50038	50062	50076	50104	50127
50141	50163	50173	50190	50193	50220

50221	50239	50255	50290	50300	50318
50400	50404	50440	50452	50454	50472
50473	50474	50475	50478	50479	50496
50502	50520	50533	50536	50538	50540
50571	50577	50587	50598	50606	50622
50636	50642	50667	50677	50696	50699
50703	50751	50778	50785	50792	50814
50834	50843	50869	50872	50894	50928
50932	50933	50950	50951	50972	50988
51018	51019	51025	51029	51036	51074
51093	51166	51193	51214	51223	51247
51259	51262	51263	51268	51293	51323
51343	51344	51357	51365	51374	51375
51408	51431	51433	51452	51524	51537
51542	51547	51549	51576	51617	51619
51620	51644	51669	51675	51683	51712
51738	51740	51760	51765	51781	51793
51797	51805	51841	51869	51909	51911
51927	51931	51934	51945	51947	51948
51952	51956	51961	52003	52038	52055
52060	52097	52104	52132	52140	52174
52176	52292	52298	52310	52313	52314
52321	52348	52354	52364	52385	52430
52431	52442	52475	52482	52508	52516
52523	52533	52534	52669	52673	52679
52684	52693	52716	52725	52729	52740
52743	52773	52788	52798	52818	52821
52822	52828	52830	52831	52847	52859
52920	52941	52945	52948	52952	52974
52995	53002	53016	53043	53060	53062
53063	53072	53073	53078	53082	53089
53132	53142	53171	53173	53176	53182
53189	53190	53195	53198	53219	53302
53351	53361	53364	53391	53404	53406
53428	53436	53438	53443	53452	53456
53460	53471	53476	53500	53502	53505
53520	53539	53544	53550	53631	53643
53649	53662	53669	53670	53702	53724
53739	53742	53770	53775	53777	53782
53803	53836	53877	53891	53897	53912
53933	53935	53951	53954	53955	53989
54006	54029	54117	54122	54143	54172
54187	54188	54189	54203	54212	54214
54223	54225	54236	54238	54242	54243
54250	54253	54254	54329	54344	54388
54430	54439	54446	54447	54453	54494
54507	54516	54518	54525	54529	54539
54570	54575	54609	54613	54615	54620
54630	54640	54663	54707	54727	54779
54791	54792	54802	54805	54820	54841
54865	54867	54868	54869	54872	54873
54900	54910	54922	54986	54988	54995
54998	55001	55004	55025	55033	55058
55083	55119	55123	55127	55154	55163
55241	55278	55301	55309	55312	55315
55329	55338	55362	55366	55385	55388
55389	55390	55391	55430	55454	55473
55483	55507	55513	55543	55568	55575
55596	55682	55692	55704	55717	55722
55728	55730	55732	55734	55736	55743
55753	55774	55782	55791	55798	55841
55854	55876	55884	55886	55890	55915
55919	55946	55947	55948	55951	56003
56004	56016	56021	56023	56033	56037
56043	56045	56052	56065	56073	56098
56115	56125	56126	56140	56151	56164
56180	56201	56206	56213	56217	56226
56228	56240	56252	56260	56269	56276
56279	56309	56325	56329	56349	56353
56371	56372	56373	56374	56396	56409
56410	56422	56434	56450	56497	56513
56545	56558	56575	56580	56581	56588
56590	56622	56646	56663	56664	56674
56686	56700	56701	56705	56714	56736
56753	56757	56758	56768	56781	56792
56806	56825	56912	56923	56924	56931
56951	56952	56953	56954	56962	57020
57048	57066	57136	57137	57143	57190
57193	57244	57254	57258	57263	57325
57341	57360	57373	57384	57385	57393
57416	57425	57430	57431	57434	57447
57450	57456	57472	57512	57529	57537

57550	57574	57580	57586	57594	57612
57627	57645	57651	57652	57668	57669
57703	57747	57778	57787	57795	57808
57809	57812	57825	57843	57854	57855
57907	57920	57921	57932	57967	57973
58018	58023	58027	58083	58086	58096
58099	58106	58118	58129	58130	58144
58159	58170	58198	58215	58219	58248
58274	58286	58288	58302	58304	58312
58337	58339	58343	58353	58405	58422
58440	58450	58459	58482	58487	58488
58502	58511	58527	58574	58605	58615
58620	58623	58636	58646	58656	58677
58687	58689	58706	58707	58712	58730
58732	58764	58790	58809	58816	58819
58857	58868	58888	58906	58907	58958
58959	58960	58961	58994	59002	59017
59029	59082	59103	59116	59125	59130
59134	59157	59160	59171	59201	59209
59264	59274	59285	59287	59306	59312
59333	59369	59379	59381	59414	59417
59424	59442	59488	59498	59499	59514
59535	59542	59553	59601	59620	59631
59632	59633	59641	59650	59653	59654
59701	59707	59713	59752	59772	59777
59791	59805	59809	59822	59845	59850
59852	59853	59859	59870	59891	59908
59909	59916	59934	59939	59945	59993
59994	60008	60031	60033	60058	60066
60067	60069	60080	60081	60117	60155
60176	60180	60205	60219	60221	60222
60237	60249	60267	60270	60271	60326
60365	60412	60414	60422	60439	60440
60444	60446	60481	60483	60507	60549
60558	60563	60570	60577	60581	60608
60622	60644	60645	60647	60649	60671
60674	60705	60706	60709	60769	60777
60783	60795	60814	60826	60832	60835
60836	60839	60848	60866	60872	60873
60885	60898	60907	60934	60935	60947
60948	60960	60985	60993	60997	61008
61015	61022	61029	61030	61031	61034
61056	61068	61071	61084	61096	61104
61118	61148	61166	61169	61178	61199
61203	61215	61258	61281	61307	61308
61309	61345	61385	61414	61415	61451
61453	61455	61486	61517	61521	61524
61528	61543	61556	61570	61585	61602
61611	61634	61635	61650	61664	61666
61669	61680	61682	61685	61707	61726
61736	61744	61745	61757	61773	61778
61779	61781	61816	61835	61842	61844
61857	61865	61871	61872	61900	61940
61954	61961	61962	61968	61977	61981
62009	62014	62022	62036	62053	62075
62076	62101	62113	62119	62122	62144
62158	62211	62241	62268	62274	62278
62283	62298	62302	62326	62353	62385
62391	62416	62425	62447	62456	62471
62483	62496	62519	62555	62561	62564
62583	62593	62595	62596	62624	62669
62675	62688	62713	62715	62724	62725
62744	62752	62775	62783	62799	62804
62836	62842	62884	62935	62943	62944
62947	62961	62983	63001	63005	63033
63034	63036	63043	63071	63082	63100
63108	63112	63128	63141	63177	63179
63188	63198	63207	63208	63209	63236
63245	63247	63278	63310	63320	63355
63357	63371	63393	63401	63407	63420
63436	63462	63474	63479	63480	63482
63493	63529	63532	63549	63561	63562
63624	63647	63697	63732	63749	63760
63784	63792	63847	63855	63871	63886
63892	63902	63903	63910	63917	63927
63930	63956	63971	63977	63994	64002
64019	64037	64086	64180	64189	64195
64223	64265	64309	64317	64355	64398
64399	64422	64465	64466	64483	64486
64507	64524	64534	64538	64544	64547
64550	64566	64577	64602	64603	64613
64646	64653	64660	64661	64684	64724

64736	64739	64757	64791	64805	64812
64831	64835	64870	64883	64924	64933
64955	64970	64971	64980	65012	65020
65045	65052	65064	65066	65085	65086
65132	65149	65181	65195	65200	65203
65213	65272	65275	65313	65314	65329
65355	65358	65384	65390	65406	65428
65461	65464	65484	65496	65507	65522
65532	65533	65572	65583	65605	65638
65642	65651	65692	65704	65706	65715
65733	65748	65753	65777	65785	65793
65832	65857	65906	65926	65949	65962
65990	65999	—	—	—	—

DA 100 OBBLIGAZIONI

66035	66049	66064	66074	66095	66101
66112	66158	66161	66168	66170	66177
66184	66209	66212	66221	66239	66242
66243	66244	66278	66279	66280	66281
66318	66339	66349	66382	66404	66434
66455	66463	66467	66477	66486	66499
66517	66521	66546	66547	66561	66562
66567	66604	66605	66606	66614	66618
66628	66640	66660	66676	66765	66772
66794	66811	66817	66820	66824	66829
66833	66834	66841	66847	66916	66920
66936	66948	66962	66971	66992	67000
67026	67035	67036	67040	67043	67051
67055	67064	67067	67074	67084	67099
67101	67104	67124	67129	67145	67154
67219	67270	67275	67296	67299	67319
67332	67341	67345	67346	67360	67373
67375	67380	67393	67399	67400	67405
67423	67439	67451	67456	67460	67501
67515	67522	67528	67540	67578	67611
67644	67657	67661	67667	67685	67732
67738	67739	67798	67827	67828	67844
67860	67861	67864	67869	67878	67899
67925	67969	67975	67995	68017	68019
68029	68048	68072	68082	68083	68086
68138	68139	68174	68195	68210	68211
68247	68322	68383	68393	68399	68412
68442	68454	68456	68465	68475	68499
68588	68599	68607	68611	68621	68637
68645	68672	68685	68731	68734	68753
68765	68790	68826	68837	68839	68846
68862	68893	68902	68909	68917	68923
68926	68948	68956	68967	68974	68979
68986	68987	68998	69006	69021	69033
69066	69083	69089	69093	69094	69095
69096	69098	69111	69112	69124	69183
69223	69227	69229	69254	69265	69283
69293	69294	69295	69325	69333	69346
69363	69376	69401	69415	69420	69437
69444	69469	69474	69487	69496	69505
69511	69533	69556	69566	69571	69583
69604	69642	69654	69655	69657	69659
69680	69687	69701	69724	69732	69738
69756	69781	69786	69796	69799	69814
69817	69833	69864	69871	69873	69881
69902	69909	69934	69941	69995	70003
70010	70013	70016	70037	70043	70052
70080	70084	70090	70094	70134	70140
70142	70155	70162	70163	70164	70166
70167	70180	70191	70197	70216	70237
70238	70239	70246	70290	70303	70305
70312	70329	70332	70334	70342	70370
70398	70399	70407	70421	70423	70449
70470	70471	70480	70481	70485	70491
70496	70548	70551	70574	70598	70600
70619	70638	70647	70656	70658	70678
70685	70691	70702	70737	70769	70772
70796	70797	70809	70810	70818	70822
70842	70843	70846	70869	70878	70883
70907	70913	70914	70939	70973	70976
70982	70996	70997	70998	71002	71024
71044	71081	71094	71099	71112	71114
71144	71151	71163	71177	71189	71195
71200	71226	71231	71245	71257	71354
71364	71371	71375	71377	71378	71381
71385	71386	71430	71440	71457	71461
71467	71513	71528	71545	71556	71577
71619	71621	71640	71641	71645	71652
71654	71663	71672	71697	71711	71718
71720	71722	71734	71735	71747	71752
71758	71776	71788	71791	71841	71858
71891	71904	71911	71924	71940	71961
71976	71977	71992	71993	72043	72059
72112	72132	72134	72137	72148	72149
72156	72164	72167	72178	72185	72223
72233	72252	72290	72304	72340	72344
72359	72388	72389	72417	72418	72419
72434	72459	72460	72498	72520	72521
72522	72527	72529	72530	72537	72551
72561	72563	72564	72568	72575	72580
72584	72589	72591	72599	72619	72638
72646	72679	72680	72694	72705	72722
72729	72738	72758	72808	72865	72877
72911	72912	72935	72936	72941	72946
72959	72974	72981	72997	73017	73022
73032	73036	73046	73063	73068	73078
73083	73087	73104	73108	73113	73130
73148	73179	73184	73194	73213	73222
73256	73301	73304	73311	73318	73321
73322	73330	73342	73347	73354	73361
73397	73440	73446	73455	73476	73490
73492	73508	73518	73524	73531	73532
73541	73548	73552	73570	73571	73585
73592	73600	73610	73611	73628	73637
73643	73664	73690	73747	73772	73777
73778	73779	73813	73819	73821	73839
73842	73845	73846	73849	73903	73909
73910	73918	73920	73921	73946	73978
73984	74007	74008	74010	74016	74032
74037	74048	74068	74092	74104	74114
74131	74180	74206	74208	74269	74277
74303	74315	74322	74329	74337	74338
74347	74351	74357	74364	74388	74408
74434	74435	74436	74437	74443	74444
74453	74460	74470	74478	74494	74499
74510	74511	74527	74547	74548	74549
74556	74590	74596	74611	74614	74617
74632	74645	74653	74656	74695	74718
74722	74723	74742	74747	74748	74761
74782	74808	74810	74832	74835	74872
74895	74903	74905	74906	74907	74911
74930	74938	74944	75009	75017	75043
75046	75062	75063	75069	75092	75093
75105	75133	75183	75205	75206	75208
75210	75251	75270	75282	75314	75315
75342	75368	75387	75417	75445	75458
75483	75504	75509	75521	75524	75547
75579	75580	75583	75595	75673	75680
75707	75716	75759	75808	75822	75843
75854	75881	75885	75893	75918	75919
75973	76017	76042	76065	76066	76074
76081	76085	76094	76098	76107	76110
76115	76128	76132	76148	76191	76196
76198	76210	76218	76226	76264	76265
76276	76291	76306	76314	76324	76343
76363	76365	76381	76398	76418	76431
76457	76487	76509	76525	76533	76573
76596	76597	76600	76609	76666	76685
76693	76754	76783	76798	76819	76837
76840	76863	76864	76885	76922	76959
76960	76967	76969	76975	76991	77085
77131	77138	77139	77145	77160	77166
77178	77184	77191	77202	77214	77218
77220	77236	77240	77260	77264	77305
77323	77327	77334	77338	77347	77351
77354	77370	77381	77403	77404	77413
77451	77456	77504	77536	77543	77559
77616	77617	77629	77652	77666	77668
77690	77707	77708	77728	77735	77743
77762	77774	77806	77820	77821	77823
77826	77848	77896	77903	77904	77915
77916	77917	77922	77927	77960	77964
77986	77987	77992	77993	77995	78000
78009	78017	78022	78023	78031	78045
78046	78052	78086	78090	78091	78108
78111	78181	78182	78183	78184	78185
78186	78187	78188	78189	78191	78192
78207	78229	78245	78257	78258	78270

78273	78284	78285	78319	78347	78357
78389	78404	78405	78420	78450	78455
78477	78483	78524	78532	78540	78568
78571	78609	78622	78630	78641	78671
78681	78698	78718	78728	78742	78743
78763	78786	78793	78799	78802	78803
78804	78805	78806	78807	78812	78816
78846	78875	78899	78906	78917	78928
78937	78949	78954	78955	78956	78972
79001	79013	79014	79044	79052	79082
79119	79123	79124	79134	79166	79175
79184	79185	79204	79210	79227	79228
79261	79270	79289	79290	79292	79296
79298	79301	79320	79342	79343	79344
79352	79353	79354	79355	79382	79395
79400	79424	79443	79448	79483	79499
79506	79521	79525	79558	79564	79570
79585	79601	79608	79612	79651	79652
79657	79660	79738	79797	79831	79832
79853	79881	79889	79904	79935	79944
79952	80007	80017	80019	80022	80028
80047	80058	80067	80088	80103	80127
80193	80199	80201	80225	80233	80238
80245	80254	80255	80256	80257	80284
80297	80299	80303	80341	80342	80361
80362	80383	80395	80397	80403	80431
80433	80438	80458	80461	80484	80493
80533	80538	80548	80550	80552	80576
80577	80588	80591	80596	80597	80611
80615	80619	80628	80638	80640	80665
80682	80724	80734	80735	80738	80742
80751	80760	80762	80763	80784	80787
80829	80842	80850	80883	80894	80900
80904	80931	80935	80996	81018	81025
81043	81065	81072	81074	81096	81111
81131	81154	81157	81183	81206	81242
81258	81282	81296	81318	81329	81336
81355	81359	81361	81371	81442	81454
81489	81507	81513	81517	81525	81534
81544	81563	81605	81607	81610	81618
81648	81651	81677	81691	81697	81701
81709	81744	81767	81799	81838	81862
81863	81866	81868	81872	81880	81885
81918	81941	81967	81995	82021	82037
82038	82076	82088	82099	82103	82127
82157	82172	82176	82177	82182	82210
82211	82271	82304	82326	82341	82345
82367	82380	82384	82390	82454	82456
82480	82483	82501	82508	82510	82525
82539	82548	82567	82595	82613	82650
82700	82764	82804	82811	82812	82817
82818	82826	82881	82912	82923	82924
82933	82937	82944	82946	82956	82999
83016	83037	83046	83076	83097	83111
83122	83144	83152	83159	83177	83178
83179	83180	83197	83198	83202	83213
83222	83249	83262	83263	83265	83266
83271	83275	83281	83284	83323	83325
83353	83391	83394	83415	83416	83423
83429	83434	83437	83438	83439	83440
83441	83442	83443	83447	83486	83492
83506	83510	83512	83540	83541	83542
83586	83612	83614	83619	83623	83666
83707	83725	83742	83756	83762	83769
83846	83851	83853	83880	83881	83885
83886	83889	83890	83895	83901	83937
83940	83951	83954	83955	83963	83966
83983	83997	83998	84006	84007	84008
84009	84015	84024	84062	84064	84071
84085	84155	84164	84180	84192	84193
84206	84215	84222	84223	84235	84238
84248	84255	84269	84278	84298	84328
84333	84340	84343	84360	84362	84365
84375	84378	84379	84385	84394	84412
84418	84422	84429	84441	84486	84488
84500	84514	84565	84573	84582	84589
84601	84659	84684	84694	84697	84699
84725	84729	84754	84818	84823	84825

84852	84856	84872	84882	84911	84946
84952	84963	84981	85016	85017	85026
85039	85048	85049	85063	85065	85084
85087	85090	85104	85105	85106	85133
85160	85166	85194	85217	85250	85307
85317	85318	85322	85323	85328	85353
85386	85409	85410	85414	85475	85484
85490	85499	85501	85514	85543	85559
85566	85577	85592	85595	85696	85698
85727	85746	85747	85758	85761	85765
85772	85794	85800	85813	85866	85875
85877	85883	85884	85913	85920	85931
85982	85983	85998	86004	86015	86050
86051	86077	86091	86106	86146	86151
86160	86171	86241	86242	86251	86271
86319	86333	86345	86391	86398	86446
86447	86452	86462	86485	86497	86513
86524	86525	86526	86527	86528	86529
86541	86548	86559	86565	86571	86572
86585	86604	86613	86624	86639	86663
86670	86682	86684	86685	86691	86697
86718	86720	86724	86735	86754	86759
86766	86768	86771	86842	86855	86884
86887	86893	86905	86906	86920	86928
86937	86938	86941	86959	86960	86998
87007	87048	87062	87082	87087	87092
87108	87112	87130	87154	87160	87187
87214	87217	87235	87245	87257	87282
87295	87302	87313	87331	87355	87389
87410	87479	87508	87525	87535	87537
87611	87628	87636	87665	87672	87673
87687	87690	87699	87709	87715	87730
87741	87748	87755	87793	87796	87804
87817	87818	87822	87823	87843	87849
87872	87881	87894	87897	87904	87942
87990	88056	88068	88072	88073	88075
88086	88094	88104	88106	88114	88115
88143	88150	88152	88168	88183	88194
88198	88214	88251	88270	88288	88318
88339	88352	88361	88368	88374	88394
88396	88400	88406	88431	88435	88437
88447	88451	88452	88456	88461	88466
88483	88509	88520	88529	88534	88541
88574	88632	88654	88675	88677	88696
88699	88711	88720	88755	88773	88804
88813	88823	88830	88846	88870	88887
88889	88902	88907	88932	88933	88956
88958	88966	88969	89001	89003	89023
89044	89091	89112	89149	89157	89192
89214	89230	89244	89249	89283	89288
89292	89293	89303	89306	89366	89382
89390	89431	89434	89443	89451	89471
89481	89487	89498	89500	89511	89549
89554	89572	89599	89647	89673	89791
89816	89833	89859	89884	89892	89900
89901	89915	89922	89942	89950	89957
89965	89972	89990	89994	90014	90085
90138	90172	90263	90351	90353	90362
90397	90442	90443	90453	90455	90465
90506	90550	90552	90553	90589	90596
90616	90618	90620	90621	90626	90633
90637	90640	90657	90673	90701	90703
90706	90732	90744	90755	90784	90793
90840	90849	90853	90857	90859	90866
90873	90879	90889	90948	90953	90966
90981	90991	91014	91055	91076	91077
91081	91082	91086	91098	91101	91103
91104	91135	91137	91217	91221	91231
91232	91233	91249	91312	91317	91359
91375	91392	91393	91407	91429	91433
91459	91468	91481	91515	91533	91539
91550	91579	91595	91618	91640	91661
91678	91679	91690	91699	91733	91740
91747	91748	91751	91761	91773	91784
91795	91800	91808	91822	91846	91851
91881	91882	91895	91896	91900	91902
91906	91907	91909	91910	91911	91915
91920	91928	91934	91943	91951	91952

91965	92018	92019	92024	92025	92026
92027	92028	92029	92030	92033	92060
92108	92110	92111	92113	92114	92121
92123	92124	92133	92137	92139	92163
92165	92233	92238	92239	92269	92278
92318	92340	92348	92370	92375	92384
92385	92400	92401	92433	92459	92465
92466	92496	92500	92520	92538	92546
92548	92552	92563	92566	92571	92618
92660	92686	92687	92698	92712	92714
92716	92720	92749	92755	92758	92778
92805	92819	92844	92845	92870	92871
92878	92880	92917	92932	92936	92938
92952	92958	92998	93024	93038	93045
93075	93102	93107	93157	93162	93193
93206	93209	93221	93252	93276	93279
93294	93331	93367	93386	93387	93398
93401	93441	93450	93474	93483	93525
93534	93600	93623	93637	93650	93651
93654	93682	93686	93694	93741	93742
93771	93775	93781	93789	93808	93850
93853	93860	93861	93869	93919	93928
93936	93947	93948	93949	93975	93981
93982	93983	93992	94035	94097	94098
94114	94140	94149	94163	94180	94181
94197	94205	94224	94226	94266	94359
94385	94393	94402	94422	94503	94522
94532	94571	94601	94638	94641	94653
94677	94678	94684	94699	94707	94715
94741	94763	94797	94801	94812	94813
94815	94832	94835	94843	94855	94871
94911	94919	94936	94954	94965	94966
94977	94980	94983	94995	95036	95043
95054	95058	95099	95129	95137	95186
95198	95222	95235	95287	95304	95306
95307	95335	95368	95371	95381	95422
95454	95461	95504	95522	95524	95557
95562	95593	95628	95630	95635	95640
95650	95659	95662	95670	95706	95708
95726	95730	95738	95756	95785	95796
95812	95864	95867	95873	95875	95890
95909	95923	95966	—	—	—

DA 500 OBBLIGAZIONI

96025	96045	96047	96049	96060	96075
96080	96088	96105	96110	96123	96133
96134	96138	96153	96166	96178	96181
96207	96224	96268	96324	96346	96349
96365	96392	96469	96475	96479	96484
96502	96511	96535	96548	96559	96565
96568	96681	96690	96709	96720	96721
96735	96745	96749	96751	96791	96803
96813	96853	96863	96865	96879	96886
96896	96905	96913	96927	96931	96936
96951	96982	96991	97038	97095	97119
97132	97133	97141	97143	97148	97151
97163	97166	97169	97178	97227	97229
97235	97250	97252	97259	97273	97275
97310	97322	97325	97332	97336	97337
97347	97358	97379	97383	97386	97389
97392	97393	97402	97411	97449	97459
97475	97498	97514	97516	97522	97552
97556	97568	97573	97594	97595	97634
97640	97641	97652	97673	97677	97685
97710	97714	97748	97754	—	—

Roma, 16 ottobre 1969.

Il Presidente: prof. dott. Camillo Mezzacapo

(Avviso **S-9940**).

METALMECCANICA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Busto Arsizio - Capitale sociale L. 200.000.000

Estrazione di obbligazioni

Si comunica, che con verbale di estrazione di obbligazioni 1º ottobre 1969, n. 446367/10551 di repertorio a rogito del dottor Giuseppe Rapelli, notaio in Busto Arsizio, vennero estratte le seguenti obbligazioni della suddetta società:

N. 10 TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI CADAUNA

101	39	182	186	103	75
137	12	7	168	—	—

N. 5 TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

293	286	299	228	227	—

Il pagamento dei detti titoli per nominali L. 10.000.000 sarà effettuato presso la sede sociale.

dott. Giuseppe Rapelli

(Avviso **M-7934**).

CARTIERA FEDRIGONI & C.

SOCIETÀ PER AZIONI

Verona

Capitale sociale L. 1.500.000.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni

Elenco dei titoli obbligazionari estratti in data 15 ottobre 1969 e che sono rimborsabili e resi infruttiferi dal 1º gennaio 1970 (terza estrazione del prestito obbligazionario 1961 serie G 6% L. 350.000.000).

In conformità al regolamento del prestito stesso.

SERIE G

Titoli da 100 *obbligazioni*

1687	1669	1688	1651	1695	1641
1721	1670	1700	1725	—	—

Titoli da 500 *obbligazioni*

1783	1932	1808	1778	1779	1780
1767	1852	1873	1818	1886	1900
1887	1933	1786	1899	1885	1817
1851	1768	—	—	—	—

Titoli da 1000 *obbligazioni*

1954	2056	2121	2153	1987	2030
2140	2169	2011	1996	2077	2109
2028	1942	1993	2008	2090	2104
1949	2059	1988	2004	2000	2057

Verona, 16 ottobre 1969

Cartiera Fedrigoni & C. S.p.A.

Il presidente e consigliere delegato:
dott. Gianfranco Fedrigoni

(Avviso **S-9938**).

IMMOBILIARE FOSSATELLO
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova – Via Garibaldi n. 12
Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato

Rimborso obbligazioni
Prestito obbligazionario 4 % di lire 20.000.000
Nona estrazione effettuata il 31 gennaio 1969

CERTIFICATI DA 1 OBBLIGAZIONE

1	12	20	30	57	61
80	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

81	88	99	103	106	124

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI

158	160	164	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI

181	184	—	—	—	—

Genova, 17 ottobre 1969

Il presidente del consiglio di amministrazione:
marchese Costantino Gropallo

(Avviso **S-9949**).

I B M ITALIA
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Milano
Capitale sociale L. 12.600.000.000 interamente versato

Prestito obbligazionario 5,50 % 1960/80
Quarta estrazione per il rimborso dal 1° dicembre 1969

Si rende noto che a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito viene effettuato l'ammortamento, per l'anno 1969, di n. 262.250 obbligazioni estratte a sorte il 10 ottobre 1969 con le modalità prescritte dalla legge.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti.

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

dal n. 4.628 al n. 5.152

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

dal n. 18.536 al n. 19.060

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

dal n. 21.192 al n. 21.348

TITOLI DA 1.000 OBBLIGAZIONI

dal n. 23.625 al n. 23.729

Si avverte che:

a) – i titoli sorteggiati sono rimborsabili, al valore nominale di L. 1.000 (mille) per obbligazione, a decorrere dal 1° dicembre 1969, presso le seguenti Banche incaricate: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Sicilia, Banca Popolare di Novara, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banco Ambrosiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte dei Paschi di Siena, Banca d'America e d'Italia, Istituto Bancario San Paolo di Torino;

b) – i titoli da rimborsare dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza posteriore al 1° dicembre 1969 (cedola n. 19 e seguenti); l'importo delle eventuali cedole mancanti verrà dedotto dalla somma da rimborsare.

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso alla data del 10 ottobre 1969

2ª ESTRAZIONE DEL 6 OTTOBRE 1967

Titoli da 50 obbligazioni

4491	4492	4500	—	—	—

Titoli da 100 obbligazioni

13118	13119	13120	—	—	—

3ª ESTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 1968

Titoli da 50 obbligazioni

6616	6621	6684	6685	6686	6687
6709	6710	6711	6712	6713	6714
6715	6716	6733	6734	6735	6736
6737	6738	6739	6740	6741	6742
6806	6807	6810	6811	6812	6813
6814	6815	6842	6876	6938	6939
6942	6965	6981	6982	6983	6984
7009	7010	7018	7019	7029	7030
7031	7032	7033	7034	—	—

Titoli da 100 obbligazioni

13983	13984	13992	13993	13994	13995
13996	13997	13999	14000	14006	14007
14008	14009	14010	14067	14068	14108
14109	14110	14111	14154	14155	14156
14175	14176	14177	14178	14179	14221
14222	14223	14224	14225	14244	14245
14274	14275	14276	14277	14281	14282
14283	14284	14285	14406	14407	14463
14464	14465	—	—	—	—

Titoli da 500 obbligazioni

20099	20137	20138	20162	—	—

Titoli da 1.000 obbligazioni

23550	—	—	—	—	—

Milano, 20 ottobre 1969

IBM Italia S.p.A.
Il presidente: Giulio Vuccino

(Avviso **M-7944**).

E N E L
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Compartimento di Palermo

Estrazione obbligazioni
emesse dalla Società Generale Elettrica della Sicilia

Obbligazioni 6% 1949/1974 sorteggiate il 14 ottobre 1969 con atto n. 24279 di repertorio rogato dal dottor Girolamo Restivo notaro in Palermo inscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Palermo.

DICIANNOVESIMA ESTRAZIONE

(112.340 obbligazioni da L. 1.000 ciascuna)

Titoli unitari

6	56	57	61	68	69
158	179	204	205	214	226
228	256	281	283	289	292
337	387	405	406	426	428
432	449	465	482	487	488
521	532	533	545	565	568
574	598	609	613	615	625
641	681	694	708	721	729
735	761	771	785	786	792
826	851	874	897	908	912
913	939	946	954	965	967
1018	1026	1038	1041	1042	1074
1079	1111	1113	1139	1164	1167
1190	1199	1215	1217	1235	1305
1335	1343	1345	1348	1349	1375
1387	1416	1434	1467	1512	1528
1557	1563	1610	1636	1648	1660
1703	1716	1730	1734	1744	1754
1768	1787	1803	1817	1829	1833
1875	1880	1922	1933	1956	1963
2013	2015	2043	2076	2078	2104
2122	2127	2200	2207	2209	2222
2238	2262	2282	2286	2385	2418
2444	2445	2446	2468	2547	2560
2573	2583	2585	2591	2620	2626
2634	2642	2654	2731	2759	2765
2804	2816	2833	2834	2850	2905
2908	2957	2959	2968	2980	2987
3009	3010	3023	3027	3074	3175
3190	3200	3225	3276	3309	3310
3311	3341	3348	3377	3389	3390
3391	3396	3400	3416	3423	3437
3443	3454	3466	3482	3507	3517
3531	3557	3570	3580	3598	3602
3606	3612	3622	3637	3646	3658
3662	3667	3705	3707	3728	3732
3736	3759	3768	3770	3771	3817
3820	3825	3837	3838	3901	3904
3907	3909	3955	3959	3967	3976
3983	4023	4059	4078	4107	4110
4131	4143	4203	4219	4238	4242
4269	4281	4288	4299	4305	4336
4355	4377	4385	4386	4392	4431
4483	4488	4505	4506	4509	4518
4524	4553	4557	4558	4569	4574
4597	4604	4624	4636	4638	4654
4687	4703	4711	4742	4783	4789
4792	4808	4829	4840	4861	4882
4922	4935	4936	4943	4970	4971
4972	5005	5007	5023	5032	5071
5087	5098	5171	5194	5270	5295
5297	5318	5328	5389	5402	5403
5428	5466	5500	5503	5533	5545
5557	5563	5568	5591	5622	5623
5631	5651	5674	5719	5768	5775
5834	5850	5862	5874	5882	5932
5945	5973	5987	5998	—	—

Titoli quintupli

6014	6027	6033	6048	6049	6067
6096	6108	6113	6119	6133	6138
6139	6164	6179	6196	6235	6245
6250	6258	6263	6295	6335	6343
6345	6370	6416	6435	6460	6472
6484	6545	6548	6563	6573	6587
6602	6609	6635	6637	6656	6699
6704	6741	6755	6764	6777	6792
6807	6821	6832	6855	6864	6881
6896	6943	6944	6959	6961	6968
7003	7033	7035	7045	7046	7064
7066	7068	7077	7086	7088	7119
7151	7199	7208	7214	7269	7282
7291	7308	7316	7347	7354	7361
7387	7392	7426	7450	7471	7533
7541	7555	7558	7571	7583	7586
7606	7660	7737	7759	7816	7839
7841	7845	7851	7905	7921	7954
7985	7999	8007	8033	8038	8053
8083	8123	8125	8157	8168	8190
8203	8220	8225	8269	8271	8279
8287	8317	8319	8330	8331	8339
8368	8373	8381	8383	8387	8440
8452	8455	8469	8470	8492	8495
8499	8512	8516	8548	8585	8606
8624	8638	8642	8659	8663	8671
8708	8728	8759	8764	8810	8820
8877	8885	8898	8932	8940	8945
8963	8967	8990	9022	9025	9026
9029	9065	9100	9105	9172	9177
9180	9189	9203	9218	9221	9235
9317	9318	9319	9426	9427	9433
9511	9514	9550	9604	9606	9624
9626	9633	9635	9659	9662	9671
9682	9685	9723	9761	9791	9800
9810	9811	9822	9859	9869	9877
9902	9903	9907	9920	9926	9951
9964	10010	10024	10050	10073	10099
10174	10209	10228	10232	10260	10293
10305	10355	10363	10388	10390	10430
10454	10457	10533	10574	10578	10601
10622	10643	10672	10692	10717	10734
10761	10771	10800	10847	10865	10919
10924	10935	10942	11014	11028	11042
11076	11085	11113	11138	11158	11221
11267	11268	11272	11283	11286	11290
11299	11318	11343	11346	11368	11376
11445	11446	11452	11453	11457	11501
11535	11580	11597	11610	11623	11657
11662	11668	11695	11696	11698	11704
11708	11727	11739	11747	11792	11816
11828	11829	11831	11851	11865	11871
11892	11895	11897	11913	11917	11934
11940	11951	11955	11980	12017	12053
12081	12085	12089	12115	12127	12139
12154	12168	12172	12206	12210	12242
12244	12276	12299	12302	12318	12333
12336	12339	12344	12383	12386	12390
12395	12397	12403	12405	12407	12411
12461	12495	12499	12562	12583	12586
12596	12599	12605	12621	12624	12637
12654	12681	12685	12691	12733	12736
12737	12771	12782	12796	12836	12861
12871	12917	12956	12975	12977	13015
13019	13060	13102	13107	13122	13134
13153	13154	13162	13173	13176	13201
13212	13219	13243	13255	13264	13343
13368	13378	13380	13389	13393	13406
13415	13425	13437	13441	13449	13461
13468	13508	13540	13545	13550	13556
13571	13590	13615	13629	13632	13664
13675	13697	13698	13700	13732	13733
13741	13755	13793	13811	13852	13862
13872	13877	13886	13897	13957	14004
14005	14044	14085	14097	14138	14190
14215	14241	14250	14264	14285	14286
14324	14334	14346	14360	14362	14371
14386	14395	14396	14400	14410	14422
14449	14463	14477	14487	14502	14524
14533	14538	14552	14576	14598	14627
14637	14645	14649	14650	14654	14656
14690	14693	14724	14752	14766	14777
14817	14839	14856	14862	14872	14883
14902	14959	14983	15008	15009	15041
15077	15100	15102	15109	15113	15116
15165	15217	15245	15268	15274	15275
15336	15344	15356	15359	15396	15416
15451	15472	15482	15507	15567	15592
15595	15628	15661	15679	15681	15696
15755	15776	15829	15830	15845	15858
15883	15884	15889	15914	15924	15932
15943	15944	15981	15987	15988	15993
16009	16020	16035	16046	16056	16062
16063	16065	16074	16075	16092	16136
16146	16169	16183	16187	16193	16207
16209	16210	16226	16244	16301	16307
16324	16327	16399	16405	16453	16457
16460	16479	16482	16508	16512	16522
16538	16545	16581	16587	16588	16590

16616	16620	16639	16642	16649	16661
16682	16684	16733	16746	16747	16763
16781	16786	—	—	—	—

Titoli decupli

16837	16851	16889	16924	16939	16945
16969	16982	17018	17032	17049	17070
17081	17085	17101	17122	17139	17143
17225	17245	17255	17258	17261	17265
17288	17416	17421	17442	17453	17455
17467	17486	17490	17501	17507	17516
17527	17544	17564	17569	17581	17609
17628	17654	17691	17746	17747	17778
17785	17786	17845	17865	17919	17978
17982	17993	18004	18011	18020	18032
18042	18069	18116	18136	18148	18170
18257	18262	18264	18311	18329	18339
18346	18348	18349	18375	18376	18395
18406	18430	18438	18451	18461	18469
18470	18545	18555	18557	18589	18605
18614	18617	18623	18636	18642	18643
18651	18653	18660	18675	18687	18707
18745	18767	18774	18788	18795	18807
18830	18833	18834	18849	18854	18864
18889	18920	18983	18986	19045	19047
19048	19054	19074	19089	19103	19110
19152	19155	19172	19192	19255	19259
19280	19283	19297	19306	19340	19342
19364	19369	19387	19451	19460	19496
19500	19541	19557	19564	19571	19591
19619	19691	19693	19700	19715	19740
19752	19770	19776	19787	19791	19800
19803	19823	19834	19891	19917	19923
19925	19966	19967	19997	20001	20023
20044	20058	20068	20071	20133	20142
20186	20196	20207	20208	20229	20252
20256	20275	20298	20319	20320	20348
20382	20383	20390	20406	20407	20438
20448	20455	20472	20492	20496	20520
20530	20535	20559	20560	20586	20587
20599	20609	20692	20693	20721	20724
20728	20751	20761	20765	20836	20892
20919	20927	20930	20944	20951	20958
20968	20969	20990	20992	21017	21039
21101	21201	21205	21211	21247	21252
21266	21277	21289	21293	21445	21456
21457	21468	21482	21487	21492	21522
21539	21557	21587	21598	21608	21613
21622	21626	21628	21662	21723	21725
21752	21756	21766	21781	21841	21855
21859	21879	21896	21911	21915	21917
21930	21934	21946	21987	21993	21994
21996	22007	22027	22069	22071	22073
22076	22081	22094	22110	22111	22113
22150	22193	22224	22256	22264	22265
22279	22305	22329	22420	22428	22444
22450	22489	22500	22506	22527	22533
22539	22583	22611	22614	22624	22626
22668	22677	22679	22684	22725	22742
22770	22779	22780	22801	22847	22848
22859	22866	22877	22893	22894	22922
22935	22957	22963	22975	22982	22994
23007	23012	23026	23035	23052	23059
23072	23079	23119	23133	23137	23142
23147	23150	23187	23208	23227	23248
23316	23346	23356	23369	23370	23377
23408	23439	23445	23468	23473	23492
23493	23496	23503	23514	23543	23549
23562	23574	23596	23599	23605	23624
23673	23679	23684	23701	23712	23723
23728	23736	23740	23768	23769	23781

Titoli da 25 obbligazioni

23814	23868	23887	23889	23908	23917
23922	23923	23933	23945	23963	23964
23982	23992	23993	23996	24006	24013
24014	24018	24069	24074	24077	24087
24189	24202	24239	24250	24280	24361
24386	24390	24393	24406	24431	24435
24440	24445	24480	24499	24532	24562
24564	24570	24592	24622	24704	24712
24716	24730	24736	24754	24772	24793
24798	24800	24808	24812	24813	24841
24882	24900	24906	24958	24970	24976
24989	25027	25057	25074	25077	25080
25098	25099	25135	25208	25209	25215
25218	25229	25241	25247	25262	25275
25288	25289	25298	25301	25306	25357
25429	25433	25520	25560	25584	25600
25604	25610	25627	25643	25645	25661
25662	25679	25690	25698	25707	25708
25739	25741	25758	25794	25815	25846
25856	25868	25875	25880	25881	25894
25900	25912	25942	25946	25980	26002
26008	26036	26039	26048	26050	26082
26088	26110	26120	26133	26180	26229
26255	26258	26259	26275	26276	26282
26283	26312	26329	26358	26378	26390
26405	26424	26456	26500	26501	26564
26572	26592	26598	26668	26674	26679
26713	26740	26789	26801	26805	26815
26817	26820	26841	26850	26877	26881
26908	26913	26927	26936	26956	26964
26989	27002	27004	27030	27045	27097
27113	27117	27124	27143	27185	27256
27267	27269	27279	27318	27325	27401
27402	27447	27465	27482	27483	27508
27514	27527	27578	27579	27585	27605
27702	27704	27715	27718	27733	27737
27741	27744	27770	27785	27787	27789
27814	27825	27846	27874	27879	27880
27945	27987	28040	28050	28080	28086
28109	28111	28127	28159	28160	28165
28170	28186	28196	28198	28213	28222
28272	28335	28339	28340	28355	28357
28362	28375	28385	28415	28420	28427
28432	28445	28457	28469	28488	28497
28516	28547	28580	28603	28610	28615
28655	28682	28683	28685	28712	28717
28723	28737	28745	28752	28760	28762
28774	28789	28794	28795	28820	28825
28832	28837	28847	28869	28870	28876
28881	28899	28901	28912	28915	28942
28948	28952	28959	28962	28998	29022
29053	29062	29082	29097	29123	29125
29129	29134	29140	29147	29167	29183
29197	29217	29219	29222	29223	29241
29276	29322	29350	29360	29379	29392
29404	29430	29452	29459	29483	29489
29494	29504	29516	29527	29538	29544
29579	29592	29600	29632	29654	29683
29686	29697	29707	29710	29733	29759
29800	29806	29834	29846	29853	29856
29867	29871	29875	29900	29947	29955
29983	30030	30041	30052	30061	30062
30064	30065	30075	30089	30133	30142
30160	30177	30183	30210	30216	30229
30250	30266	30292	30310	30317	30323
30325	30361	30386	30404	30407	30411
30432	30482	30484	30496	30503	30506
30511	30513	30516	30525	30527	30549
30561	30586	30605	30615	30653	30661
30666	30681	30689	30694	30758	30774
30777	30797	30802	30805	30812	30848
30858	30862	30874	30882	30892	30903
30937	30970	31046	31149	31184	31250
31276	31331	31405	31413	31454	31527
31534	31537	31607	31750	—	—

Titoli da 50 obbligazioni

31833	31862	31869	31889	31911	31942
31966	31968	31998	32001	32079	32091
32102	32111	32304	32315	32324	32331
32337	32341	32441	32443	32517	32535
32557	32564	32566	32575	32576	32577
32596	32608	32609	32633	32636	32644
32647	32672	32676	32679	32689	32698
32732	32738	32762	32763	32782	32788
32807	32817	32904	32907	32947	32968
32969	32972	32984	33003	33010	33017
33025	33039	33066	33080	33138	33148

33164	33184	33186	33190	33192	33229
33264	33294	33313	33320	33333	33344
33345	33350	33369	33371	33388	33425
33429	33453	33458	33459	33505	33507
33547	33555	33578	33606	33631	33655
33687	33731	33745	33748	33767	33779
33792	33808	33847	33866	33897	33898
34011	34012	34026	34031	34033	34064
34069	34077	34096	34114	34159	34161
34171	34179	34185	34251	34257	34293
34305	34310	34361	34367	34374	34375
34391	34392	34397	34426	34428	34440
34548	34608	34629	34634	34645	34666
34684	34685	34701	34710	34731	34752
34753	34756	34764	34771	34834	34845
34859	34880	34895	34909	34930	34948
34953	34957	35009	35048	35059	35076
35079	35131	35178	35184	35209	35249
35263	35288	35299	35319	35332	35333
35337	35338	35345	35348	35354	35356
35361	35395	35396	35398	35400	35425
35458	35465	35478	35479	35484	35487
35489	35537	35542	35547	35564	35577
35590	35591	35622	35629	35655	35692
35699	35715	35719	35737	35740	35753
35757	35781	35782	35808	35828	35913
35920	35953	35967	35988	36047	36048
36075	36085	36094	36103	36145	36157
36170	36185	36194	36195	36205	36208
36229	36243	36249	36278	36286	36295
36296	36300	36304	36307	36320	36333
36351	36376	36399	36408	36409	36428
36437	36465	36476	36478	36502	36553
36565	36597	36601	36602	36612	36624
36629	36648	36665	36681	36686	36689
36694	36709	36719	36724	36737	36744
36773	36810	36813	36842	36867	36911
36913	36984	37010	37015	37043	37059
37097	37165	37202	37258	37278	37287
37307	37402	37412	37413	37427	37429
37430	37447	37471	37476	37503	37517
37524	37533	37549	37583	37594	37602
37606	37626	37638	37643	37655	37664
37691	37773	37794	37910	37974	37976
37982	38011	38029	38044	38072	38104
38130	38180	38184	38187	38201	38203
38224	38237	38243	38255	38257	38263
38275	38278	38286	38330	38339	38354
38361	38362	38369	38378	38392	38395
38397	38435	38494	38515	38518	38519
38526	38546	38554	38556	38569	38581
38606	38614	38626	38671	38672	38674
38676	38684	38686	38693	38738	38744
38749	38753	38759	38760	38762	38797
38810	38812	38831	38840	38845	38867
38946	38947	38953	38955	38970	38974
38985	39063	39102	39115	39133	39147
39163	39164	39196	39198	39208	39211
39242	39245	39250	39304	39313	39327
39328	39354	39389	39416	39422	39435
39440	39441	39447	39448	39460	39472
39484	39489	39492	39504	39509	39535
39571	39575	39591	39598	39603	39604
39619	39647	39660	39667	39678	39685
39687	39690	39692	39711	39766	39831
39835	39841	39856	39923	39929	39936
39953	39954	39959	39962	39966	39976
39990	40002	40003	40055	40067	40105
40125	40158	40164	40189	40238	40325
40327	40328	40355	40369	40381	40402
40404	40420	40429	40436	40444	40455
40525	40545	40546	40548	40594	40604
40628	40629	40650	40651	40654	40655
40669	40687	40694	40697	40701	40714
40727	40733	40741	40765	40768	40837
40854	40876	40903	40919	40941	40957
40975	40985	40986	40988	41021	41035
41045	41054	41079	41086	41087	41088
41097	41104	41105	41108	41116	41122
41123	41143	41144	41150	41152	41155
41187	41197	41207	41212	41235	41257
41313	41318	41340	41399	41402	41421

41438	41448	41482	41487	41497	41517
41542	41545	41549	41558	41590	41651
41706	41715	41728	41742	41746	41755
41776	41781	41793	41797	41809	41822
41824	41841	41844	41883	41890	41894
41931	41942	41957	41971	41998	42017
42020	42046	42055	42062	42223	42283
42339	42340	42345	42354	42386	42401
42416	42417	42429	42435	42444	42457
42465	42467	42468	42477	42487	42496
42550	42555	42569	42607	42637	42647
42648	42652	42662	42668	42697	42719
42739	42762	42774	42775	42780	42869
42915	42941	42948	42962	42976	42981
43010	43064	43067	43087	43105	43114
43122	43142	43144	43152	43162	43168
43183	43184	43207	43245	43274	43278
43343	43351	43354	43356	43370	43446
43452	43461	43482	43486	43518	43545
43552	43588	43596	43609	43617	43625
43635	43681	43693	43694	43700	43723
43735	43738	43744	43747	43754	43777
43796	43798	43823	43831	43834	43903
43918	43926	43929	43985	43988	43993
43999	44005	44063	44098	44109	44133
44134	44149	44150	44152	44154	44155
44156	44177	44196	44214	44215	44251
44284	44335	44360	44365	44369	44373
44425	44432	44462	44477	44507	44508
44520	44528	44529	44533	44538	44593
44649	44655	44680	44686	44689	44734
44739	44741	44761	44792	44794	44845
44860	44863	44884	44891	44908	44912
44916	44918	44945	44948	44957	44961
44988	44991	44993	44996	45031	45043
45062	45080	45112	45123	45156	45160
45255	45266	45374	45376	45446	45464
45477	45478	45510	45525	45548	45585
45593	45605	45652	45686	45706	45761
45801	45875	46022	46064	46071	46088
46089	46117	46127	46129	46132	46161
46172	46197	46205	46246	46248	46250
46251	46258	46274	46287	46406	46415
46420	46425	46465	46467	46470	46482
46511	46530	46546	46574	46575	46629
46639	46640	46645	46650	46670	46672
46687	46688	46690	46699	46704	46708
46726	46735	46751	46761	46762	46787
46788	46911	46934	46964	46985	47019
47026	47042	47043	47044	47058	47061
47066	47101	47102	47104	47128	47136
47194	47212	47214	47252	47266	47286
47287	47308	47345	47389	47400	47415
47424	47475	47485	47492	47512	47514
47526	47556	47557	47578	47604	47614
47628	47689	47751	47772	47791	47807
47844	47876	47908	47984	47990	48004
48014	48028	48047	48071	48082	48095
48096	48102	48118	48127	48128	48129
48136	48140	48175	48185	48241	48248
48252	48266	48270	48302	48329	48334
48359	48378	48387	48389	48399	48402
48425	48438	48446	48455	48470	48477
48479	48493	48556	48572	48575	48576
48580	48581	48624	48642	48710	48727
48731	48772	48783	48791	48810	48820
48866	48867	48874	48920	48947	48950
48963	48965	48984	48990	49001	49011
49024	49029	49045	49051	49057	49060
49085	49089	49100	49102	49105	49110
49122	49128	49139	49187	49204	49231
49238	49268	49306	49319	49321	49323
49397	49415	49420	49423	49428	49433
49488	49490	49500	49571	49581	49603
49625	49635	49675	49711	49740	49768
49771	49795	—	—	—	—

Titoli da 100 *obbligazioni*

49840	49844	49866	49902	49935	49991
50009	50012	50035	50037	50059	50074
50081	50095	50118	50143	50166	50167
50178	50215	50219	50223	50255	50288
50303	50311	50345	50348	50359	50374
50381	50411	50425	50430	50440	50456
50501	50513	50516	50526	50528	50529
50549	50564	50567	50580	50605	50616
50633	50668	50688	50709	50731	50762
50778	50789	50804	50838	50839	50846
50862	50877	50905	50910	50917	50918
50958	50965	50977	50978	51004	51076
51099	51101	51137	51141	51172	51190
51201	51206	51217	51256	51267	51299
51314	51342	51362	51411	51427	51434
51441	51454	51460	51517	51523	51540
51555	51584	51586	51600	51618	51625
51630	51633	51661	51676	51690	51696
51702	51707	51713	51766	51770	51793
51796	51803	51821	51822	51828	51841
51859	51870	51880	51881	51897	51918
52038	52048	52061	52113	52126	52142
52194	52203	52211	52235	52259	52263
52280	52300	52311	52326	52343	52363
52428	52446	52454	52455	52481	52485
52486	52518	52528	52542	52550	52555
52569	52591	52605	52647	52648	52649
52650	52653	52666	52679	52692	52694
52704	52709	52711	52721	52738	52766
52775	52782	52790	52811	52829	52847
52851	52865	52871	52896	52898	52915
52928	52939	52962	52989	53013	53043
53078	53096	53104	53116	53146	53147
53158	53165	53201	53205	53225	53237
53253	53300	53314	53317	53352	53358
53384	53406	53415	53426	53438	53453
53526	53549	53554	53570	53645	53650
53657	53677	53712	53714	53730	53736
53750	53759	53767	53816	53829	53862
53880	53913	53965	54003	54023	54025
54036	54044	54046	54047	54055	54109
54155	54191	54194	54202	54215	54219
54233	54237	54269	54272	54301	54315
54328	54371	54379	54393	54445	54474
54529	54551	54574	54578	54588	54634
54657	54667	54708	54726	54732	54771
54804	54812	54819	54828	54841	54853
54858	54860	54861	54888	54896	54910
54922	54957	54958	54970	55007	55021
55023	55026	55027	55030	55098	55107
55114	55127	55154	55166	55172	55188
55217	55240	55256	55269	55294	55365
55392	55432	55434	55448	55459	55502
55507	55508	55528	55531	55536	55543
55551	55555	55559	55563	55594	55613
55650	55690	55712	55714	55759	55767
55787	55849	55851	55852	55853	55912
55936	55987	55994	56017	56036	56048
56050	56074	56076	56079	56081	56085
56093	56111	56120	56131	56135	56143
56174	56189	56202	56210	56239	56272
56274	56279	56297	56300	56333	56335
56349	56363	56365	56389	56422	56423
56424	56441	56498	56512	56536	56541
56549	56583	56595	56597	56601	56602
56612	56613	56658	56662	56680	56701
56721	56725	56740	56758	56790	56805
56848	56867	56890	56898	56916	56924
56931	56962	57102	57108	57149	57157
57174	57202	57223	57229	57282	57295
57318	57344	57354	57377	57391	57393
57401	57409	57414	57428	57465	57486
57497	—	—	—	—	—

I titoli estratti sono rimborsabili dal 1° dicembre 1969 presso l' ENEL – Compartimento di Palermo, via Marchese di Villabianca n. 121 e presso i seguenti Istituti incaricati: Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma e Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane.

I suddetti Istituti potranno eseguire il pagamento di cui sopra nel periodo che va dal 1° dicembre 1969 al 28 febbraio 1970.

Dal 1° marzo 1970 il pagamento in parola sarà effettuato esclusivamente presso la Cassa Principale dell' ENEL – Compartimento di Palermo.

Titoli sorteggiati nelle estrazioni precedenti non ancora presentati per il rimborso

OBBLIGAZIONI 6% 1949/1974 DA L. 1.000 CIASCUNA

Titoli unitari

9	193	194	249	250	456
534	642	716	719	723	724
725	838	1027	1130	1157	1206
1304	1306	1865	1873	1874	1876
1895	1896	1914	2034	2483	2506
2517	2602	2603	2639	2755	2857
2859	2865	2870	2893	2915	2916
3020	3418	3424	3430	4319	5050
5075	5080	5097	5099	5114	5196
5283	5754	—	—	—	—

Titoli quintupli

6319	6455	6461	6462	6480	6564
6621	6622	6649	6774	7083	7245
7247	7249	7250	7262	7266	7271
7272	7275	7277	7281	7283	7285
7286	7819	8016	8028	8051	8465
8467	8484	8488	8521	8522	8530
8567	8598	8599	8618	8644	8645
8647	8664	8666	8706	8712	8742
8743	8837	8917	8942	9278	9279
9280	9295	9336	9375	9376	9459
9466	9568	9585	9608	9697	9754
9827	9865	9880	9923	9927	9961
9970	9991	10045	10046	10573	10954
10957	11327	11390	11395	11397	11497
11709	11710	11711	11712	11719	11791
12673	12741	12742	12744	12746	12747
12749	12792	12794	12797	12801	12877
12969	13032	14287	14348	14453	14465
14622	14683	14947	14949	15164	15423
15457	15601	15886	16332	16333	16340
16613	—	—	—	—	—

Titoli decupli

16839	16918	16920	16921	16987	17092
17097	17113	17211	17373	17513	17635
17640	17649	17705	17900	17965	18193
18285	18377	18379	18509	18510	18515
18516	19160	19225	19586	19587	19592
19593	19602	19632	19641	19719	19738
19774	19775	19786	19793	19911	19912
20187	20189	20219	20220	20221	20236
20263	20386	20392	20434	20497	20501
20502	20504	20505	20511	20527	20543
20548	20562	20604	20614	20627	20738
20742	20747	20752	20775	20777	20981
20991	21037	21038	21134	21140	21166
21168	21307	21320	21340	21533	21614
21615	21617	21618	21619	21620	21623
21673	21743	21749	21761	21770	21790
21792	21823	21849	21897	22001	22035
22039	22055	22067	22107	22108	22109
22211	22331	22399	22400	22728	22729
22731	22733	22734	23291	23462	23531
23579	23581	—	—	—	—

Titoli da 25 *obbligazioni*

24245	24296	24346	24444	24489	24609
24639	24685	24776	24829	24830	24848
24873	24884	24886	24887	24889	25078
25079	25969	25970	25972	26021	26065
26090	26300	26434	26899	27204	27227
27421	27551	27580	27664	27712	27917
28343	28675	28703	28706	28829	—

Titoli da 50 obbligazioni

31945	32072	32108	32109	32119	33239
33619	33874	33877	33881	34937	35181
35286	35292	35418	35657	36088	36139
36140	36262	36848	37008	37030	37942
38109	38196	38311	38553	38555	38557
38558	38559	38560	38611	38612	38613
38736	38739	39451	39510	39534	39944
40030	40093	40156	40184	40190	40192
40196	40200	40202	40207	40208	40209
40215	40245	40248	40478	40488	40547
40578	40587	40779	40902	41062	41092
41125	41619	41725	41749	41968	42373
42430	42438	42793	42857	42937	43158
43186	43546	43708	44172	44205	44545
44706	44877	45167	45674	45926	45976
45978	46335	47804	48265	49192	49269

Titoli da 100 obbligazioni

49918	50282	50550	50634	50636	50787
50798	51109	51493	51515	52016	52026
52696	53222	53413	53709	53765	53951
53953	54087	54174	54375	54598	54745
54746	54761	55015	55094	55228	55300
55378	55526	55527	55633	55634	55680
55990	55992	55996	55999	56201	56263
56318	56320	56338	56399	56401	56500
56527	57004	57210	—	—	—

PAGAMENTO CEDOLE

Si avvisano i portatori delle obbligazioni 6% 1949/1974 emesse dalla ex Società Generale Elettrica della Sicilia che dal 1° dicembre 1969 sarà pagabile la cedola 40 (quaranta) in ragione di L. 30 per ogni obbligazione da L. 1.000 nominali.

I pagamenti saranno effettuati presso la Cassa dell' ENEL – Compartimento di Palermo – e presso i sopraindicati Istituti incaricati con le modalità avanti specificate per i titoli estratti.

I detti Istituti sono anche autorizzati a rimborsare le obbligazioni estratte in precedenza non ancora presentate.

I certificati relativi a dette obbligazioni dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui sono divenuti rimborsabili.

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
Compartimento di Palermo
Siro Comis – Ernesto Methier

(Avviso **C-18255**).

FABBRICA LOMBARDA COLORI ANILINA
SOCIETÀ PER AZIONI

Milano, via A. Saffi, n. 21
Capitale sociale L. 100.000.000

Sedicesima estrazione di obbligazioni

Elenco delle n. 7000 obbligazioni da L. 1000 sorteggiate il 3 ottobre 1969.

N. 7 TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

019	013	059	079	100	065
016	—	—	—	—	—

N. 35 TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

.455	190	337	342	489	527
436	583	278	517	268	124
368	484	264	393	233	376
206	163	178	514	231	108
202	250	421	330	530	110
382	553	356	498	134	—

rimborsabili dal 1° gennaio 1970 presso la Cassa sociale a norma delle Condizioni di emissione.

Milano, 13 ottobre 1969

Fabbrica Lombarda Colori Anilina
un Amministratore: dott. Alessandro Velo

(Avviso **M-7960**).

EFIBANCA
ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
SOCIETÀ PER AZIONI

Prestito obbligazionario di L. 10 miliardi 1964-1974 6 %
Prima estrazione per il rimborso dal 1° gennaio 1970

Il giorno 15 ottobre 1969 alle ore 16 alla presenza del notaio Sergio Lupi, come da verbale di cui a rogito dello stesso in data 15 ottobre 1969 si è proceduto alla estrazione a sorte di complessivi n. 7095 certificati obbligazionari come previsto dal piano di rimborso del prestito.

Dei numeri estratti si può prendere conoscenza presso:

a) il notaio dott. Sergio Lupi con studio in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 6;

b) gli uffici dell'Ente emittente siti in Roma, via S. Nicola da Tolentino n. 5;

c) le consuete Banche casse incaricate.

Roma, 21 ottobre 1969.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Antigono Donati

(Avviso **S-9977**).

CITTÀ DI TORINO

Prestito 1960-1962 A.E.M.
Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1969

Il sorteggio è stato effettuato per gruppi di cinquecento obbligazioni con numerazione consecutiva, e si riferisce a tutte le serie (*A-B-C-D-E-F-G-H-I-L*). Sono risultati sorteggiati i seguenti gruppi:

le seguenti obbligazioni debbono essere munite della cedola n. 21 (1° luglio 1970) e successive.

1/ 500	15001/ 15500	20501/ 21000
25001/ 25500	26501/ 27000	35001/ 35500
55001/ 55500	56501/ 57000	78001/ 78500
80501/ 81000	91501/ 92000	115501/116000
130501/131000	141001/141500	155501/156000
166001/166500	189501/190000	192501/193000
194501/195000	197001/197500	235501/236000
245001/245500	263001/263500	263501/264000
271501/272000	301501/302000	303001/303500
307001/307500	312501/313000	314001/314500
318001/318500	325501/326000	341501/342000
388501/389000	392501/393000	411501/412000
421001/421500	437001/437500	476001/476500
481001/481500	490501/491000	491501/492000

544001/544500	557001/557500	566001/566500
593501/594000	599501/600000	602501/603000
608001/608500	611501/612000	666501/667000
672001/672500	699001/699500	708001/708500
708501/709000	730501/731000	785501/786000
792501/793000	864501/865000	870501/871000
874001/874500	882001/882500	888501/889000
899501/900000	942501/943000	962501/963000
990501/991000	—	—

Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso

Le obbligazioni che non sono state presentate per il rimborso sono comprese nei seguenti gruppi di 500 obbligazioni con numerazione consecutiva e si riferiscono a tutte le serie (*A-B-C-D-E-F-G-H-I-L*).

dal n.	al n.	Anno di estrazione	Cedole annesse al titolo
	DA 10 OBBLIGAZIONI		
3501	3600	1968	19
3601	4000	1968	20
	DA 50 OBBLIGAZIONI		
6501	7000	1965	13
9001	9500	1967	17
13501	14000	1963	9
15501	16000	1964	11
16001	16500	1968	19
21501	22000	1968	19
26001	26500	1967	17
29501	30000	1965	13
32501	33000	1967	17
36001	36500	1964	11
	DA 100 OBBLIGAZIONI		
37501	38000	1968	19
48501	49000	1967	17
51501	52000	1966	15
102001	102500	1968	19
114501	115000	1968	19
122001	122500	1967	17
124001	124500	1967	17
132501	133000	1968	19
139501	140000	1964	11
140501	141000	1964	11
149001	149500	1967	17
159501	160000	1968	19
160501	161000	1965	13
162501	163000	1964	11
179501	180000	1968	19
	DA 250 OBBLIGAZIONI		
193501	194000	1966	15
223001	223500	1964	11
224501	225000	1965	13
226001	226500	1965	13
226501	227000	1967	17
230501	231000	1967	17
259001	259500	1964	11
284001	284500	1968	19
285001	285500	1968	19
	DA 500 OBBLIGAZIONI		
334501	335000	1968	19
442501	443000	1967	17
470501	471000	1968	19
477001	477500	1968	19
478501	479000	1968	19
520001	520500	1964	11
540501	541000	1968	19
554001	554500	1968	19
559001	559500	1966	15
565001	565500	1968	19
567001	567500	1967	17
585001	585500	1963	9
625001	625500	1968	19
658501	659000	1968	19
683501	684000	1968	19
684001	684500	1965	13
703501	704000	1967	17
722501	723000	1967	17
727001	727500	1968	19
750501	751000	1967	17
751501	752000	1967	17
761501	762000	1968	19
786001	786500	1968	19
808001	808500	1968	19
813001	813500	1968	19
878501	879000	1968	19
915001	915500	1967	17
926501	927000	1968	19
948001	948500	1968	19
953001	953500	1968	19
961001	961500	1967	17
965001	965500	1968	19
972501	973000	1967	17
994001	994500	1964	11

Le obbligazioni estratte il 13 ottobre 1969 saranno rimborsate al valore nominale dalla Civica Tesoreria oppure dalle seguenti banche autorizzate:

Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino e Banca Popolare di Novara, Cassa di Risparmio di Torino a partire dal 1° gennaio 1970.

Torino, 13 ottobre 1969.

p. il Sindaco: l'Assessore Annibale Carli

(Avviso **C-18365**).

SEBASTIANO BOCCIARDO & C.

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova, via Canevari n. 39

Capitale sociale L. 1.150.000.000, versato L. 910.800.000

Estrazione di obbligazioni

Si avvertono i possessori delle obbligazioni 6,50 % della « Sebastiano Bocciardo & C. », emissione 1949, che a cominciare dal 1° gennaio 1970 si effettuerà il rimborso delle obbligazioni estratte nel sorteggio del 7 ottobre 1969, in L. 1000 ciascuna.

EMISSIONE 1949

SERIE « B »

Da 1 obbligazione

2	10	30	31	40	—

Da 10 obbligazioni

5	11	21	25	27	62
69	70	100	119	129	147
148	154	176	—	—	—

Da 50 obbligazioni

7	29	36	37	57	63
73	106	114	141	147	152
157	191	194	219	227	248
260	262	267	269	—	—

Da 100 obbligazioni

14	29	35	38	40	51
54	85	92	94	105	112
113	126	150	155	175	221
226	250	252	261	267	278
301	310	312	338	370	371
382	386	391	397	399	413
429	433	462	466	480	484
485	490	491	507	508	522
525	534	543	555	558	585

Tale rimborso sarà effettuato presso gli uffici della Società in Genova, sulla piazza di Milano alle rispettive sedi della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e, a Venezia, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano.

Il pagamento degli interessi semestrali maturatisi con il 31 dicembre 1969 si effettuerà in L. 32,50 per obbligazione, a cominciare dal 1° gennaio 1970, mediante presentazione della cedola n. 41.

Tale pagamento sarà effettuato presso gli uffici della società in Genova e, sulla piazza di Milano alle rispettive sedi della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e del Banco di Roma e, a Venezia, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano.

Genova, 14 ottobre 1969.

p. il Consiglio di Amministrazione:
dott. ing. Giorgio Bocciardo

(Avviso G-891).

A. R. D. E. A.
AZIONARIA ROMANA DI EDILIZIA ARTISTICA
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, viale di Villa Massimo n. 57
Capitale L. 1.000.000.000

Estrazione di obbligazioni

Con verbale 6 ottobre 1969 notaio Marini, in relazione al prestito obbligazionario di L. 500.000.000 di cui alla deliberazione 30 gennaio 1961, si è proceduto alla estrazione di n. 1276 obbligazioni (sesta estrazione).

I risultati sono i seguenti:

a) per la prima serie sono rimborsabili n. 638 obbligazioni dal n. 2553 al n. 3190;

b) per la seconda serie, sono rimborsabili n. 638 obbligazioni dal n. 33818 al n. 34455.

Dott. Cesare Marini, notaio

(Avviso S-10010).

CERAMICA LIGURE VACCARI
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova
Capitale lire 2.500.000.000 di cui lire 250.000.000 da versare

Estrazione di obbligazioni
Prestito obbligazionario 6,50 % - Emissione 1949

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 17 ottobre 1969 e che verranno rimborsate alla pari a partire dal 1° gennaio 1970.

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

1	3	26	31	55	67
140	148	169	221	234	257
285	306	320	321	332	360
367	386	397	477	484	491
500	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 50 OBBLIGAZIONI

19	29	38	49	87	97
191	200	209	222	223	234
235	238	242	248	279	299
301	304	305	311	313	331
352	357	366	370	392	395
416	417	420	430	449	469
475	500	510	523	526	527
531	534	542	546	550	551
574	581	586	588	595	608
615	618	619	620	628	634
652	674	675	692	699	715
716	730	732	733	738	761
781	798	801	844	862	878
909	929	930	941	962	966
983	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI

10	18	22	31	41	45
48	53	73	100	184	205
214	216	221	224	229	232
239	242	260	277	282	287
290	292	300	309	311	326
342	345	376	417	439	—

Elenco delle obbligazioni precedentemente estratte e non ancora presentate per il rimborso

ESTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 1965
Rimborsabili dal 1° gennaio 1966

Certificato da una obbligazione

390	—	—	—	—	—

ESTRAZIONE DELL'11 OTTOBRE 1966
Rimborsabili dal 1° gennaio 1967

Certificato da una obbligazione

485	—	—	—	—	—

ESTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 1967
Rimborsabili dal 1° gennaio 1968

Certificato da una obbligazione

456	—	—	—	—	—

Certificati da 50 obbligazioni

807	1000	—	—	—	—

ESTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 1968
Rimborsabili dal 1° gennaio 1969

Certificati da una obbligazione

189	283	—	—	—	—

Certificati da 10 obbligazioni

155	166	213	243	256	259
260	269	284	289	305	309
342	406	422	—	—	—

Certificati da 50 obbligazioni

215	257	287	298	300	309
318	341	346	349	367	369
378	384	388	393	410	414
508	512	513	519	562	584
590	592	611	632	635	642
645	656	665	670	685	709
739	743	753	784	888	897
990	—	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni*

9	15	30	34	46	52
64	203	222	225	320	322
346	389	—	—	—	—

Genova, 21 ottobre 1969.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il Presidente: dott. Benito Vaccari

(Avviso G-894).

CREDITO NAVALE

SEZIONE AUTONOMA DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

Sede in Roma

costituita con regio decreto legge 2 *giugno* 1946 *n.* 491

Capitale statutario L. 10.000.000.000
Capitale versato L. 3.000.000.000

Bollettino dell'estrazione effettuata il 14 ottobre 1969

In conformità all'annuncio S-9352 pubblicato nel fascicolo n. 250 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni, in data 2 ottobre 1969, si è proceduto il 14 ottobre 1969 a ministero del notaio dott. Sergio Lupi, giusta verbale al n. 62829 di suo repertorio, all'estrazione a sorte dei sottoelencati certificati obbligazionari SACN, da ammettere al rimborso il 1º gennaio 1970:

1ª SERIE 6 %

Certificati da 50 *obbligazioni n.* 1400 (*L.* 50.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
4601	4800	5601	5800	13201	13400
15601	15800	16601	16800	17401	17600
20001	20200	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 3200 (*L.* 100.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1301	1400	2101	2200	2401	2500
3601	3700	10501	10600	12501	12600
12901	13000	13801	13900	13901	14000
18901	19000	19401	19500	24801	24900
28501	28600	30101	30200	34701	34800
35501	35600	36401	36500	36801	36900
39001	39100	40501	40600	40801	40900
41801	41900	43101	43200	44501	44600
45201	45300	45401	45500	47001	47100
50201	50300	52201	52300	52701	52800
54001	54100	55301	55400	—	—

Certificati da 200 *obbligazioni n.* 550 (*L.* 200.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1151	1200	2601	2650	3251	3300
4351	4400	4951	5000	5851	5900
6451	6500	7151	7200	7851	7900
8501	8550	9651	9700	—	—

Certificati da 500 *obbligazioni n.* 2260 (*L.* 500.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
401	420	1201	1220	1521	1540
2041	2060	2421	2440	2621	2640
2921	2940	3381	3400	3901	3920
4661	4680	4721	4740	4861	4880
5261	5280	5721	5740	7561	7580
7621	7640	7701	7720	8081	8100
8501	8520	8681	8700	8861	8880
9421	9440	9881	9900	10041	10060
10321	10340	11181	11200	11301	11320
11341	11360	12241	12260	13721	13740
13801	13820	14041	14060	14301	14320
14901	14920	15061	15080	15301	15320
16161	16180	16961	16980	17181	17200
17781	17800	17861	17880	18541	18560
19381	19400	19721	19740	20161	20180
20601	20620	21161	21180	21821	21840
22001	22020	22341	22360	22521	22540
22681	22700	23261	23280	23301	23320
23721	23740	24581	24600	24781	24800
25261	25280	25341	25360	25521	25540
26541	26560	26901	26920	27521	27540
27661	27680	28421	28440	28901	28920
29181	29200	29381	29400	29561	29580
29641	29660	29821	29840	30361	30380
30421	30440	30841	30860	31141	31160
31241	31260	31461	31480	31501	31520
31961	31980	32201	32220	32401	32420
33021	33040	34101	34120	34281	34300
34641	34660	34901	34920	34921	34940
34961	34980	35041	35060	35261	35280
35361	35380	35441	35460	35761	35780
35921	35940	36061	36080	36361	36380
36481	36500	36861	36880	36921	36940
37421	37440	37441	37460	37861	37880
38181	38200	39301	39320	39541	39560
39641	39660	39841	39860	39881	39900
39901	39920	40061	40080	40301	40320
40861	40880	41141	41160	—	—

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 5120 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
21	30	141	150	401	410
641	650	951	960	961	970
1031	1040	1221	1230	1271	1280
1771	1780	1891	1900	2001	2010
2041	2050	2211	2220	2311	2320
2341	2350	2681	2690	2911	2920
3071	3080	3331	3340	3401	3410
3661	3670	3871	3880	4231	4240
4391	4400	4531	4540	4661	4670
5181	5190	5381	5390	5541	5550
5651	5660	5821	5830	5911	5920
5981	5990	6051	6060	6241	6250
6531	6540	6601	6610	7081	7090
7101	7110	7401	7410	7431	7440
7721	7730	7801	7810	7951	7960
8111	8120	8141	8150	8351	8360
8401	8410	8451	8460	8811	8820
9131	9140	9481	9490	9521	9530
9621	9630	9731	9740	10031	10040
10101	10110	10181	10190	10541	10550
10671	10680	10841	10850	11681	11690
11941	11950	12191	12200	12341	12350
12961	12970	13161	13170	13201	13210
13211	13220	13341	13350	13901	13910
14041	14050	14201	14210	14341	14350
14551	14560	14721	14730	14891	14900
15101	15110	15111	15120	15241	15250
15301	15310	15411	15420	15451	15460
15651	15660	15701	15710	15871	15880
16141	16150	16241	16250	16381	16390
16491	16500	16601	16610	16621	16630
16791	16800	16861	16870	17151	17160
17741	17750	17781	17790	17891	17900
17911	17920	17921	17930	18001	18010
18301	18310	18351	18360	18671	18680
18901	18910	19121	19130	19411	19420
19461	19470	19561	19570	19721	19730
19801	19810	20151	20160	20241	20250
20331	20340	20461	20470	20511	20520
20681	20690	20701	20710	20841	20850
20871	20880	20931	20940	21191	21200
21581	21590	21731	21740	21891	21900
21901	21910	22161	22170	22181	22190
22321	22330	22331	22340	22551	22560
22581	22590	22601	22610	23071	23080

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
23171	23180	23301	23310	23391	23400
23541	23550	23611	23620	23791	23800
23961	23970	24021	24030	24341	24350
24481	24490	25171	25180	25201	25210
25381	25390	25491	25500	25671	25680
25891	25900	26071	26080	26101	26110
26131	26140	26301	26310	26431	26440
27451	27460	27591	27600	27761	27770
27971	27980	28411	28420	28461	28470
28561	28570	28691	28700	28861	28870
28911	28920	28971	28980	29341	29350
29461	29470	29551	29560	29751	29760
29771	29780	29791	29800	29921	29930
30011	30020	30131	30140	30151	30160
30241	30250	30521	30530	30611	30620
30831	30840	30931	30940	31021	31030
31061	31070	31111	31120	31571	31580
31581	31590	31661	31670	31931	31940
32021	32030	32431	32440	32451	32460
32781	32790	32831	32840	33181	33190
33221	33230	33251	33260	33471	33480
33551	33560	33861	33870	34231	34240
34291	34300	34391	34400	34411	34420
34591	34600	34601	34610	34661	34670
34851	34860	34941	34950	34951	34960
35451	35460	35701	35710	35741	35750
36391	36400	36481	36490	36551	36560
36581	36590	36611	36620	36651	36660
36751	36760	36791	36800	36831	36840
36971	36980	37321	37330	37441	37450
37781	37790	37801	37810	37841	37850
37871	37880	38041	38050	38111	38120
38281	38290	38361	38370	38441	38450
38481	38490	38741	38750	38761	38770
38771	38780	39091	39100	39211	39220
39401	39410	39481	39490	39501	39510
39591	39600	39671	39680	40101	40110
40221	40230	40321	40330	40951	40960
41171	41180	41201	41210	41281	41290
41881	41890	42031	42040	42451	42460
42681	42690	42811	42820	42841	42850
43701	43710	43831	43840	43851	43860
44031	44040	44231	44240	44491	44500
44931	44940	44951	44960	45231	45240
45961	45970	46031	46040	46061	46070
46081	46090	46091	46100	46111	46120
46281	46290	46291	46300	46581	46590
46721	46730	46741	46750	46851	46860
47101	47110	47411	47420	47781	47790
47831	47840	47911	47920	48011	48020
48281	48290	48501	48510	48601	48610
48631	48640	48911	48920	49251	49260
49521	49530	49571	49580	50111	50120
50131	50140	50231	50240	50371	50380
50681	50690	51371	51380	51811	51820
51931	51940	51961	51970	52171	52180
52241	52250	52361	52370	52821	52830
52921	52930	53041	53050	53241	53250
53331	53340	53481	53490	53501	53510
53641	53650	54001	54010	54271	54280
54751	54760	54871	54880	54921	54930
55061	55070	55111	55120	55151	55160
55191	55200	55331	55340	55361	55370
55821	55830	55921	55930	56401	56410
56441	56450	56591	56600	56641	56650
56801	56810	56891	56900	57411	57420
57661	57670	57851	57860	58021	58030
58041	58050	58391	58400	58421	58430
59311	59320	59321	59330	59541	59550
59701	59710	59971	59980	60021	60030
60041	60050	60101	60110	60271	60280
60301	60310	60971	60980	61131	61140
61161	61170	61451	61460	61511	61520
61661	61670	61701	61710	61911	61920
62101	62110	62131	62140	62621	62630
62901	62910	63081	63090	63131	63140
63231	63240	63361	63370	63931	63940
64261	64270	64431	64440	64481	64490
64631	64640	64711	64720	64971	64980
65611	65620	65841	65850	65861	65870

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
65871	65880	66001	66010	66301	66310
66351	66360	66621	66630	66811	66820
66821	66830	66971	66980	67191	67200
67371	67380	67931	67940	68161	68170
68221	68230	69171	69180	69221	69230
69981	69990	70251	70260	70331	70340
70751	70760	70791	70800	70891	70900
70941	70950	70981	70990	71381	71390
71411	71420	71471	71480	71621	71630
71631	71640	71681	71690	71831	71840
71851	71860	71881	71890	72051	72060
72091	72100	72271	72280	72731	72740
72911	72920	73221	73230	73401	73410
73611	73620	73801	73810	74291	74300
74351	74360	74411	74420	74751	74760
75061	75070	75121	75130	75401	75410
75731	75740	76081	76090	76311	76320
76581	76590	76711	76720	76731	76740
76961	76970	77231	77240	78041	78050
78051	78060	78081	78090	78211	78220
78691	78700	78891	78900	79401	79410
79441	79450	79521	79530	79881	79890
80521	80530	80571	80580	80791	80800
80831	80840	80901	80910	80951	80960
81331	81340	81571	81580	81701	81710
81891	81900	81961	81970	82251	82260
82441	82450	82661	82670	82731	82740
83351	83360	83371	83380	83451	83460
83731	83740	84011	84020	84051	84060
84231	84240	85021	85030	85181	85190
85431	85440	85591	85600	85851	85860
86191	86200	86211	86220	86441	86450
86451	86460	86591	86600	86651	86660
86691	86700	86811	86820	86991	87000
87161	87170	87181	87190	87471	87480
87581	87590	87861	87870	87921	87930
87961	87970	88051	88060	88271	88280
88331	88340	88401	88410	88601	88610
88691	88700	88821	88830	88921	88930
88931	88940	89331	89340	89451	89460
89531	89540	90001	90010	90091	90100
90341	90350	90871	90880	90911	90920
91141	91150	91311	91320	91341	91350
91391	91400	91801	91810	91831	91840
92071	92080	92311	92320	92361	92370
92371	92380	92391	92400	—	—

Certificati da 5000 *obbligazioni n.* 524 (*L.* 5.000.000 *ciascuno*)

51	52	133	134	155	156
183	184	235	236	251	252
325	326	387	388	417	418
511	512	543	544	553	554
643	644	651	652	699	700
755	756	785	786	811	812
841	842	881	882	919	920
1105	1106	1261	1262	1301	1302
1313	1314	1317	1318	1343	1344
1503	1504	1547	1548	1549	1550
1573	1574	1617	1618	1631	1632
1663	1664	1691	1692	1723	1724
1737	1738	1751	1752	1753	1754
1815	1816	1825	1826	1835	1836
1935	1936	1971	1972	2061	2062
2073	2074	2077	2078	2099	2100
2111	2112	2127	2128	2161	2162
2185	2186	2199	2200	2209	2210
2223	2224	2255	2256	2357	2358
2369	2370	2489	2490	2531	2532
2533	2534	2563	2564	2593	2594
2651	2652	2659	2660	2687	2688
2689	2690	2717	2718	2823	2824
2841	2842	2851	2852	2875	2876
2877	2878	2903	2904	2927	2928
2963	2964	3043	3044	3057	3058
3139	3140	3183	3184	3197	3198
3199	3200	3225	3226	3253	3254
3255	3256	3297	3298	3413	3414
3415	3416	3437	3438	3471	3472
3489	3490	3617	3618	3661	3662

3715	3716	3727	3728	3739	3740
3763	3764	3765	3766	3787	3788
3811	3812	3825	3826	3935	3936
3937	3938	3963	3964	3965	3966
4005	4006	4007	4008	4019	4020
4021	4022	4067	4068	4095	4096
4119	4120	4121	4122	4171	4172
4233	4234	4305	4306	4359	4360
4399	4400	4423	4424	4459	4460
4469	4470	4499	4500	4503	4504
4539	4540	4551	4552	4565	4566
4671	4672	4713	4714	4817	4818
4907	4908	4915	4916	4917	4918
4941	4942	4959	4960	4969	4970
4993	4994	5009	5010	5039	5040
5061	5062	5063	5064	5073	5074
5151	5152	5215	5216	5261	5262
5263	5264	5273	5274	5299	5300
5323	5324	5437	5438	5459	5460
5529	5530	5591	5592	5687	5688
5703	5704	5717	5718	5775	5776
5889	5890	5901	5902	6055	6056
6131	6132	6163	6164	6165	6166
6179	6180	6229	6230	6475	6476
6477	6478	6527	6528	6557	6558
6569	6570	6575	6576	6605	6606
6617	6618	6645	6646	6701	6702
6873	6874	6875	6876	6913	6914
6939	6940	6969	6970	6985	6986
6987	6988	7047	7048	7089	7090
7115	7116	7183	7184	7303	7304
7377	7378	7417	7418	7461	7462
7477	7478	7489	7490	7499	7500
7523	7524	7541	7542	7553	7554
7555	7556	7565	7566	7587	7588
7599	7600	7645	7646	7695	7696
7697	7698	7735	7736	7765	7766
7777	7778	7791	7792	7801	7802
7829	7830	7887	7888	7939	7940
7951	7952	7963	7964	8001	8002
8015	8016	8041	8042	8087	8088
8113	8114	8143	8144	8155	8156
8183	8184	8205	8206	8255	8256
8271	8272	8293	8294	8303	8304
8355	8356	8383	8384	8409	8410
8433	8434	8457	8458	8483	8484
8507	8508	8533	8534	8547	8548
8573	8574	8585	8586	8609	8610
8651	8652	8687	8688	8689	8690
8699	8700	8701	8702	8727	8728
8729	8730	8757	8758	8833	8834
8883	8884	8943	8944	8953	8954
8967	8968	8991	8992	9089	9090
9155	9156	9157	9158	9167	9168
9219	9220	9231	9232	9243	9244
9375	9376	9413	9414	9415	9416
9431	9432	—	—	—	—

2ª SERIE 6 %

Certificati da 50 *obbligazioni n.* 400 (*L.* 50.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
501	600	2501	2600	6201	6300
9101	9200	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 500 (*L.* 100.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
451	500	2151	2200	2201	2250
2601	2650	2751	2800	3251	3300
4401	4450	4951	5000	7101	7150
9651	9700	—	—	—	—

Certificati da 500 *obbligazioni n.* 650 (*L.* 500.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
51	60	141	150	221	230
571	580	681	690	921	930
1031	1040	1531	1540	1621	1630
1641	1650	1731	1740	1841	1850
1851	1860	1961	1970	2161	2170
2271	2280	2631	2640	2671	2680
2741	2750	2851	2860	2861	2870
2971	2980	3251	3260	3361	3370
3471	3480	3641	3650	3751	3760
3791	3800	4341	4350	4611	4620
4781	4790	5111	5120	5221	5230
5421	5430	5521	5530	5531	5540
5801	5810	6091	6100	6391	6400
6501	6510	7061	7070	7191	7200
7391	7400	7521	7530	7631	7640
7791	7800	7901	7910	8031	8040
8201	8210	8941	8950	9141	9150
9171	9180	9431	9440	10001	10010
10111	10120	10191	10200	10571	10580
10701	10710	10811	10820	10981	10990
11621	11630	12271	12280	12421	12430
12591	12600	12761	12770	—	—

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 1830 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
336	340	356	360	386	390
436	440	511	515	516	520
626	630	701	705	711	715
746	750	866	870	941	945
1046	1050	1051	1055	1106	1110
1311	1315	1391	1395	1596	1600
1676	1680	1681	1685	1796	1800
1896	1900	1966	1970	1986	1990
2021	2025	2106	2110	2136	2140
2151	2155	2321	2325	2356	2360
2496	2500	2591	2595	2726	2730
2841	2845	2851	2855	2901	2905
2991	2995	3076	3080	3406	3410
3561	3565	3726	3730	3846	3850
3961	3965	3981	3985	4046	4050
4386	4390	4436	4440	4471	4475
4586	4590	4646	4650	4661	4665
4931	4935	5016	5020	5236	5240
5326	5330	5356	5360	5396	5400
5441	5445	5501	5505	5516	5520
5611	5615	5921	5925	6181	6185
6326	6330	6371	6375	6411	6415
6466	6470	6836	6840	7016	7020
7021	7025	7036	7040	7296	7300
7356	7360	7381	7385	7531	7535
7571	7575	7721	7725	7731	7735
7806	7810	7821	7825	7946	7950
8131	8135	8176	8180	8231	8235
8251	8255	8351	8355	8401	8405
8501	8505	8691	8695	8776	8780
9086	9090	9191	9195	9331	9335
9656	9660	9661	9665	9701	9705
9746	9750	9896	9900	9916	9920
9976	9980	10086	10090	10511	10515
10566	10570	10571	10575	10631	10635
10651	10655	10671	10675	10716	10720
10796	10800	10851	10855	10856	10860
11056	11060	11141	11145	11181	11185
11341	11345	11531	11535	11546	11550
11706	11710	11736	11740	11936	11940
12026	12030	12111	12115	12131	12135
12206	12210	12236	12240	12386	12390
12441	12445	12491	12495	12536	12540
12846	12850	12861	12865	12996	13000
13081	13085	13186	13190	13421	13425
13471	13475	13506	13510	13601	13605
13751	13755	13946	13950	14051	14055
14161	14165	14186	14190	14331	14335
14391	14395	14466	14470	14476	14480
14546	14550	14691	14695	14891	14895
15261	15265	15361	15365	15446	15450
15466	15470	15476	15480	15486	15490
15761	15765	15786	15790	15856	15860
16001	16005	16136	16140	16331	16335
16416	16420	16576	16580	16586	16590
16756	16760	16841	16845	16871	16875

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
17051	17055	17281	17285	17286	17290
17386	17390	17531	17535	17726	17730
17786	17790	17801	17805	17811	17815
18086	18090	18136	18140	18351	18355
18361	18365	18376	18380	18431	18435
18491	18495	18541	18545	18696	18700
18726	18730	18736	18740	18781	18785
19121	19125	19571	19575	19606	19610
19666	19670	19676	19680	19691	19695
19751	19755	19871	19875	19931	19935
20006	20010	20091	20095	20176	20180
20236	20240	20421	20425	20516	20520
20831	20835	20886	20890	21041	21045
21061	21065	21146	21150	21161	21165
21281	21285	21746	21750	22031	22035
22116	22120	22361	22365	22451	22455
22456	22460	22541	22545	22561	22565
22586	22590	22611	22615	22681	22685
22966	22970	23041	23045	23086	23090
23181	23185	23281	23285	23416	23420
23426	23430	23471	23475	23511	23515
23526	23530	23781	23785	23811	23815
23846	23850	24146	24150	24386	24390
24396	24400	24436	24440	24481	24485
24666	24670	24821	24825	24866	24870
24871	24875	24986	24990	25151	25155
25196	25200	25206	25210	25331	25335
25366	25370	25391	25395	25436	25440
25451	25455	25466	25470	25661	25665
25791	25795	25856	25860	25876	25880
25906	25910	26401	26405	26761	26765
26846	26850	27266	27270	27731	27735
27766	27770	27771	27775	27791	27795
27816	27820	27826	27830	27851	27855
28156	28160	28241	28245	28256	28260
28391	28395	28501	28505	28606	28610
28646	28650	28651	28655	28676	28680
28701	28705	28761	28765	28786	28790
29126	29130	29211	29215	29306	29310
29356	29360	29796	29800	30096	30100
30181	30185	30396	30400	30401	30405
30446	30450	30516	30520	30551	30555
30806	30810	31066	31070	31151	31155
31241	31245	31491	31495	31576	31580
31596	31600	32026	32030	32121	32125
32201	32205	32441	32445	32461	32465
32501	32505	32511	32515	32546	32550
32596	32600	32621	32625	32636	32640
32666	32670	32916	32920	32966	32970
33081	33085	33181	33185	33191	33195
33251	33255	33256	33260	33431	33435
33491	33495	33516	33520	33676	33680
33856	33860	34311	34315	34331	34335
34401	34405	34486	34490	34521	34525
34556	34560	34601	34605	34826	34830
34911	34915	35231	35235	35796	35800
35821	35825	35881	35885	35886	35890
36071	36075	36421	36425	36431	36435
36456	36460	36541	36545	36566	36570
36766	36770	36826	36830	36851	36855
36941	36945	36956	36960	37046	37050
37091	37095	37191	37195	37276	37280
37376	37380	37496	37500	37511	37515
37571	37575	37621	37625	37821	37825
37851	37855	38111	38115	38161	38165
38216	38220	38246	38250	38451	38455

Certificati da 5000 obbligazioni n. 111 (*L.* 5.000.000 *ciascuno*)

4	6	45	55	62	114
163	176	215	216	220	227
239	248	261	264	275	311
331	352	360	372	400	412
449	452	454	460	468	472
484	492	515	572	616	620
654	656	665	682	686	696
754	772	773	810	813	814
836	852	881	884	902	933
936	940	946	960	990	994
1011	1024	1049	1064	1104	1112
1118	1124	1137	1144	1246	1248
1262	1272	1306	1373	1383	1387
1408	1423	1424	1452	1462	1464
1475	1524	1531	1536	1548	1659
1676	1684	1716	1764	1777	1856
1964	2046	2072	2076	2116	2172
2176	2178	2188	2222	2230	2249
2279	2288	2315	—	—	—

I numeri dei certificati obbligazionari già estratti nei precedenti sorteggi e non ancora presentati per il rimborso, sono indicati nei bollettini editi dal Credito Navale, Sezione Autonoma dell'IMI, giusta disposizione di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1949 n. 474.

I certificati estratti cessano di fruttare interessi con la data fissata per il rimborso, che sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore, dalle Filiali della Banca d'Italia.

I certificati estratti devono essere presentati al pagamento muniti di tutte le cedole scadenti successivamente alla data fissata per il rimborso dei certificati stessi; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo nominale del certificato.

Roma, 22 ottobre 1969.

Credito Navale - Sezione Autonoma dell'IMI
Cappon

(Avviso **S-10020**).

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Sede in Roma

Costituito con regio decreto legge 13 *novembre* 1931, *n.* 1398 *convertito in legge* 15 *dicembre* 1932, *n.* 1581.

Capitale statutario L. 100.000.000.000
Capitale versato L. 30.000.000.000
Riserve L. 126.412.000.000

Bollettino dell'estrazione effettuata il 15 ottobre 1969

In conformità all'annuncio S-9351 pubblicato nel fascicolo n. 250 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni, in data 2 ottobre 1969, si è proceduto il 15 ottobre 1969 a ministero del notaio dott. Sergio Lupi giusta verbale al n. 62832 di suo repertorio, all'estrazione a sorte dei sottoelencati certificati obbligazionari I.M.I. da ammettere al rimborso il 1º gennaio 1970:

23ª SERIE (CHIUSA) 5 % - DAL 1º AL 20º GRUPPO

N. B. Ciascun numero estratto vale per il rimborso di tutti i certificati contrassegnati dallo stesso numero compresi in tutti i 20 gruppi.

Certificati da 50 *obbligazioni* (*L.* 50.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
381	400	741	760	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni* (*L.* 100.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
91	100	121	130	131	140
1251	1260	1291	1300	1551	1560
1561	1570	1811	1820	1821	1830

Certificati da 200 *obbligazioni* (*L.* 200.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
176	180	181	185	191	195
596	600	671	675	681	685

Certificati da 500 *obbligazioni* (*L.* 500.000 *ciascuno*)

7	8	43	44	83	84
237	238	391	392	405	406
435	436	443	444	555	556
619	620	673	674	739	740
783	784	827	828	881	882
903	904	963	964	1035	1036
1061	1062	1077	1078	1079	1080
1091	1092	1101	1102	1121	1122
1211	1212	1237	1238	1269	1270

Certificati da 1000 *obbligazioni* (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

84	132	157	178	182	185
191	195	220	226	255	287
295	319	341	388	397	416
436	490	515	525	534	567
573	583	635	640	644	658
756	788	794	800	823	842
847	850	876	879	895	936
978	996	998	1012	1092	1142
1145	1150	1151	1203	1210	1228
1234	1245	1277	1288	1315	1328
1330	1333	1337	1344	1370	1378
1446	1457	1467	1497	1501	1514
1618	1619	1653	1666	1671	1694
1710	1719	1720	1748	1778	1792
1820	1837	1850	1892	1896	1898
1933	2042	2075	2078	2081	2136
2177	2184	2212	2299	2302	2314
2315	2365	2387	2394	2404	2468
2476	2492	2519	2575	2580	2587
2621	2631	2656	2671	2680	2696
2702	2704	2757	2758	2780	2808
2880	2955	2985	3042	3071	3100
3117	3129	—	—	—	—

Certificati da 5000 *obbligazioni* (*L.* 5.000.000 *ciascuno*)

9	17	47	50	86	132
140	—	—	—	—	—

24ª SERIE 5,50 %

Certificati da 5 *obbligazioni n.* 4000 (*L.* 5000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1	2000	30001	32000	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 400 (*L.* 25.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
10801	11200	—	—	—	—

Certificati da 50 *obbligazioni n.* 1600 (*L.* 50.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1401	1600	4201	4400	10401	10600
11201	11400	15001	15200	16401	16600
18401	18600	34201	34400	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 3100 (*L.* 100.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
501	600	801	900	6401	6500
9101	9200	11001	11100	12201	12300
14701	14800	16001	16100	17701	17800
18101	18200	22701	22800	24401	24500
27801	27900	28301	28400	28801	28900
29101	29200	31101	31200	31501	31600
35701	35800	45801	45900	47201	47300
52401	52500	58301	58400	58401	58500
60101	60200	67601	67700	74301	74400
74601	74700	75101	75200	75901	76000
76001	76100	—	—	—	—

Certificati da 200 *obbligazioni n.* 1000 (*L.* 200.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1001	1050	5801	5850	6001	6050
6651	6700	9701	9750	9951	10000
10501	10550	10801	10850	10851	10900
15551	15600	17351	17400	17401	17450
19201	19250	19701	19750	19951	20000
20401	20450	22051	22100	23551	23600
23701	23750	25301	25350	—	—

Certificati da 500 *obbligazioni n.* 1520 (*L.* 500.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
41	60	1061	1080	1941	1960
2881	2900	3521	3540	3801	3820
3981	4000	4521	4540	5281	5300
6001	6020	6081	6100	7321	7340
7661	7680	8641	8660	8681	8700
8841	8860	9061	9080	9541	9560
10841	10860	10881	10900	11181	11200
11381	11400	11441	11460	12001	12020
12061	12080	12541	12560	12741	12760
13501	13520	13841	13860	14201	14220
14961	14980	15761	15780	17041	17060
17661	17680	17961	17980	18101	18120
18121	18140	18961	18980	19201	19220
19361	19380	19661	19680	19981	20000
20021	20040	20121	20140	20941	20960
21101	21120	21141	21160	21261	21280
21981	22000	23361	23380	23421	23440
24461	24480	25101	25120	25141	25160
26761	26780	27141	27160	27781	27800
27921	27940	28321	28340	28361	28380
28681	28700	29021	29040	29581	29600
30221	30240	30741	30760	30861	30880
32141	32160	32441	32460	32521	32540
32801	32820	33461	33480	33741	33760
34001	34020	35501	35520	36341	36360
37561	37580	—	—	—	—

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 2580 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
241	250	301	310	1101	1110
1171	1180	1431	1440	1511	1520
1541	1550	1571	1580	1681	1690
1781	1790	1941	1950	2351	2360
2511	2520	2931	2940	3251	3260
3621	3630	3841	3850	3871	3880
3951	3960	4571	4580	4961	4970
5221	5230	5411	5420	5701	5710
5961	5970	6181	6190	6211	6220
6421	6430	6971	6980	7011	7020
7071	7080	7281	7290	7321	7330
7381	7390	7431	7440	7491	7500
7821	7830	7901	7910	7991	8000
8081	8090	8181	8190	8241	8250
8271	8280	8541	8550	8641	8650
8841	8850	8961	8970	9121	9130
9321	9330	9611	9620	9691	9700
9731	9740	10331	10340	10641	10650
11251	11260	11781	11790	11811	11820
12281	12290	12531	12540	12961	12970
12991	13000	13091	13100	13141	13150
13271	13280	13441	13450	13951	13960
14081	14090	14581	14590	14781	14790
15331	15340	15361	15370	15871	15880
16231	16240	16931	16940	17261	17270
17381	17390	18051	18060	18621	18630
18761	18770	19011	19020	19191	19200
20761	20770	20931	20940	21341	21350
21441	21450	21591	21600	21801	21810
21971	21980	22441	22450	22651	22660
22761	22770	23071	23080	23961	23970
23971	23980	24171	24180	24481	24490
24611	24620	24931	24940	25081	25090
25201	25210	25371	25380	25571	25580
25651	25660	25741	25750	25811	25820

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
25851	25860	26541	26550	26761	26770
26841	26850	27361	27370	27581	27590
28161	28170	28221	28230	28501	28510
28531	28540	28571	28580	28761	28770
28791	28800	28981	28990	29101	29110
29321	29330	30011	30020	30761	30770
30771	30780	30841	30850	30981	30990
31251	31260	31591	31600	31651	31660
31841	31850	32111	32120	32661	32670
32721	32730	32771	32780	33281	33290
34251	34260	34561	34570	34881	34890
35161	35170	35231	35240	35581	35590
35691	35700	35991	36000	36061	36070
36331	36340	36461	36470	36601	36610
36901	36910	37051	37060	37171	37180
37661	37670	38021	38030	38231	38240
38321	38330	38611	38620	38681	38690
38901	38910	39011	39020	39151	39160
39181	39190	39351	39360	39801	39810
39941	39950	40501	40510	41051	41060
41241	41250	41391	41400	41751	41760
41971	41980	42501	42510	42751	42760
42971	42980	43381	43390	43571	43580
43761	43770	43791	43800	43901	43910
44141	44150	44201	44210	44401	44410
44601	44610	45131	45140	45431	45440
45841	45850	46161	46170	46191	46200
46471	46480	46991	47000	47031	47040
47631	47640	48001	48010	48391	48400
48501	48510	49311	49320	49341	49350
49661	49670	49751	49760	49851	49860
50491	50500	51171	51180	51281	51290
52001	52010	52091	52100	52261	52270
53011	53020	53331	53340	53621	53630
53691	53700	53791	53800	54151	54160
54251	54260	55131	55140	55631	55640
55701	55710	55791	55800	55951	55960
55961	55970	56561	56570	56671	56680
56851	56860	56931	56940	56961	56970
57181	57190	57461	57470	57721	57730
58111	58120	58471	58480	58531	58540
58691	58700	58731	58740	59121	59130
59681	59690	59721	59730	59811	59820
60761	60770	60841	60850	60991	61000
61161	61170	61221	61230	61281	61290
61391	61400	61451	61460	61581	61590
61761	61770	61821	61830	62151	62160
62311	62320	62671	62680	62741	62750
62981	62990	63751	63760	63921	63930
64011	64020	64081	64090	64111	64120
64311	64320	64451	64460	64481	64490

Certificati da 5000 *obbligazioni n.* 324 (*L.* 5.000.000 *ciascuno*)

25	26	29	30	77	78
129	130	159	160	201	202
303	304	321	322	389	390
477	478	525	526	553	554
565	566	601	602	613	614
647	648	667	668	693	694
741	742	833	834	945	946
1033	1034	1123	1124	1147	1148
1229	1230	1249	1250	1295	1296
1315	1316	1391	1392	1455	1456
1505	1506	1559	1560	1561	1562
1609	1610	1621	1622	1751	1752
1761	1762	1847	1848	1915	1916
1927	1928	1945	1946	2009	2010
2023	2024	2031	2032	2059	2060
2081	2082	2113	2114	2129	2130
2181	2182	2231	2232	2253	2254
2461	2462	2547	2548	2617	2618
2647	2648	2749	2750	2757	2758
2791	2792	2847	2848	2863	2864
2865	2866	3037	3038	3039	3040
3147	3148	3179	3180	3299	3300
3317	3318	3333	3334	3379	3380
3393	3394	3431	3432	3535	3536
3549	3550	3603	3604	3615	3616
3661	3662	3685	3686	3697	3698
3699	3700	3759	3760	3783	3784
3935	3936	4053	4054	4143	4144
4159	4160	4311	4312	4399	4400
4445	4446	4467	4468	4619	4620
4657	4658	4669	4670	4723	4724
4735	4736	4749	4750	4779	4780
4919	4920	4933	4934	5003	5004
5017	5018	5051	5052	5097	5098
5125	5126	5181	5182	5205	5206
5215	5216	5243	5244	5293	5294
5359	5360	5403	5404	5443	5444
5571	5572	5633	5634	5687	5688
5725	5726	5729	5730	5739	5740
5767	5768	5769	5770	5847	5848
5889	5890	6059	6060	6087	6088
6167	6168	6187	6188	6245	6246
6255	6256	6307	6308	6327	6328
6351	6352	6363	6364	6401	6402
6423	6424	6465	6466	6523	6524
6537	6538	6545	6546	6557	6558
6605	6606	6657	6658	6723	6724
6745	6746	6795	6796	6807	6808
6917	6918	6977	6978	6985	6986
7007	7008	7069	7070	7111	7112
7131	7132	7169	7170	7453	7454
7525	7526	7601	7602	7641	7642
7685	7686	7703	7704	7713	7714
7755	7756	7875	7876	7901	7902

SERIE « CC » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 617 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

1	2	22	25	34	50
60	64	78	80	101	105
126	127	137	149	162	166
172	173	181	186	188	190
197	202	215	239	275	285
297	303	304	308	309	315
316	331	345	354	360	361
373	382	387	389	395	397
409	434	437	463	467	485
487	488	497	498	507	515
525	560	571	575	585	586
588	596	629	632	639	646
669	685	693	702	721	727
729	735	737	740	755	763
776	777	786	790	793	799
802	804	811	833	842	865
884	886	899	925	926	928
950	953	959	968	972	978
981	987	998	1004	1007	1019
1039	1046	1048	1053	1067	1083
1109	1111	1115	1160	1162	1169
1172	1173	1179	1182	1189	1200
1217	1223	1228	1230	1233	1235
1240	1250	1257	1267	1277	1281
1285	1297	1298	1299	1307	1313
1322	1331	1345	1395	1404	1417
1424	1426	1446	1448	1466	1481
1486	1495	1504	1522	1523	1535
1536	1544	1548	1565	1568	1584
1609	1615	1631	1654	1657	1661
1663	1664	1673	1675	1679	1683
1688	1695	1701	1702	1726	1728
1730	1736	1742	1744	1750	1765
1769	1771	1779	1784	1786	1788
1791	1796	1827	1829	1832	1839
1845	1848	1850	1856	1873	1881
1890	1901	1930	1933	1944	1950
1963	1964	1969	1978	1986	1989
1992	1994	2002	2006	2036	2042
2054	2055	2061	2070	2083	2084
2093	2101	2114	2127	2166	2169
2172	2174	2186	2193	2198	2199
2214	2239	2249	2287	2292	2295
2299	2300	2302	2309	2321	2322
2341	2344	2346	2356	2357	2372
2376	2378	2392	2395	2404	2405
2406	2408	2411	2413	2414	2425
2430	2431	2436	2442	2445	2449
2450	2453	2454	2457	2461	2472

2483	2506	2538	2542	2546	2559
2571	2572	2581	2582	2588	2589
2606	2607	2609	2617	2624	2626
2632	2640	2654	2657	2660	2663
2666	2674	2680	2698	2704	2715
2728	2736	2740	2743	2747	2756
2760	2765	2776	2786	2793	2797
2800	2806	2811	2818	2828	2837
2840	2849	2860	2862	2882	2890
2894	2905	2913	2925	2927	2944
2948	2958	2959	2977	2987	3003
3018	3019	3021	3030	3032	3033
3036	3045	3052	3062	3063	3078
3084	3087	3092	3095	3099	3116
3131	3156	3161	3167	3168	3173
3181	3185	3187	3192	3198	3219
3232	3237	3245	3253	3258	3259
3262	3278	3285	3287	3289	3298
3301	3306	3307	3308	3315	3316
3320	3322	3334	3339	3350	3356
3366	3374	3375	3380	3381	3394
3401	3403	3405	3429	3438	3444
3453	3456	3468	3469	3479	3480
3481	3492	3500	3504	3506	3512
3532	3534	3556	3560	3561	3569
3570	3574	3588	3597	3600	3620
3631	3633	3635	3637	3643	3644
3649	3654	3666	3671	3672	3677
3686	3690	3698	3699	3704	3706
3710	3711	3716	3718	3720	3728
3749	3780	3790	3800	3805	3818
3821	3824	3851	3856	3859	3863
3868	3884	3894	3901	3914	3916
3919	3931	3936	3943	3954	3977
3984	3986	4012	4018	4029	4044
4057	4058	4059	4064	4066	4079
4090	4119	4128	4129	4144	4145
4162	4166	4168	4174	4177	4191
4195	4204	4222	4223	4229	4234
4238	4239	4252	4257	4265	4284
4293	4301	4308	4314	4317	4344
4353	4369	4371	4381	4395	4401
4403	4405	4419	4421	4428	4447
4450	4472	4473	4497	4506	4513
4515	4521	4528	4529	4533	4535
4539	4543	4563	4571	4572	4577
4585	4611	4628	4637	4639	4640
4649	4653	4662	4663	4666	4668
4708	4734	4740	4741	4745	4756
4759	4767	4770	4782	4785	4805
4807	4823	4829	4836	4838	4839
4854	4858	4866	4872	4891	4908
4921	4925	4932	4935	4939	4946
4949	4950	4988	4991	4999	—

SERIE « CD » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 247 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

9	30	31	34	36	37
44	59	61	88	98	99
107	111	117	122	123	133
138	140	141	145	152	154
170	173	192	196	202	206
214	227	229	236	240	274
316	321	326	349	359	364
369	370	375	381	386	394
398	404	410	411	417	422
436	440	480	491	494	503
510	516	525	529	533	534
539	545	554	562	570	574
596	602	627	629	630	633
637	656	665	674	679	681
728	729	730	734	741	754
765	766	768	770	779	780
808	811	815	822	823	828
835	837	838	867	868	880
885	892	894	900	906	908
909	914	919	920	932	933
942	946	947	959	961	964
971	977	982	1004	1005	1022

1026	1027	1035	1038	1056	1071
1072	1082	1091	1110	1116	1124
1132	1133	1141	1146	1161	1170
1179	1188	1191	1201	1205	1210
1211	1226	1227	1233	1281	1286
1289	1294	1307	1308	1311	1340
1349	1356	1357	1366	1379	1390
1398	1402	1408	1430	1433	1442
1455	1467	1468	1473	1477	1487
1496	1497	1508	1515	1518	1525
1528	1541	1546	1548	1549	1553
1554	1555	1563	1566	1619	1636
1644	1645	1646	1649	1662	1663
1670	1676	1678	1695	1705	1709
1740	1746	1757	1778	1782	1784
1793	1804	1807	1818	1853	1857
1881	1884	1894	1896	1905	1910
1916	1921	1922	1930	1941	1949
1950	1955	1960	1966	1978	1991
1993	—	—	—	—	—

SERIE « DH/1 » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 84 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

4	8	14	25	32	45
51	56	69	120	122	131
144	160	175	192	201	210
213	221	222	231	248	249
255	263	272	273	275	287
323	339	359	395	435	441
446	447	456	460	462	469
488	501	503	511	531	553
577	580	584	641	658	667
669	672	676	690	707	711
729	746	751	771	783	790
794	806	810	838	851	864
905	908	926	928	939	943
947	977	982	993	995	999

SERIE « DH/2 » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 84 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

2	7	10	24	61	78
79	83	92	125	135	146
149	154	157	168	177	181
193	210	212	217	247	274
296	302	315	324	338	340
342	358	380	398	401	422
423	429	466	480	487	489
508	515	522	536	543	552
564	570	580	585	592	595
615	619	629	637	639	650
713	716	728	746	767	795
797	806	812	820	829	831
835	837	870	885	887	889
893	913	924	938	968	976

SERIE « EB » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 50 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

3	19	111	116	142	154
168	175	192	201	212	226
238	277	282	359	369	385
409	412	435	448	455	460
475	510	521	542	564	569
581	590	592	619	694	713
737	776	778	788	816	832
834	895	948	954	977	978
989	992	—	—	—	—

SERIE « ED » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 *obbligazioni n.* 56 (*L.* 1.000.000 *ciascuno*)

5	8	14	16	28	36
38	45	46	53	55	61
70	75	78	86	100	108

132	136	137	140	148	158
163	164	165	186	203	206
210	226	229	261	272	317
324	337	343	350	354	388
390	399	417	425	431	437
443	445	473	474	475	477
485	497	—	—	—	—

I numeri dei certificati obbligazionari già estratti nei precedenti sorteggi e non ancora presentati per il rimborso sono indicati nei Bollettini editi dall'Istituto Mobiliare Italiano, giusta disposizione di cui all'art. 7 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Si riportano tuttavia, qui appresso, i numeri dei certificati già estratti che cadranno in prescrizione il 1° gennaio 1970:

XI EMISSIONE 5,50 % « CREDITO NAVALE »

Certificati da 5 *obbligazioni n.* 30 (*L.* 5000 *ciascuno*)

26470	26473	26500	26513	26563	26564
26567	26586	30672	30801	30802	40916
40917	40918	40919	40920	40921	40922
40923	50235	55838	56827	56828	56829
56830	56831	57935	57969	58568	58569

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 12 (*L.* 25.000 *ciascuno*)

6393	49265	49266	49267	49268	52192
52193	53998	53999	57501	63030	63031

I certificati estratti cessano di fruttare interessi con la data fissata per il rimborso, che sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore, dalle Filiali della Banca d'Italia.

I certificati estratti devono essere presentati al pagamento muniti di tutte le cedole scadenti successivamente alla data fissata per il rimborso dei certificati stessi; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo nominale del certificato.

Roma, 22 ottobre 1969.

Istituto Mobiliare Italiano
Il Direttore generale: Cappon

(Avviso **S-10021**).

ENEL

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Compartimento di Napoli, via P.E. Imbriani, 42

Obbligazioni 6 % - V/N L. 1.000 - Emesse nel 1949 dalla Società Meridionale di Elettricità e con scadenza il 1974

Elenco dei titoli sorteggiati nella 19ª estrazione del 13 ottobre 1969, nonchè di quelli sorteggiati precedentemente e non presentati per il rimborso per i quali non è intervenuta la prescrizione decennale.

Si avvertono i signori possessori di obbligazioni del Prestito 6% emesso nel 1949 dalla Società Meridionale di Elettricità e con scadenza il 1974, che in data 13 ottobre 1969, in Napoli, presso gli uffici dell' ENEL, con l'intervento del notaio Ferdinando Tozzi, ha avuto luogo, a norma del Regolamento, il sorteggio di n. 56235 obbligazioni.

Ciascun numero estratto riguarda i titoli di ognuna delle quattro Serie in circolazione (I, II, III e IV), contrassegnati da quello stesso numero.

I titoli sorteggiati saranno rimborsati, al loro valore nominale di L. 1.000, a partire dal 1° dicembre 1969 (e da tale giorno i titoli estratti cessano di essere fruttiferi di interessi) dietro consegna dei titoli stessi muniti della cedola n. 41 e seguenti. L'importo relativo alle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dalla somma da rimborsare per il titolo estratto.

Il rimborso sarà effettuato presso:

Cassa ENEL – Napoli, via P.E. Imbriani, 42:

Banco di Napoli, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca d'America e d' Italia, Banca Nazionale dell'Agricoltura (tutte le sedi e filiali).

TITOLI SORTEGGIATI NELLA 19ª ESTRAZIONE

Certificati da 5 *obbligazioni*

1	10	13	26	32	38
67	75	88	89	105	113
115	117	118	135	147	162
173	175	195	197	243	261
280	308	312	379	391	393
409	425	468	485	565	566
587	607	650	656	665	671
722	729	749	755	783	809
852	875	905	929	940	965
1012	1035	1037	1086	1110	1158
1159	1198	1216	1240	1245	1254
1257	1259	1271	1303	1304	1312
1327	1344	1350	1374	1419	1429
1452	1471	1476	1511	1515	1518
1520	1553	1577	1581	1587	1641
1700	1711	1742	1755	1772	1823
1844	1868	1920	1932	1947	1973
1987	1998	2008	2014	2043	2074
2091	2104	2153	2167	2186	2190
2193	2206	2213	2230	2239	2264
2284	2294	2297	2313	2341	2353
2362	2382	2394	2400	2411	2434
2443	2445	2453	2455	2465	2475
2484	2507	2519	2539	2570	2604
2608	2687	2702	2706	2733	2738
2740	2747	2756	2757	2762	2773
2801	2818	2820	2835	2856	2862
2865	2923	2945	2946	2955	2958

Certificati da 10 *obbligazioni*

3039	3054	3056	3076	3079	3097
3100	3121	3147	3151	3163	3202
3216	3220	3250	3251	3263	3264
3266	3281	3308	3324	3343	3346
3354	3375	3389	3404	3409	3501
3567	3590	3603	3627	3629	3659
3681	3686	3707	3712	3749	3763
3773	3778	3831	3856	3859	3878
3885	3892	3897	3931	3937	3941
3986	4017	4101	4118	4145	4149
4203	4215	4219	4222	4229	4243
4249	4282	4288	4292	4311	4345
4349	4375	4417	4441	4456	4461
4474	4476	4485	4530	4532	4550
4573	4601	4607	4609	4662	4665
4666	4672	4714	4717	4726	4733
4756	4794	4823	4841	4850	4886
4894	4912	4918	4938	4955	4978
4981	4991	5001	5004	5011	5019
5021	5034	5043	5082	5090	5104
5110	5125	5148	5181	5188	5195
5218	5244	5249	5273	5278	5281
5299	5305	5333	5415	5425	5445
5453	5481	5496	5498	5521	5542
5545	5554	5649	5653	5655	5697
5718	5725	5754	5767	5774	5775
5804	5806	5850	5852	5855	5883
5894	5956	5980	5993	6001	6007
6014	6032	6044	6090	6092	6093
6097	6099	6113	6118	6126	6137
6152	6161	6168	6169	6249	6256
6314	6346	6391	6396	6416	6441
6444	6465	6486	6488	6494	—

Certificati da 25 *obbligazioni*

6501	6506	6516	6517	6541	6551
6562	6563	6587	6608	6617	6639
6649	6683	6685	6697	6755	6781

6802	6820	6822	6840	6883	6888
6902	6939	6942	6961	6962	6969
6972	6975	6990	7008	7021	7022
7036	7047	7061	7064	7085	7089
7129	7142	7167	7176	7180	7183
7207	7232	7268	7276	7306	7359
7368	7434	7442	7491	7515	7521
7604	7624	7635	7739	7746	7784
7800	7804	7815	7822	7841	7852
7855	7865	7879	7900	7901	7902
7946	7956	7965	7973	7993	7999
8007	8009	8037	8055	8067	8073
8095	8105	8109	8114	8149	8151
8167	8190	8197	8211	8223	8245
8249	8256	8267	8283	8304	8317
8320	8329	8332	8360	8381	8400
8402	8437	8442	8447	8453	8482
8501	8527	8552	8569	8582	8585
8608	8611	8641	8662	8694	8695
8703	8718	8730	8773	8782	8795
8799	8801	8804	8812	8834	8849
8868	8893	8939	8946	9014	9021
9025	9048	9064	9072	9082	9121
9136	9191	9192	9201	9202	9218
9225	9232	9259	9271	9272	9308
9311	9313	9318	9342	9382	9428
9439	9467	9494	9495	9503	9512
9514	9541	9560	9572	9574	9593
9615	9618	9630	9637	9641	9647
9663	9727	9736	9748	9785	9841
9937	9951	9956	9969	10008	10047
10074	10148	10155	10191	10220	10232
10236	10237	10251	10310	10316	10317
10332	10372	10375	10388	10392	10448
10462	10463	10467	—	—	—

Certificati da 50 *obbligazioni*

10511	10519	10530	10557	10598	10601
10613	10618	10625	10629	10642	10661
10692	10718	10748	10827	10832	10850
10858	10868	10880	10895	10926	10931
10943	10961	10971	11008	11017	11080
11125	11148	11158	11177	11179	11183
11210	11215	11240	11243	11250	11271
11273	11278	11281	11285	11289	11302
11313	11321	11349	11350	11397	11410
11457	11464	11474	11476	11485	11493
11499	11503	11513	11517	11543	11556
11615	11624	11635	11642	11650	11656
11677	11700	11709	11718	11727	11737
11759	11803	11812	11849	11859	11870
11889	11916	11937	11950	11964	11965
11966	11991	11996	12022	12055	12076
12092	12094	12112	12137	12147	12194
12198	12199	12207	12233	12263	12279
12314	12341	12356	12389	12400	12420
12429	12466	12503	12528	12538	12540
12565	12567	12570	12596	12600	12624
12644	12714	12716	12738	12749	12751
12763	12770	12774	12784	12794	12800
12826	12841	12854	12855	12880	12886
12892	12987	12991	12998	13030	13083
13104	13111	13142	13160	13170	13173
13195	13199	13214	13243	13260	13319
13342	13360	13422	13474	13477	13485
13496	13510	13556	13576	13614	13618
13661	13670	13674	13677	13706	13792
13804	13833	13838	13840	13870	13886
13902	14003	14009	14016	14026	14028
14056	14057	14093	14098	14113	14114
14121	14148	14151	14209	14242	14246
14267	14272	14278	14287	14297	14323
14326	14331	14334	14349	14379	14390
14395	14421	14463	14467	14471	14493
14530	14563	14595	14606	14622	14632
14688	14690	14691	14698	14709	14732
14755	14756	14764	14773	14803	14808
14821	14822	14827	14855	14871	14910
14930	14962	14964	14980	14988	14994
15011	15015	15067	15070	15072	15116
15125	15136	15155	15161	15195	15196
15203	15207	15226	15240	15283	15286
15292	15303	15322	15325	15340	15352
15363	15391	15404	15415	15422	15448
15458	15469	15478	15502	15520	15548
15554	15567	15587	15606	15610	15619
15636	15644	15658	15673	15720	15727
15732	15735	15751	15756	15760	15768
15818	15826	15831	15836	15864	15912
15926	15994	16020	16034	16054	16064
16083	16095	16113	16156	16159	16230
16244	16260	16268	16271	16284	16289
16358	16432	16446	16455	16476	16479
16493	16496	16511	16555	16560	16561
16569	16572	16574	16593	16601	16605
16608	16628	16648	16670	16679	16681
16708	16740	16744	16767	16773	16783
16804	16816	16817	16853	16890	16901
16913	16927	16941	16948	16987	17007
17014	17016	17022	17094	17102	17116
17167	17168	17195	17202	17212	17230
17245	17250	17267	17271	17280	17304
17408	17419	17435	17461	17467	17475
17478	17499	17535	17540	17544	17547
17559	17590	17635	17644	17666	17690
17703	17709	17721	17755	17762	17766
17777	17788	17789	17830	17841	17872
17911	17917	17960	17980	17990	18016
18017	18049	18062	18077	18087	18106
18121	18125	18132	18157	18162	18190
18195	18226	18231	18237	18264	18272
18276	18280	18294	18331	18332	18354
18359	18368	18369	18393	18412	18424
18487	18553	18555	18556	18572	18581
18587	18594	18598	18602	18606	18622
18628	18665	18698	18703	18767	18782
18806	18809	18818	18821	18928	18977
18980	19001	19021	19032	19047	19098
19119	19141	19177	19182	19198	19202
19242	19287	19295	19299	19339	19376
19408	19427	19433	19434	19448	19460
19469	19497	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni*

19505	19515	19562	19576	19587	19588
19604	19606	19612	19633	19642	19655
19666	19675	19723	19787	19829	19839
19852	19855	19876	19888	19905	19924
19938	19948	19949	19956	19967	19990
20011	20028	20031	20035	20036	20043
20069	20073	20082	20083	20091	20120
20131	20133	20134	20145	20149	20172
20181	20187	20200	20209	20220	20236
20252	20336	20375	20390	20419	20426
20436	20442	20457	20463	20465	20476
20503	20508	20523	20525	20528	20529
20582	20588	20597	20602	20677	20691
20771	20774	20780	20785	20787	20789
20814	20822	20862	20881	20899	20919
20939	20946	20978	20980	20981	21000
21001	21063	21071	21086	21098	21134
21141	21161	21165	21184	21196	21201
21241	21262	21275	21306	21318	21341
21346	21350	21403	21426	21450	21458
21481	21509	21543	21545	21546	21567
21575	21656	21687	21723	21731	21733
21746	21764	21768	21851	21892	21950
21956	21967	21993	21994	22000	22054
22058	22062	22065	22113	22170	22176
22205	22221	22236	22264	22273	22282
22285	22297	22311	22318	22319	22354
22361	22405	22429	22478	22524	22533
22537	22539	22561	22615	22621	22632
22638	22665	22668	22722	22724	22726
22727	22734	22743	22750	22753	22793
22795	22799	22817	22854	22860	22875
22898	22924	22927	22930	22948	23013
23036	23038	23055	23056	23070	23130
23131	23135	23167	23171	23215	23217
23241	23275	23295	23296	23314	23340
23359	23406	23411	23415	23421	23439
23446	23479	23483	—	—	—

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e, almeno per una delle quattro serie, non ancora presentati al rimborso, per i quali non è intervenuta la prescrizione decennale.

Certificati da 5 obbligazioni

2	3	4	9	24	68
81	204	235	237	238	276
279	307	369	398	399	400
420	421	433	434	440	443
459	471	486	524	537	549
555	573	595	602	617	618
675	676	680	682	688	691
705	708	725	740	763	774
794	821	836	860	861	862
865	871	883	884	892	916
928	953	958	967	997	998
1031	1053	1065	1066	1078	1079
1104	1107	1115	1121	1179	1186
1191	1196	1218	1231	1280	1309
1310	1319	1335	1380	1405	1406
1407	1416	1439	1440	1453	1454
1455	1456	1464	1472	1521	1541
1545	1552	1556	1558	1613	1614
1615	1637	1644	1650	1684	1687
1725	1768	1771	1775	1822	1836
1846	1847	1848	1897	1916	1917
1921	1936	1959	1984	1988	2015
2049	2081	2102	2111	2112	2115
2150	2195	2201	2203	2227	2235
2237	2254	2287	2301	2302	2308
2324	2327	2337	2339	2342	2343
2371	2372	2373	2418	2441	2442
2451	2457	2458	2473	2478	2496
2503	2505	2514	2518	2545	2573
2598	2599	2623	2634	2635	2650
2651	2691	2711	2714	2779	2827
2852	2853	2858	2867	2870	2873
2882	2926	2932	2942	2959	2969
2972	2989	2995	2997	—	—

Certificati da 10 obbligazioni

3004	3047	3051	3055	3057	3069
3070	3074	3082	3131	3132	3135
3154	3170	3171	3175	3179	3197
3213	3239	3245	3257	3258	3259
3267	3268	3270	3271	3273	3280
3311	3345	3351	3353	3390	3391
3395	3412	3413	3447	3451	3455
3474	3476	3505	3509	3510	3523
3526	3542	3561	3571	3579	3585
3600	3601	3628	3630	3644	3647
3656	3670	3771	3678	3685	3705
3717	3754	3758	3760	3779	3798
3799	3822	3839	3840	3851	3857
3862	3886	3890	3891	3911	3963
3964	3965	3966	3971	4002	4030
4031	4037	4043	4066	4074	4075
4076	4098	4115	4116	4119	4147
4159	4171	4200	4213	4240	4248
4252	4260	4261	4263	4267	4268
4298	4305	4351	4356	4361	4370
4379	4394	4395	4396	4403	4404
4405	4457	4488	4495	4497	4498
4533	4535	4536	4537	4541	4547
4558	4566	4603	4606	4619	4624
4626	4628	4638	4659	4690	4692
4700	4701	4706	4711	4712	4728
4741	4750	4752	4765	4768	4770
4773	4777	4778	4784	4788	4810
4814	4839	4840	4844	4847	4848
4852	4879	4883	4902	4913	4924
4942	4946	4949	4953	4957	4958
4960	4967	4980	4984	5047	5062
5067	5077	5084	5093	5098	5101
5159	5167	5186	5190	5191	5192
5196	5198	5213	5219	5223	5225
5227	5228	5230	5238	5243	5259
5272	5276	5308	5332	5442	5446
5449	5461	5466	5508	5520	5543
5558	5570	5612	5625	5657	5658
5688	5699	5700	5706	5720	5730
5763	5764	5772	5776	5788	5789
5863	5864	5866	5870	5874	5885
5886	5915	5916	5921	5933	5944
5962	5990	6024	6045	6095	6096
6139	6143	6175	6217	6218	6226
6263	6266	6267	6269	6275	6281
6282	6285	6287	6316	6320	6321
6323	6358	6390	6397	6399	6401
6402	6439	6495	—	—	—

Certificati da 25 obbligazioni

6527	6535	6542	6560	6588	6590
6594	6595	6623	6684	6689	6691
6698	6719	6729	6730	6738	6739
6750	6836	6842	6849	6853	6868
6869	6871	6929	6948	6953	6959
6992	6998	7006	7007	7058	7066
7162	7186	7206	7235	7238	7240
7249	7253	7304	7308	7355	7358
7376	7382	7473	7474	7550	7562
7593	7642	7647	7649	7650	7685
7686	7687	7730	7736	7741	7750
7763	7772	7786	7791	7806	7836
7849	7869	7871	7873	7877	7878
7884	7891	7908	7914	7928	7931
7933	7934	7967	7975	8046	8052
8053	8094	8112	8116	8131	8142
8146	8153	8154	8206	8213	8225
8233	8255	8289	8313	8319	8321
8342	8345	8361	8436	8502	8505
8513	8514	8516	8526	8529	8536
8613	8614	8617	8635	8656	8660
8683	8689	8715	8725	8742	8749
8751	8752	8753	8755	8766	8787
8802	8811	8837	8844	8845	8878
8885	8896	8903	8936	8977	8983
8990	9017	9024	9095	9097	9101
9103	9104	9124	9163	9168	9187
9223	9245	9249	9254	9263	9264
9292	9323	9330	9336	9393	9396
9409	9427	9497	9510	9513	9522
9552	9561	9571	9648	9652	9688
9691	9700	9701	9717	9721	9743
9759	9784	9786	9797	9840	9842
9845	9871	9873	9879	9904	9916
9917	9918	9930	9931	9938	9966
9970	9971	10003	10035	10043	10055
10061	10096	10103	10172	10176	10177
10181	10195	10196	10197	10198	10223
10224	10231	10233	10234	10247	10248
10289	10319	10324	10335	10342	10351
10362	10374	10383	10385	10393	10394
10405	10407	10415	10416	10447	10450
10451	10459	10464	10482	10486	10490

Certificati da 50 obbligazioni

10503	10506	10565	10569	10575	10593
10616	10622	10656	10685	10690	10693
10695	10729	10791	10792	10797	10798
10799	10800	10808	10811	10813	10825
10835	10837	10840	10844	10883	10893
10900	10913	10922	10956	10965	10967
10969	11076	11083	11087	11100	11170
11171	11186	11187	11228	11235	11246
11256	11263	11279	11343	11352	11355
11358	11401	11404	11509	11511	11538
11557	11574	11577	11587	11592	11630
11659	11695	11696	11743	11744	11746
11766	11802	11822	11833	11834	11838
11841	11855	11869	11905	11906	11972
11975	12007	12050	12054	12101	12139
12140	12154	12201	12227	12232	12237
12243	12273	12275	12277	12287	12290
12315	12318	12332	12352	12361	12373
12376	12377	12390	12411	12424	12446
12450	12451	12467	12485	12518	12521
12523	12529	12531	12592	12605	12606
12613	12623	12626	12663	12676	12726

12727	12733	12740	12755	12757	12803
12817	12825	12863	12864	12882	12921
12922	12978	12989	12992	12993	13037
13038	13040	13041	13060	13061	13124
13129	13166	13200	13241	13279	13283
13299	13300	13320	13331	13337	13338
13358	13359	13361	13364	13387	13391
13415	13431	13432	13446	13487	13495
13497	13498	13518	13526	13528	13611
13633	13641	13643	13658	13684	13713
13734	13737	13743	13747	13760	13780
13800	13809	13810	13834	13876	13892
13927	13934	13940	13943	13948	13995
13997	14005	14051	14118	14134	14152
14158	14159	14173	14186	14200	14202
14210	14221	14223	14252	14253	14257
14265	14286	14306	14322	14337	14370
14385	14388	14410	14412	14470	14511
14542	14547	14568	14570	14593	14594
14621	14652	14699	14710	14741	14742
14743	14746	14782	14794	14795	14796
14877	14884	14985	14993	15020	15040
15055	15060	15062	15086	15090	15126
15153	15186	15249	15284	15298	15300
15315	15317	15319	15360	15393	15411
15443	15444	15447	15471	15488	15489
15492	15527	15558	15578	15579	15594
15604	15664	15694	15703	15736	15741
15761	15813	15834	15859	15862	15884
15900	15959	15962	15964	15971	15978
15985	15992	16000	16021	16060	16073
16091	16093	16096	16106	16128	16168
16176	16190	16191	16202	16248	16290
16295	16329	16373	16387	16391	16405
16427	16480	16542	16579	16583	16624
16625	16666	16673	16684	16690	16691
16697	16714	16735	16758	16759	16764
16786	16807	16808	16824	16828	16833
16882	16931	16937	16950	16965	16996
17054	17057	17065	17067	17082	17084
17100	17158	17160	17191	17223	17259
17260	17275	17309	17335	17344	17348
17354	17366	17369	17370	17374	17402
17495	17501	17529	17537	17570	17576
17610	17625	17669	17672	17675	17705
17744	17797	17800	17805	17822	17845
17852	17863	17902	17916	17967	17998
18007	18008	18009	18015	18033	18086
18090	18117	18137	18147	18166	18170
18174	18199	18205	18230	18285	18288
18296	18301	18371	18379	18383	18384
18385	18386	18390	18396	18416	18430
18453	18479	18480	18483	18510	18574
18633	18635	18722	18747	18750	18831
18867	18888	18893	18894	18905	18906
18943	18974	18979	18987	19045	19057
19158	19061	19073	19081	19108	19112
19114	19127	19157	19158	19184	19193
19212	19215	19216	19217	19230	19284
19318	19337	19383	19394	19396	19404
19439	19452	19495	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni*

19512	19530	19545	19682	19694	19707
19709	19742	19774	19798	19808	19815
19827	19830	19831	19832	19833	19834
19864	19911	19921	19923	19955	19971
19972	20014	20015	20021	20022	20050
20107	20115	20142	20169	20192	20211
20240	20253	20268	20277	20291	20309
20312	20369	20400	20451	20452	20586
20599	20607	20614	20685	20699	20716
20750	20758	20765	20786	20830	20835
20844	20845	20874	20901	20904	20957
20958	20970	20988	21029	21038	21040
21041	21042	21043	21055	21062	21096
21103	21121	21175	21200	21202	21203
21220	21224	21247	21251	21263	21273
21283	21284	21295	21297	21299	21334
21340	21395	21409	21416	21462	21477
21483	21529	21581	21582	21584	21585
21597	21619	21623	21757	21814	21822
21833	21855	21883	21886	21890	21891
21951	21963	22072	22073	22076	22093
22096	22111	22125	22142	22153	22202
22206	22208	22238	22316	22340	22343
22408	22438	22459	22479	22481	22493
22512	22547	22573	22581	22624	22629
22675	22680	22691	22741	22782	22805
22824	22882	22883	22894	22895	22901
22934	22949	22963	22967	22978	22987
23041	23053	23054	23119	23127	23161
23165	23202	23212	23218	23221	23238
23286	23297	23323	23348	23349	23364
23381	23383	23395	23428	23457	23460
23485	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nell'anno 1959
per i quali si compirà la prescrizione con il 30 novembre 1969

Certificati da 5 *obbligazioni*

684	1624	2593	2595	2879	—

Certificati da 10 *obbligazioni*

3005	3036	3524	3896	4402	4698
4703	4845	4948	5197	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni*

8309	8599	8711	8745	8748	10352

Certificati da 50 *obbligazioni*

12816	14560	14744	15689	16576	17215
18134	18176	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni*

20311	20394	20985	—	—	—

Napoli, 21 ottobre 1969

Compartimento di Napoli
(avv. Luigi Santelli – dott. Carlo Dacò)

(Avviso **N-1136**).

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983

Il giorno 14 ottobre 1969 si è proceduto, a ministero del notaio dott. Enrico Castellini, giusta verbale al n. 121.548 di suo repertorio, alla settima estrazione delle obbligazioni IRI 5.50 % 1963–1983 da rimborsare al 1º gennaio 1970 per il valore nominale complessivo di L. 3.954.000.000.

Avvertenza. — I titoli sorteggiati nella presente estrazione cessano di fruttare interessi il 31 dicembre 1969 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º gennaio 1970 presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 15 scadente il 1º luglio 1970 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti:

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

dal n. 39.331 al n. 39.831
dal n. 43.577 al n. 45.005
dal n. 48.556 al n. 51.020

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

dal n. 238.257 al n. 240.061

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

dal n. 311.328 al n. 313.939

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenza. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione.

Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
38197	3	38198	3	38200	3
38201	3	38202	3	38360	3
38361	3	38397	3	38408	3
38412	3	38454	3	38455	3
38456	3	38542	3	38543	3
38565	3	38572	3	38716	3
38719	3	38720	3	38721	3
38821	3	38822	3	38823	3
38824	3	38825	3	38826	3
38827	3	38828	3	38829	3
38830	3	38886	3	39289	3
39861	9	39862	9	39930	9
39931	9	39932	9	39933	9
39934	9	39961	9	39962	9
39963	9	39964	9	39965	9
39966	9	39967	9	39968	9
39969	9	39970	9	39971	9
39972	9	39973	9	39974	9
39975	9	39980	9	40065	9
40076	9	40125	9	40155	9
40211	9	40212	9	40228	9
40229	9	40242	9	40243	9
40244	9	40245	9	40246	9
40247	9	40248	9	40249	9
40250	9	40253	9	40254	9
40255	9	40376	9	40377	9
40378	9	40379	9	40380	9
40470	9	40471	9	40563	9
40564	9	40565	9	40566	9
40567	9	40568	9	40569	9
40579	9	40580	9	40598	9
40602	9	40603	9	40605	9
40606	9	40607	9	40626	9
40628	9	40629	9	40630	9
40652	9	40653	9	40654	9
40655	9	40656	9	40657	9
40658	9	40659	9	40660	9
40671	9	40672	9	40673	9
40674	9	40709	9	40710	9
40712	9	40713	9	40714	9
40721	9	40722	9	40763	9
40793	9	40803	9	40813	9
40814	9	40815	9	40816	9
40817	9	40818	9	40900	9
40925	9	40927	9	40946	9
40947	9	40948	9	40949	9
40950	9	41110	9	41111	9
41112	9	41113	9	41114	9
41184	9	41198	9	41199	9
41200	9	41299	9	41300	9
41313	9	41314	9	41315	9
41316	9	41317	9	41319	9
41320	9	41321	9	41322	9
41339	9	41340	9	41341	9
41342	9	41345	9	41368	9
41369	9	41370	9	41371	9
41372	9	41373	9	41374	9
41375	9	41376	9	41379	9
41380	9	41381	9	41382	9
41383	9	41384	9	41494	9

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
41537	9	41538	9	41553	9
41554	9	41555	9	41560	9
41605	9	41823	9	41824	9
41825	9	41826	9	41844	9
41845	9	41872	9	41873	9
41874	9	41875	9	41919	9
41920	9	41922	9	41941	9
42144	9	42145	9	42146	9
42147	9	42148	9	42149	9
42150	9	42151	9	42152	9
42153	9	42154	9	42155	9
42156	9	42157	9	42158	9
42159	9	42160	9	42161	9
42162	9	42163	9	42164	9
42165	9	42166	9	42167	9
42168	9	42169	9	42170	9
42171	9	42172	9	42173	9
42253	9	42254	9	42255	9
42256	9	42262	9	42263	9
42264	9	42265	9	42266	9
42267	9	42268	9	42269	9
42270	9	42271	9	42284	9
42285	9	42286	9	42324	9
42337	9	42338	9	42339	9
42427	9	42428	9	42429	9
42430	9	42468	9	42498	9
42499	9	42501	9	42502	9
42503	9	42504	9	42654	9
42655	9	42656	9	42669	9
42670	9	42709	9	42711	9
42717	9	42784	9	42785	9
42786	9	42797	9	42798	9
42799	9	42800	9	42844	9
42918	9	42919	9	42920	9
42921	9	42922	9	42923	9
42924	9	42925	9	42926	9
42927	9	42928	9	42929	9
42940	9	42955	9	42960	9
43073	9	43074	9	43075	9
43215	9	43216	9	43293	9
43294	9	43295	9	43296	9
43318	9	43320	9	43321	9
43323	9	43324	9	43341	9
43342	9	43343	9	43349	9
43353	9	43357	9	43358	9
43359	9	43362	9	43363	9
43364	9	43365	9	43394	9
43395	9	45065	7	45099	7
45128	7	45172	7	45173	7
45174	7	45182	7	45192	7
45193	7	45194	7	45195	7
45198	7	45199	7	45200	7
45201	7	45202	7	45203	7
45204	7	45210	7	45211	7
45224	7	45225	7	45226	7
45227	7	45228	7	45259	7
45290	7	45291	7	45292	7
45294	7	45310	7	45311	7
45312	7	45321	7	45322	7
45339	7	45352	7	45386	7
45387	7	45388	7	45420	7
45421	7	45422	7	45423	7
45467	7	45468	7	45491	7
45492	7	45498	7	45515	7
45516	7	45517	7	45540	7
45541	7	45542	7	45549	7
45550	7	45551	7	45594	7
45595	7	45596	7	45732	7
45733	7	45752	7	45753	7
45828	7	45829	7	45830	7
45831	7	45832	7	45833	7
45834	7	45835	7	45836	7
45837	7	45838	7	45839	7
45875	7	45916	7	45917	7
45918	7	45986	7	45987	7
45988	7	45991	7	45998	7
45999	7	46022	7	46023	7
46024	7	46025	7	46031	7
46032	7	46062	7	46063	7
46082	7	46111	7	46112	7

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
46113	7	46127	7	46128	7	77366	5	77367	5	77371	5
46129	7	46130	7	46150	7	77373	5	77376	5	77377	5
46152	7	46188	7	46189	7	77378	5	77388	5	77393	5
46204	7	46205	7	46226	7	77394	5	77395	5	77396	5
46227	7	46228	7	46229	7	77399	5	77404	5	77411	5
46273	7	46274	7	46285	7	77415	5	77422	5	77434	5
46311	7	46334	7	46354	7	77435	5	77459	5	77462	5
46356	7	46357	7	46358	7	77463	5	77468	5	77469	5
46390	7	46391	7	46394	7	77472	5	77473	5	77474	5
46395	7	46435	7	46521	7	77475	5	77476	5	77484	5
46535	7	46547	7	46548	7	77500	5	77501	5	77509	5
46575	7	46576	7	46584	7	77510	5	77511	5	77512	5
46585	7	46594	7	46608	7	77513	5	77514	5	77534	5
46609	7	46628	7	46629	7	77535	5	77537	5	77545	5
46647	7	46648	7	46649	7	77546	5	77709	5	77739	5
46840	7	46841	7	46842	7	77797	5	77798	5	77966	11
46843	7	46853	7	46861	7	77975	11	77976	11	77977	11
46899	7	46900	7	46901	7	77997	11	77998	11	78103	11
46906	7	46907	7	46951	7	78123	11	78124	11	78125	11
46952	7	46987	7	47126	7	78126	11	78152	11	78153	11
47127	7	47128	7	47195	7	78154	11	78155	11	78156	11
47343	7	47344	7	47345	7	78157	11	78164	11	78173	11
47451	7	47650	7	47709	7	78174	11	78175	11	78176	11
47710	7	48036	7	48037	7	78226	11	78227	11	78231	11
48038	7	48039	7	48099	7	78232	11	78233	11	78234	11
48100	7	48264	7	48326	7	78237	11	78238	11	78239	11
48327	7	48328	7	48338	7	78240	11	78247	11	78248	11
48339	7	48340	7	48341	7	78281	11	78298	11	78299	11
48342	7	48343	7	48386	7	78300	11	78306	11	78307	11
48387	7	48388	7	48389	7	78308	11	78312	11	78313	11
48452	7	74294	11	74312	11	78332	11	78412	11	78413	11
74912	5	74913	5	75169	5	78417	11	78418	11	78419	11
75170	5	75171	5	75244	5	78420	11	78421	11	78422	11
75248	5	75335	5	75336	5	78440	11	78441	11	78442	11
75337	5	75338	5	75339	5	78452	11	78453	11	78490	11
75350	5	75852	5	76156	5	78523	11	78524	11	78529	11
76157	5	76190	5	76191	5	78530	11	78560	11	78737	11
76196	5	76306	5	76307	5	78740	11	78773	11	78800	11
76397	5	76414	5	76586	5	78801	11	78802	11	78803	11
76658	5	76659	5	76660	5	78804	11	78810	11	78811	11
76661	5	76662	5	76663	5	78846	11	78881	11	78882	11
76894	5	76895	5	76928	5	78888	11	78889	11	78890	11
77023	5	77024	5	77025	5	78891	11	78892	11	78900	11
77026	5	77027	5	77028	5	78901	11	78902	11	78903	11
77029	5	77030	5	77031	5	78922	11	78923	11	78929	11
77032	5	77033	5	77034	5	78930	11	78931	11	78932	11
77035	5	77036	5	77037	5	78935	11	78936	11	78950	11
77038	5	77039	5	77040	5	78951	11	78952	11	78953	11
77041	5	77042	5	77043	5	78954	11	78971	11	78972	11
77044	5	77045	5	77046	5	78976	11	78995	11	78996	11
77047	5	77048	5	77049	5	78997	11	78998	11	78999	11
77050	5	77051	5	77052	5	79000	11	79001	11	79002	11
77053	5	77054	5	77055	5	79003	11	79009	11	79040	11
77056	5	77057	5	77058	5	79041	11	79049	11	79050	11
77059	5	77060	5	77061	5	79058	11	79069	11	79089	11
77062	5	77063	5	77064	5	79092	11	79093	11	79094	11
77065	5	77066	5	77067	5	79095	11	79126	11	79127	11
77068	5	77069	5	77070	5	79128	11	79160	11	79161	11
77071	5	77072	5	77073	5	79162	11	79172	11	79174	11
77074	5	77075	5	77076	5	79205	11	79206	11	79209	11
77077	5	77078	5	77079	5	79210	11	79211	11	79212	11
77080	5	77081	5	77082	5	79213	11	79214	11	79215	11
77083	5	77084	5	77085	5	79216	11	79217	11	79218	11
77086	5	77087	5	77091	5	79219	11	79220	11	79221	11
77092	5	77093	5	77109	5	79225	11	79226	11	79267	11
77110	5	77111	5	77112	5	79268	11	79306	11	79313	11
77113	5	77114	5	77115	5	79314	11	79315	11	79319	11
77116	5	77117	5	77125	5	79320	11	79321	11	79322	11
77146	5	77147	5	77148	5	79323	11	79324	11	79328	11
77182	5	77183	5	77184	5	79348	11	79354	11	79355	11
77185	5	77186	5	77190	5	79356	11	79357	11	79358	11
77191	5	77192	5	77198	5	79372	11	79373	11	79374	11
77199	5	77200	5	77206	5	79375	11	79376	11	79382	11
77208	5	77218	5	77219	5	79383	11	79384	11	79385	11
77220	5	77221	5	77312	5	79386	11	79387	11	79406	11
77313	5	77316	5	77317	5	79407	11	79408	11	79409	11
77336	5	77339	5	77342	5	79410	11	79411	11	79412	11
77343	5	77348	5	77350	5	79413	11	79414	11	79415	11
77351	5	77352	5	77353	5	79417	11	79418	11	79419	11
77354	5	77355	5	77365	5	79425	11	79426	11	79427	11

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
79456	11	79457	11	79467	11	83261	13	83262	13	83263	13
79468	11	79480	11	79493	11	83264	13	83320	13	83351	13
79494	11	79495	11	79501	11	83352	13	83366	13	83367	13
79502	11	79503	11	79504	11	83370	13	83371	13	83381	13
79505	11	79515	11	79516	11	83382	13	83383	13	83417	13
79517	11	79518	11	79519	11	83424	13	83425	13	83428	13
79530	11	79531	11	79553	11	83429	13	83430	13	83431	13
79554	11	79555	11	79566	11	83454	13	83455	13	83456	13
79630	11	79631	11	79639	11	83457	13	83458	13	83497	13
79640	11	79641	11	79642	11	83514	13	83525	13	83603	13
79643	11	79669	11	79670	11	83604	13	83629	13	83645	13
79675	11	79692	11	79714	11	83679	13	83730	13	83731	13
79715	11	79717	11	79718	11	83760	13	83761	13	83762	13
79719	11	79720	11	79753	11	83800	13	83803	13	83804	13
79754	11	79755	11	79775	11	83805	13	83807	13	83808	13
79776	11	79820	11	79827	11	83809	13	83810	13	83823	13
79828	11	79829	11	79830	11	83824	13	83825	13	83835	13
79831	11	79837	11	79838	11	83836	13	83837	13	83838	13
79839	11	79861	11	79892	11	83840	13	83841	13	83842	13
79893	11	79894	11	79934	11	83843	13	83844	13	83845	13
79935	11	79953	11	80016	11	83846	13	83858	13	83859	13
80017	11	80114	11	80163	11	83860	13	83881	13	83882	13
80164	11	80184	11	80185	11	83883	13	83884	13	83885	13
80186	11	80500	11	80501	11	83886	13	83890	13	83891	13
80502	11	80503	11	80555	11	83892	13	83893	13	83895	13
80556	11	80835	11	80922	11	83901	13	83905	13	83906	13
80941	11	80942	11	80943	11	83907	13	83908	13	83917	13
80975	11	80976	11	81195	11	83918	13	83924	13	83937	13
81200	11	81419	11	81575	13	83938	13	83939	13	83940	13
81601	13	81639	13	81640	13	83941	13	83950	13	83951	13
81641	13	81642	13	81651	13	83952	13	83975	13	83976	13
81665	13	81671	13	81672	13	83977	13	84032	13	84033	13
81704	13	81705	13	81708	13	84034	13	84053	13	84054	13
81713	13	81717	13	81752	13	84055	13	84074	13	84115	13
81753	13	81770	13	81777	13	84116	13	84117	13	84118	13
81806	13	81807	13	81818	13	84137	13	84138	13	84139	13
81819	13	81820	13	81822	13	84144	13	84145	13	84160	13
81832	13	81848	13	81849	13	84161	13	84162	13	84163	13
81850	13	81857	13	81858	13	84190	13	84191	13	84192	13
81859	13	81864	13	81865	13	84193	13	84194	13	84211	13
81869	13	81870	13	81871	13	84212	13	84213	13	84233	13
81872	13	81873	13	81874	13	84240	13	84241	13	84247	13
81875	13	81881	13	81882	13	84251	13	84252	13	84253	13
81883	13	81900	13	81901	13	84259	13	84260	13	84261	13
81926	13	81927	13	81928	13	84262	13	84303	13	84304	13
81934	13	81935	13	81937	13	84305	13	84306	13	84307	13
81938	13	81968	13	81969	13	84308	13	84318	13	84343	13
82071	13	82072	13	82073	13	84344	13	84345	13	84346	13
82074	13	82090	13	82105	13	84347	13	84349	13	84350	13
82132	13	82243	13	82244	13	84351	13	84360	13	84361	13
82272	13	82273	13	82274	13	84362	13	84363	13	84367	13
82275	13	82278	13	82279	13	84368	13	84412	13	84413	13
82285	13	82329	13	82357	13	84414	13	84415	13	84416	13
82358	13	82359	13	82360	13	84418	13	84487	13	84488	13
82361	13	82362	13	82363	13	84494	13	84495	13	84506	13
82364	13	82365	13	82366	13	84507	13	84508	13	84509	13
82367	13	82368	13	82369	13	84510	13	84511	13	84512	13
82659	13	82663	13	82667	13	84513	13	84514	13	84515	13
82699	13	82700	13	82716	13	84570	13	84695	13	84768	13
82717	13	82724	13	82725	13	84846	13	84870	13	84878	13
82729	13	82730	13	82736	13	84879	13	84893	13	84894	13
82753	13	82754	13	82760	13	84895	13	84936	13	84947	13
82761	13	82762	13	82774	13	84948	13	84979	13	85005	13
82775	13	82776	13	82777	13	85009	13	85016	13	85017	13
82780	13	82781	13	82782	13	85018	13	85061	13	85062	13
82783	13	82784	13	82790	13	85094	13	85110	13	85111	13
82791	13	82792	13	82793	13	85112	13	85113	13	85145	13
82794	13	82808	13	82809	13	85146	13	85186	13	85187	13
82810	13	82811	13	82819	13	85188	13	85189	13	85190	13
82820	13	82821	13	82822	13	85191	13	85192	13	85204	13
82823	13	82912	13	82930	13	85268	13	85269	13	85270	13
82943	13	82947	13	82948	13	85291	13	85314	13	85318	13
82957	13	82958	13	83003	13	85319	13	85320	13	85326	13
83028	13	83029	13	83030	13	85331	13	85332	13	85333	13
83064	13	83065	13	83124	13	85338	13	85339	13	85340	13
83125	13	83126	13	83205	13	85341	13	85405	13	85406	13
83211	13	83212	13	83240	13	85407	13	85408	13	85468	13
83241	13	83242	13	83243	13	85626	13	85627	13	85628	13
83244	13	83245	13	83246	13	85629	13	85630	13	85631	13
83252	13	83253	13	83260	13	85674	13	85675	13	85676	13
						85688	13	—	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
200103	9	200107	9	200114	9
200125	9	200128	9	200132	9
200143	9	200173	9	200179	9
200186	9	200195	9	200199	9
200211	9	200218	9	200220	9
200235	9	200257	9	200265	9
200281	9	200328	9	200347	9
200373	9	200382	9	200413	9
200427	9	200428	9	200447	9
200501	9	200502	9	200503	9
200504	9	200505	9	200516	9
200517	9	200557	9	200558	9
200563	9	200564	9	200579	9
200611	9	200612	9	200653	9
200655	9	200699	9	200753	9
200768	9	200769	9	200770	9
200771	9	200772	9	200795	9
200806	9	200871	9	200907	9
200946	9	200947	9	200972	9
201015	9	201016	9	201017	9
201018	9	201099	9	201217	9
201223	9	201237	9	201238	9
201239	9	201240	9	201275	9
201304	9	201306	9	201307	9
201308	9	201309	9	201310	9
201311	9	201362	9	201373	9
201396	9	201400	9	201416	9
201519	7	201527	7	201538	7
201579	7	201592	7	201608	7
201852	7	201855	7	201868	7
201870	7	201881	7	201882	7
201938	7	201939	7	201996	7
201997	7	201998	7	201999	7
202000	7	202001	7	202004	7
202005	7	202006	7	202007	7
202008	7	202009	7	202010	7
202047	7	202062	7	202063	7
202064	7	202065	7	202066	7
202067	7	202068	7	202069	7
202070	7	202071	7	202087	7
202101	7	202222	7	202227	7
202353	7	202355	7	202365	7
202406	7	202441	7	202497	7
202621	7	202666	7	202827	7
202936	7	202937	7	202959	9
202962	9	202986	9	202987	9
202988	9	202989	9	202990	9
202991	9	202992	9	202993	9
202994	9	202995	9	202996	9
207287	3	207294	3	207295	3
207384	3	207390	3	207789	3
207839	3	209697	13	209756	13
209757	13	209758	13	209767	13
209877	13	209878	13	209887	13
209888	13	209901	13	209902	13
209969	13	209970	13	209976	13
210043	13	210044	13	210045	13
210046	13	210047	13	210089	13
210096	13	210097	13	210098	13
210138	13	210237	13	210238	13
210240	13	210244	13	210247	13
210257	13	210262	13	210266	13
210274	13	210278	13	210285	13
210286	13	210291	13	210292	13
210293	13	210294	13	210308	13
210311	13	210331	13	210332	13
210335	13	210363	13	210370	13
210393	13	210394	13	210434	13
210444	13	210451	13	210500	13
210501	13	210512	13	210518	13
210523	13	210525	13	210528	13
210530	13	210533	13	210544	13
210549	13	210563	13	210566	13
210568	13	210573	13	210579	13
210624	13	210633	13	210638	13
210658	13	210665	13	210675	13
210689	13	210707	13	210745	13
210750	13	210799	13	210873	13
210876	13	210882	13	210893	13
210932	13	210933	13	210960	13
210961	13	210962	13	210963	13
210985	13	210996	13	210997	13
211016	13	211081	13	211094	13
211125	13	211131	13	211173	13
225179	5	225192	5	225193	5
225194	5	225237	5	225253	5
225255	5	225256	5	225257	5
225268	5	225269	5	225270	5
225271	5	225272	5	225273	5
225274	5	225275	5	225276	5
225280	5	225281	5	225438	5
225449	5	225580	5	225924	5
225925	5	225926	5	225974	5
226087	5	226088	5	226419	5
236841	11	236950	11	237059	11
237222	11	237294	11	237304	11
237307	11	237312	11	237360	11
237362	11	237367	11	237372	11
237373	11	237384	11	237391	11
237393	11	237427	11	237447	11
237457	11	237462	11	237463	11
237464	11	237503	11	237504	11
237513	11	237517	11	237542	11
237543	11	237549	11	237550	11
237551	11	237552	11	237565	11
237568	11	237575	11	237597	11
237599	11	237619	11	237629	11
237656	11	237660	11	237684	11
237707	11	237727	11	237728	11
237781	11	237782	11	237783	11
237786	11	237797	11	237803	11
237851	11	237857	11	237906	11
237941	11	237945	11	237953	11
237954	11	237955	11	237963	11
237967	11	237973	11	237977	11
237978	11	237980	11	237981	11
237982	11	237990	11	237993	11
237994	11	238004	11	238005	11
238009	11	238027	11	238030	11
238197	11	238212	11	238233	11
238237	11	238238	11	238241	11
238249	11	—	—	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
309374	5	309930	5	309931	5
309936	5	309937	5	310210	5
310490	5	310593	5	310594	5
310595	5	310650	5	315695	3
316140	3	331499	13	331501	13
331502	13	331503	13	331504	13
331505	13	331506	13	331517	13
331518	13	331519	13	331546	13
331547	13	331548	13	331549	13
331584	13	331620	13	331685	13
331752	13	331898	13	331921	13
331923	13	331932	13	331938	13
331940	13	331971	13	331991	13
332384	13	332385	13	332386	13
332387	13	332398	13	332415	13
332418	13	332419	13	332441	13
332457	13	332516	13	332526	13
332532	13	332547	13	332548	13
332551	13	332552	13	332557	13
332561	13	332562	13	332575	13
332578	13	332674	13	332675	13
332676	13	332679	13	332700	13
332701	13	332702	13	332703	13
332705	13	332708	13	332716	13
332717	13	332718	13	332719	13
332720	13	332737	13	332747	13
332763	13	332771	13	332772	13
332773	13	332775	13	332778	13
332779	13	332780	13	332781	13
332787	13	332788	13	332795	13
332796	13	332797	13	332798	13
332799	13	332800	13	332801	13
332802	13	332803	13	332804	13
332805	13	332806	13	332809	13

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
332816	13	332847	13	332848	13
332876	13	332892	13	332893	13
332894	13	332895	13	332896	13
332897	13	332898	13	332899	13
332900	13	332901	13	332902	13
332903	13	332904	13	332905	13
332906	13	332907	13	332908	13
332909	13	332910	13	332911	13
332912	13	332913	13	332914	13
332915	13	332916	13	332917	13
332918	13	332919	13	332920	13
332921	13	332922	13	332929	13
332932	13	332933	13	332934	13
332951	13	332957	13	332991	13
333004	13	333005	13	333007	13
333008	13	333009	13	333010	13
333011	13	333012	13	333015	13
333023	13	333028	13	333038	13
333039	13	333040	13	333041	13
333057	13	333063	13	333067	13
333072	13	333073	13	333090	13
333100	13	333115	13	333118	13
333151	13	333152	13	333162	13
333173	13	333176	13	333179	13
333180	13	333234	13	333235	13
333236	13	333237	13	333238	13
333239	13	333240	13	333241	13
333242	13	333246	13	333267	13
333270	13	333275	13	333276	13
333277	13	333307	13	333329	13
333405	13	333406	13	333407	13
333408	13	333409	13	333410	13
333411	13	333412	13	333413	13
333414	13	333415	13	333416	13
333421	13	333422	13	333467	13
333468	13	333475	13	333487	13
333488	13	333490	13	333491	13
333492	13	333493	13	333494	13
333495	13	333498	13	333501	13
333509	13	333517	13	333518	13
333527	13	333528	13	333529	13
333533	13	333534	13	333561	13
333602	13	333624	13	333625	13
333626	13	333627	13	333634	13
333646	13	333692	13	333696	13
333731	13	333732	13	333733	13
333734	13	341613	7	341614	7
341615	7	341616	7	341871	7
342257	7	342794	7	347011	11
347035	11	347068	11	347105	11
347106	11	347139	11	347140	11
347142	11	347144	11	347151	11
348588	11	348616	11	348617	11
348618	11	348647	11	348678	11
348680	11	348681	11	348715	11
348723	11	348795	11	348796	11
348797	11	348870	11	348909	11
349003	11	349031	11	349082	11
349092	11	349093	11	349132	11
349133	11	349134	11	349135	11
349136	11	349137	11	349138	11
349139	11	349140	11	349141	11
349142	11	349143	11	349148	11
349175	11	349195	11	349196	11
349214	11	349240	11	349245	11
349246	11	349247	11	349261	11
349262	11	349265	11	349266	11
352965	9	352997	9	353050	9
353058	9	353079	9	353080	9
353081	9	353086	9	353088	9
353089	9	353090	9	353527	9
353554	9	353665	9	353697	9
354008	9	354009	9	354010	9
354023	9	354024	9	354057	9
354126	9	354138	9	354396	9
354397	9	354398	9	354399	9
354400	9	354401	9	354402	9
354403	9	354404	9	354405	9
354430	9	354431	9	354432	9
354659	9	354660	9	354688	9

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
354689	9	354729	9	354738	9
354739	9	354740	9	354765	9
354766	9	354801	9	354802	9
354804	9	354805	9	354806	9
354815	9	354816	9	354823	9
354828	9	354830	9	354841	9
354842	9	354843	9	354844	9
354845	9	354846	9	354847	9
354848	9	354849	9	354850	9

Istituto per la Ricostruzione Industriale
dott. Luigi Chialvo-dott. Ugo Tabanelli

(Avviso **S-10043**).

PIRELLI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano

Capitale versato L. 68.000.000.000

Prestito obbligazionario 6 % - 1948/73
Ventesima estrazione del 20 ottobre 1969

Valevole per le serie *A*, *B*, *C*. *D*, a norma dell'articolo 4 de regolamento.

(Rogito dott. Luigi De Paoli n. 28838/5920 di repertorio).

I titoli sorteggiati sono rimborsabili, al valore nominale di L. 1000 per ogni obbligazione, a decorrere dal 1º dicembre 1969, presso la Cassa Sociale in Milano, piazza duca d'Aosta, 3 e presso le seguenti Casse:

Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Banca d'America e d'Italia, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, per tutte le loro Sedi, Banca Agricola Milanese, Banca Belinzaghi, Banca Cesare Ponti, Banca Commercio e Industria, Banca del Monte di Milano, Banca di Credito di Milano, Banca di Legnano, Banca Lombarda DD. e CC., Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca Privata Finanziaria, Banca Rosemberg Colorni & Co., Banca Unione, Banca Morgan Vonwiller, Banco Ambrosiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa Lombarda, Credito Artigiano, Credito Commerciale, Credito Lombardo, Credito Varesino, First National City Bank, Istituto Bancario Italiano, Itabanca Società Italiana di Credito, Società Nazionale Sviluppo Imprese Industriali, limitatamente alla Sede di Milano; Banca Alto Milanese, limitatamente alla Sede di Busto Arsizio; Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi, limitatamente alla Sede di Lodi; Banca Popolare di Bergamo e Banca Provinciale Lombarda, limitatamente alle loro Sedi di Milano e di Bergamo; Banca Popolare di Intra, limitatamente alla Sede di Intra; Banca Popolare di Lecco, limitatamente alle Sedi di Milano e di Lecco; Banca Popolare di Sondrio, limitatamente alla Sede di Sondrio; Banca S. Paolo, limitatamente alla Sede di Brescia; Banco di Santo Spirito, limitatamente alla Sede di Roma; Banco Lariano, limitatamente alle Sedi di Milano e di Como; INVEST — Sviluppo e Gestione Investimento Mobiliari — Sede di Milano; Istituto Bancario S. Paolo di Torino, limitatamente alle Sedi di Milano e di Torino; Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, limitatamente alle Sedi di Milano e di Roma;

I titoli debbono essere presentati per il rimborso provvisti della cedola n. 43 e successive.

L'ammontare delle eventuali cedole mancanti verrà dedotto dallo Importo da rimborsare.

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

21	48	54	73	99	114
126	173	198	224	237	259
268	269	300	322	334	340
350	352	401	454	479	508
515	520	525	529	542	543
562	566	599	600	610	623
642	653	659	660	679	693
719	753	767	771	783	788
820	857	858	866	870	872

876	890	912	925	968	969
978	988	1017	1030	1034	1038
1043	1045	1054	1080	1085	1097
1160	1165	1200	1201	1205	1207
1210	1217	1222	1238	1242	1294
1322	1323	1342	1344	1373	1395
1403	1423	1435	1450	1459	1485
1500	1515	1521	1543	1552	1570
1581	1595	1602	1624	1644	1659
1665	1685	1693	1745	1752	1760
1778	1785	1799	1815	1825	1827
1828	1833	1880	1887	1899	1912
1913	1950	1963	1993	1995	2001
2018	2049	2053	2097	2101	2102
2113	2130	2140	2165	2171	2177
2182	2189	2211	2222	2252	2268
2282	2288	2300	2310	2322	2361
2405	2406	2436	2437	2479	2490
2541	2597	2608	2613	2614	2620
2625	2635	2657	2668	2677	2678
2683	2722	2746	2753	2761	2775
2785	2800	2803	2809	2817	2831
2881	2889	2896	2967	2990	2997
3005	3013	3060	3088	3138	3150
3174	3182	3190	3203	3206	3209
3253	3259	3262	3305	3310	3375
3395	3401	3434	3443	3481	3493
3508	3517	3549	3561	3610	3638
3641	3667	3694	3698	3700	3713
3715	3735	3741	3840	3869	3877
3894	3898	3907	3917	3964	3971
4010	4016	4060	4068	4094	4116
4138	4157	4172	4174	4178	4188
4205	4226	4230	4263	4264	4312
4352	4365	4367	4368	4371	4379
4406	4412	4426	4477	4506	4534
4563	4573	4582	4605	4616	4636
4641	4656	4704	4725	4760	4785
4789	4807	4833	4855	4884	4900
4905	4906	4907	4931	4933	4934
4935	4943	4984	4994	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

5005	5021	5023	5028	5058	5064
5089	5094	5096	5143	5147	5157
5170	5175	5182	5198	5201	5205
5234	5246	5248	5261	5306	5388
5389	5431	5447	5448	5469	5488
5492	5498	5508	5539	5541	5543
5554	5590	5629	5668	5705	5759
5776	5780	5797	5814	5827	5860
5898	5930	5940	5951	5960	5963
5987	5993	5995	6001	6004	6023
6050	6102	6109	6119	6128	6137
6149	6180	6187	6220	6226	6229
6242	6251	6254	6292	6340	6342
6363	6364	6377	6395	6400	6403
6412	6414	6418	6451	6453	6497
6498	6500	6558	6572	6589	6596
6631	6645	6648	6656	6679	6712
6728	6729	6732	6739	6750	6797
6801	6813	6880	6883	6931	6945
6957	6974	7003	7031	7065	7072
7087	7092	7095	7101	7110	7140
7152	7154	7166	7167	7168	7171
7179	7186	7206	7216	7241	7243
7275	7329	7356	7358	7360	7382
7411	7457	7473	7487	7500	7505
7514	7523	7559	7598	7602	7610
7633	7706	7714	7734	7754	7774
7783	7789	7793	7798	7809	7835
7860	7862	7872	7907	7911	7922
7934	7938	7943	7950	7952	7958
7966	7978	8028	8045	8047	8052
8082	8097	8117	8127	8154	8159
8186	8209	8212	8230	8254	8259
8275	8299	8310	8330	8353	8362
8363	8371	8375	8389	8392	8430
8437	8447	8463	8480	8487	8508
8509	8562	8584	8607	8613	8616
8622	8630	8668	8692	8757	8792
8808	8810	8834	8844	8848	8927
8947	9004	9007	9016	9031	9043
9046	9047	9048	9091	9094	9101
9130	9149	9164	9184	9210	9213
9215	9225	9234	9241	9246	9260
9263	9279	9303	9305	9314	9316
9325	9355	9404	9421	9439	9450
9488	9497	9558	9576	9582	9593
9629	9635	9644	9695	9703	9712
9719	9744	9781	9789	9796	9891
9908	9925	9960	9982	9992	10014
10017	10028	10032	10068	10073	10076
10100	10119	10140	10149	10160	10173
10189	10222	10228	10229	10254	10255
10272	10290	10315	10327	10333	10378
10379	10391	10408	10437	10462	10470
10479	10481	10482	10486	10499	10512
10518	10522	10538	10546	10648	10668
10679	10683	10684	10738	10752	10759
10785	10795	10816	10861	10867	10886
10890	10895	10937	10993	10995	11006
11022	11029	11038	11042	11048	11058
11088	11092	11098	11125	11130	11132
11134	11142	11165	11196	11199	11216
11241	11303	11313	11321	11342	11343
11345	11376	11380	11388	11431	11467
11469	11474	11480	11496	11500	11511
11535	11541	11555	11556	11578	11596
11614	11617	11645	11651	11668	11673
11698	11700	11710	11716	11739	11748
11774	11781	11787	11823	11828	11830
11835	11862	11867	11923	11944	11970
11978	11993	11997	12016	12036	12106
12132	12158	12159	12188	12201	12215
12229	12254	12265	12273	12296	12353
12357	12377	12388	12433	12451	12484
12486	—	—	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

12528	12530	12535	12544	12595	12599
12609	12624	12681	12706	12709	12712
12747	12768	12772	12779	12783	12866
12878	12891	12939	12943	12978	12982
12995	13016	13029	13037	13074	13082
13107	13124	13159	13238	13266	13274
13312	13374	13384	13431	13458	13504
13510	13511	13543	13577	13579	13582
13621	13628	13637	13649	13652	13656
13680	13733	13741	13773	13814	13837
13858	13869	13884	13899	13924	13926
13962	13989	14022	14031	14078	14079
14084	14102	14121	14123	14125	14127
14133	14159	14193	14196	14211	14212
14233	14245	14248	14249	14270	14288
14298	14315	14317	14321	14370	14390
14455	14458	14517	14533	14538	14547
14555	14556	14590	14598	14600	14646
14656	14658	14667	14683	14696	14700
14711	14716	14729	14756	14761	14765
14791	14813	14854	14881	14929	14935
14957	14969	14988	14995	15027	15031
15052	15097	15111	15137	15148	15161
15162	15197	15198	15227	15251	15259
15267	15283	15301	15348	15384	15387
15394	15399	15404	15420	15430	15438
15457	15491	15547	15559	15567	15585
15591	15674	15675	15684	15694	15701
15746	15747	15752	15770	15771	15818
15867	15878	15900	15913	15914	15925
15937	15962	15971	16041	16049	16054
16076	16079	16089	16093	16143	16160
16161	16202	16239	16250	16251	16264
16279	16298	16310	16322	16327	16336
16341	16345	16360	16363	16364	16370
16372	16388	16440	16467	16475	16480
16489	16503	16536	16540	16577	16614
16632	16656	16675	16693	16697	16702
16713	16728	16733	16747	16748	16765
16778	16812	16814	16822	16825	16851
16861	16865	16880	16890	16914	16926
16939	16988	16991	17001	17003	17011

17025	17033	17035	17041	17050	17108
17109	17117	17140	17144	17158	17176
17178	17190	17217	17224	17235	17261
17305	17306	17308	17309	17407	17418
17427	17432	17455	17475	17481	17517
17554	17556	17604	17614	17615	17622
17643	17650	17659	17664	17675	17707
17714	17730	17744	17754	17767	17771
17798	17830	17857	17882	17887	17902
17928	17952	17970	17978	17998	18000
18013	18024	18036	18043	18046	18049
18057	18062	18076	18090	18102	18124
18142	18155	18172	18180	18187	18259
18273	18283	18293	18361	18364	18365
18370	18371	18384	18415	18423	18455
18530	18563	18572	18578	18596	18617
18633	18643	18644	18649	18662	18674
18675	18712	18718	18720	18725	18727
18738	18759	18760	18781	18782	18792
18793	18828	18858	18874	18917	18932
18965	18968	18985	18987	18998	19007
19026	19037	19041	19045	19049	19053
19107	19116	19130	19143	19147	19154
19158	19175	19177	19193	19234	19241
19243	19247	19275	19284	19295	19296
19360	19374	19398	19404	19409	19458
19468	19476	19484	19498	19507	19525
19538	19540	19551	19559	19574	19585
19601	19610	19617	19639	19643	19645
19649	19662	19716	19719	19721	19742
19759	19784	19819	19828	19838	19840
19845	19881	19894	19919	19928	19958
19994	19999	20036	20054	20108	20117
20129	20188	20198	20213	20240	20297
20319	20323	20349	20401	20406	20410
20417	20419	20441	20444	20481	20484
20489	20490	20495	20532	20544	20562
20597	20618	20645	20651	20654	20676
20678	20691	20703	20720	20742	20774
20777	20783	20791	20793	20803	20806
20811	20819	20832	20845	20848	20853
20862	20899	20901	20907	20911	20938
20956	20970	20975	20978	21037	21055
21071	21087	21103	21121	21133	21134
21142	21145	21148	21150	21160	21161
21167	21195	21238	21265	21282	21284
21286	21330	21334	21337	21359	21390
21391	21393	21430	21436	21444	21445
21451	21457	21515	21519	21552	21568
21599	21612	21616	21630	21660	21661
21662	21685	21719	21731	21749	21754
21759	21776	21785	21827	21865	21868
21881	21946	21990	22003	22016	22026
22076	22093	22100	22134	22152	22161
22187	22192	22213	22215	22263	22264
22270	22325	22342	22367	22394	22395
22398	22400	22410	22464	22494	22497

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

22507	22520	22531	22546	22549	22553
22571	22572	22578	22580	22670	22672
22680	22689	22703	22712	22743	22767
22787	22803	22847	22866	22871	22873
22882	22893	22898	22910	22919	22924
22927	22938	22964	22971	22974	22976
22986	23013	23024	23031	23047	23076
23079	23103	23107	23120	23151	23160
23172	23180	23190	23222	23295	23318
23343	23347	23362	23395	23422	23432
23436	23448	23469	23482	23506	23515
23523	23528	23529	23567	23572	23580
23590	23594	23649	23704	23714	23719
23744	23750	23757	23782	23793	23800
23803	23814	23850	23856	23874	23893
23924	23934	23959	23975	23996	24000
24028	24042	24107	24118	24130	24163
24177	24183	24200	24239	24243	24263
24336	24358	24370	24379	24434	24451
24452	24477	24540	24594	24605	24606
24621	24649	24670	24685	24694	24717
24738	24740	24742	24757	24796	24816
24851	24862	24889	24892	24920	24923
24927	24939	24949	24967	24972	24975
24984	25010	25033	25039	25047	25057
25065	25071	25080	25085	25091	25100
25104	25127	25134	25176	25186	25216
25265	25272	25277	25300	25360	25367
25377	25393	25398	25411	25413	25457
25468	25470	25473	25484	25507	25514
25519	25532	25553	25566	25581	25582
25587	25588	25589	25609	25620	25635
25726	25749	25751	25788	25798	25820
25825	25843	25858	25872	25892	25920
25928	25933	25941	25983	25992	26017
26020	26025	26056	26065	26119	26132
26162	26165	26183	26207	26217	26220
26222	26223	26237	26251	26263	26265
26268	26296	26319	26323	26333	26345
26383	26395	26444	26446	26450	26454
26462	26477	26481	26513	26525	26527
26542	26574	26593	26599	26610	26622
26628	26633	26640	26657	26668	26679
26687	26693	26765	26779	26785	26819
26826	26860	26900	26905	26920	27005
27009	27011	27028	27047	27055	27071
27075	27124	27141	27151	27159	27161
27169	27191	27204	27207	27208	27221
27228	27234	27248	27261	27271	27299
27312	27313	27315	27386	27414	27469
27470	27481	27501	27506	27523	27526
27550	27553	27558	27572	27575	27592
27597	27605	27620	27647	27689	27692
27697	27734	27743	27795	27798	27803
27813	27832	27862	27869	27878	27883
27918	27958	27991	27998	28031	28034
28041	28082	28096	28106	28134	28186
28204	28210	28220	28222	28314	28360
28364	28376	28388	28393	28402	28426
28464	28469	28480	28481	28529	28577
28621	28700	28715	28729	28762	28766
28770	28778	28794	28801	28805	28823
28826	28830	28887	28945	28953	28954
28962	28981	29005	29009	29061	29074
29094	29098	29124	29128	29138	29147
29150	29164	29165	29173	29176	29245
29250	29296	29299	29303	29320	29330
29354	29361	29368	29432	29457	29470
29471	29474	29480	29483	29552	29587
29595	29608	29613	29617	29624	29640
29649	29654	29690	29691	29721	29759
29769	29789	29792	29801	29806	29814
29820	29849	29861	29890	29891	29896
29911	29915	29920	29931	29937	29970
29975	29978	29987	29990	29991	30022
30028	30030	30068	30075	30141	30145
30159	30164	30166	30167	30170	30182
30192	30227	30231	30265	30276	30285
30295	30306	30331	30333	30340	30345
30346	30355	30380	30396	30410	30411
30415	30430	30440	30441	30448	30485
30505	30508	30509	30528	30536	30589
30604	30630	30675	30682	30686	30689
30700	30704	30722	30751	30773	30846
30901	30955	30977	30983	30996	31035
31051	31053	31059	31123	31132	31155
31184	31196	31197	31216	31217	31241
31247	31254	31260	31280	31305	31306
31318	31320	31394	31403	31407	31448
31455	31464	31476	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

31560	31582	31601	31616	31628	31659
31664	31666	31668	31675	31693	31700
31704	31712	31739	31747	31756	31801
31805	31809	31819	31823	31908	31918
31927	31942	31950	32001	32040	32053
32081	32095	32110	32113	32123	32125
32135	32156	32178	32190	32198	32202
32214	32247	32258	32265	32309	32316
32342	32382	32401	32452	32453	32486
32516	32522	32559	32569	32570	32677
32579	32598	32602	32636	32640	32652

32653	32679	32690	32693	32695	32703
32714	32722	32744	32757	32773	32777
32790	32797	32807	32815	32822	32832
32855	32863	32877	32892	32894	32902
32907	32909	32917	32949	32971	33033
33034	33086	33091	33121	33128	33154
33155	33168	33169	33234	33268	33276
33279	33318	33348	33359	33361	33386
33424	33458	33462	33486	33490	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 10ª estrazione del 20 ottobre 1959 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 23 e successive)

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

3230 — — — — —

Serie B

1417 — — — — —

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

12461 — — — — —

Serie C

10145 — — — — —

Serie D

9619 — — — — —

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

16969 — — — — —

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

30694 — — — — —

Il pagamento dei suindicati titoli cadrà in prescrizione il 1º dicembre 1969.

Elenco dei titoli sorteggiati nell'11ª estrazione del 10 ottobre 1960 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 25 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie B

765 4658 — — — —

Serie C

315 — — — — —

Serie D

2413 — — — — —

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie C

12150 — — — — —

Serie D

10036 — — — — —

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie B

12821 — — — — —

Elenco dei titoli sorteggiati nella 12ª estrazione del 10 ottobre 1961 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 27 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

3224 — — — — —

Serie B

134 448 — — — —

Serie D

1105 2801 3304 — — —

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5749 — — — — —

Serie B

7659 10503 11974 — — —

Serie C

6259 6776 10133 10148 11738 —

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie D

14657 16995 — — — —

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie C

22779 — — — — —

Serie D

26631 — — — — —

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie A

33305 — — — — —

Elenco dei titoli sorteggiati nella 13ª estrazione del 22 ottobre 1962 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 29 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

2905 — — — — —

Serie B

891 2546 2623 4887 — —

Serie C

4691 — — — — —

Serie D

2307 2425 — — — —

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5754	10132	12166	—	—	—

Serie B

8563	10531	—	—	—	—

Serie C

5853	6778	10132	10137	10806	12327

Serie D

5200	5466	7854	10350	10788	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

16386	16967	19312	—	—	—

Serie B

15540	—	—	—	—	—

Serie D

16626	—	—	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

23321	25055	27095	29030	29719	—

Serie B

23752	29783	—	—	—	—

Serie C

25752	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 14ª estrazione del 21 ottobre 1963 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 31 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

4	2150	2188	3221	3420	3422

Serie B

1906	3565	—	—	—	—

Serie C

1622	2359	—	—	—	—

Serie D

777	1006	2700	2970	3837	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5736	5793	6047	7274	12168	—

Serie B

9105	—	—	—	—	—

Serie C

6523	11688	12425	—	—	—

Serie D

7147	7951	9233	10034	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

12895	17170	17172	21956	22475	—

Serie B

13122	13310	15541	22048	—	—

Serie C

18921	22147	—	—	—	—

Serie D

14256	15173	15187	19633	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

24515	27539	29720	—	—	—

Serie B

23759	25465	—	—	—	—

Serie C

28561	—	—	—	—	—

Serie D

24828	30371	—	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie A

33301	—	—	—	—	—

Serie C

32161	—	—	—	—	—

Serie D

33085	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 15ª estrazione del 9 ottobre 1964 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere presentati provvisti della cedola n. 33 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

729	1534	2382	3337	3666	4196

Serie B

1484	1721	1723	2543	—	—

Serie C

393	1621	4196	—	—	—

Serie D

116	1295	1671	2807	3529	4843

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

6900	7037	7083	7818	9953	10402
10726	10841	—	—	—	—

Serie B

7198	8479	8768	9454	—	—

Serie C

5494	5808	5852	5854	5872	7071
7198	7312	7493	8845	9594	9943
10129	10130	10143	10147	10527	10601

Serie D

6161	7312	7626	8661	9384	9489

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

14170	14830	16538	16943	16979	17133
21415	—	—	—	—	—

Serie B

18246	19837	21339	—	—	—

Serie C

15990	17524	18367	19302	19375	—

Serie D

12556	14462	15183	17081	17456	21254
22183	—	—	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

23848	27014	27094	30412	30695	30698

Serie B

23214	23762	—	—	—	—

Serie C

23390	24355	28525	—	—	—

Serie D

24416	26293	29776	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie B

33197	—	—	—	—	—

Serie C

32883	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 16a estrazione dell'11 ottobre 1965 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere presentati provvisti della cedola n. 35 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

1638	2127	2883	3227	3861	4457

Serie B

2434	2615	3824	4234	4363	—

Serie C

603	1303	1431	2369	2619	3227
4279	—	—	—	—	—

Serie D

624	720	1942	2108	3080	4042

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5748	5752	7086	8812	11483	12421

Serie B

5786	7392	7475	7644	7941	—

Serie C

5625	7086	7617	7941	7973	8807
8846	10141	10454	10952	11002	11827
11959	12349	12446	—	—	—

Serie D

5416	6177	6554	7259	7764	8051
8929	8930	9417	10035	10226	10450

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

13435	14011	14407	14730	15035	15515
15775	15977	16944	17205	18151	18196
18600	18617	19800	21157	21772	21986
22086	22341	—	—	—	—

Serie B

12740	13604	13667	13793	17429	21084
21692	—	—	—	—	—

Serie C

13659	14254	15400	19008	19335	20635

Serie D

12569	12581	13667	14255	16637	16732
21165	21190	21800	22356	22358	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

25498	29322	29958	30735	—	—

Serie B

23215	23216	24827	24831	28032	28545
28900	29907	—	—	—	—

Serie C

25706	26796	27603	27606	28973	—

Serie D

22592	22761	23296	24827	25434	26225
26373	28221	29008	29900	30666	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie B

31683	33349	33364	33365	—	—

Serie C

32195	32891	33028	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 17a estrazione del 10 ottobre 1966 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere presentati provvisti della cedola n. 37 e successive).

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

103	193	296	745	759	1544
2131	3417	—	—	—	—

Serie B

1284	1562	1600	1857	2157	2162
2558	3541	4307	—	—	—

Serie C

240	1890	2157	2358	3312	4282
4621	4685	—	—	—	—

Serie D

584	1404	1562	2342	2923	3848
3967	4114	4338	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5750	6901	7036	8290	8828	8963
10221	10710	11536	11552	11554	12419
12482	—	—	—	—	—

Serie B

5558	5847	6901	7176	7575	8339
8478	8539	8767	8937	9139	10138
10426	10691	—	—	—	—

Serie C

5500	5809	6099	6518	6959	7036
8828	9495	10138	10349	11563	12160

Serie D

5020	5500	6169	6499	6553	6835
7148	7918	8539	8725	8817	8819
8965	9013	10046	10414	10651	11536

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

12585	12896	13367	13406	14062	14802
14877	15175	15809	15835	16384	16881
16892	16905	17136	18582	18665	19717
20672	22347	—	—	—	—

Serie B

13256	15448	15693	18406	18502	18690
18750	18754	18767	18798	20114	22335

Serie C

12550	12615	14362	15116	15353	15601
15963	16183	19339	19785	19924	20237
20531	22374	—	—	—	—

Serie D

12585	13137	13580	14491	14789	14949
14993	15175	15182	15982	16710	17271
17745	18095	18409	18627	18745	19279
21255	21787	21798	22135	22201	22207
22485	—	—	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

24278	24286	25975	26182	28135	28138
29449	29681	—	—	—	—

Serie B

23346	23613	23754	23755	23763	23769
23771	24835	25698	26182	27295	27867
29786	30114	30389	31087	31468	—

Serie C

23346	25124	25753	25916	26504	27564
27941	—	—	—	—	—

Serie D

22558	22806	23062	24278	24625	25310
25936	26554	28541	28691	28811	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie A

32582	—	—	—	—	—

Serie B

31741	32709	33306	—	—	—

Serie C

31580	33445	—	—	—	—

Serie D

32194	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 18ª estrazione del 10 ottobre 1967 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere presentati provvisti della cedola n. 39 e successive)'

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

295	471	1438	1934	1991	2016
2186	2446	2451	2806	2848	4186
4452	4459	4583	4584	4753	4889

Serie B

449	986	1560	1586	1852	1855
1856	1877	1881	1919	2186	2351
2697	3386	3551	3554	3784	4100
4233	4483	4489	4583	4584	—

Serie C

295	376	928	977	986	987
996	1787	2296	2373	2446	2744
4165	4283	4285	—	—	—

Serie D

489	722	1142	1394	1560	2323
2806	2955	2969	3156	3338	3691
4595	4672	4674	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5314	5711	5712	6158	6579	6591
6991	7180	7200	8493	9045	9179
9310	9433	10103	10127	10128	10540
10578	10579	11147	11935	12164	—

Serie B

6209	6375	6527	7197	7313	7536
7574	7642	7651	8256	8748	8886
9523	11381	12336	—	—	—

Serie C

5121	5499	5895	6041	6757	6775
6812	6909	6910	6946	6958	7180
7197	7900	7972	8144	8886	9866
10256	10572	10575	10649	11060	11266
11309	11461	11718	—	—	—

Serie D

6040	6209	6261	6357	7313	7317
7349	7350	8295	8297	8688	8928
9600	9758	10227	11045	11381	11390

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

12897	12986	14379	14691	15014	15280
15504	15834	16122	16232	16913	16966
17213	18307	18476	18618	19834	19938
19968	20374	20674	20849	21066	21234
21564	—	—	—	—	—

Serie B

13163	13287	14379	15572	15737	16664
17865	17866	18183	18184	18291	18766
18905	20813	21604	22281	22331	22332

Serie C

12543	14360	14758	14909	15572	15731
15966	16966	17612	18866	19579	19600
19946	—	—	—	—	—

Serie D

12584	13589	14626	14662	14870	14886
15184	15529	15880	15916	16044	16511
16920	17099	17740	17865	18284	18585
19378	19390	19664	20103	20730	20949
21338	21830	22450	22451	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

23466	23693	24148	24149	24301	25806
26186	26755	27340	27427	27870	28119
28120	28190	28263	29031	29035	29037
29153	29699	30034	30037	30086	30353
31319	31435	—	—	—	—

Serie B

23166	23770	24092	24348	24404	24698
25170	25188	25375	26569	26712	27865
27942	28119	28263	28503	28506	28899
29784	31038	31467	—	—	—

Serie C

22544	23264	23915	23938	24249	24348
25086	25923	26523	27812	27831	27934
28363	28880	29530	29549	31186	—

Serie D

22661	23069	23597	23911	24695	25403
25700	26125	26807	26841	27430	27923
28904	28959	—	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie A

31923	32734	32735	32806	33247	—

Serie B

31955	32447	33247	33363	—	—

Serie C

31692	33142	33410	—	—	—

Serie D

33019	—	—	—	—	—

Elenco dei titoli sorteggiati nella 19ª estrazione del 21 ottobre 1968 e non ancora presentati per il rimborso

(I titoli debbono essere presentati provvisti della cedola n. 41 e successive).]

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Serie A

91	261	831	939	1989	2450
2559	2805	3004	3099	3309	3311
3597	3599	3916	3924	3927	3939
3996	4208	4340	4372	4564	4568
4751	4752	4758	4866	4867	4883
4886	—	—	—	—	—

Serie B

102	712	878	892	1566	1802
1806	1854	2276	2388	2524	2559
2792	3084	3566	3608	3996	4487
4490	4945	4996	4997	—	—

Serie C

37	511	521	712	740	1259
1567	1871	1879	2253	2362	2610
2743	3594	3718	4237	4460	4680
4681	—	—	—	—	—

Serie D

217	236	324	521	545	605
849	1339	1444	1566	1567	1669
1818	1970	2137	2407	2557	2805
2911	3159	3505	3542	3571	4167
4399	4673	4680	4681	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

5091	5191	5313	5436	6360	6380
6385	6397	6449	6582	6597	6674
7039	7106	7203	7819	8285	8492
8856	8904	8961	10224	10311	10312
10536	10576	10725	10775	10931	11425
11517	11819	11874	12026	—	—

Serie B

5230	5567	5943	6237	6360	6408
6561	6738	6772	7630	7645	7850
7851	8443	8723	8741	8743	8856
8960	9492	9554	10054	10184	10291
10775	10794	10832	11105	11110	11190
11192	11201	11302	11672	11796	11799
12263	12387	—	—	—	—

Serie C

5051	5343	5400	5883	6036	6058
6947	6993	7056	7618	7851	7974
7981	8024	8115	8116	8182	9097
9192	9447	9492	9615	9628	10311
10562	10607	11063	11105	11251	11257
11425	11438	11566	11571	11691	12012
12048	12255	—	—	—	—

Serie D

5116	5135	5149	5191	5999	6058
6112	6178	6236	6315	6674	6708
6762	7557	7892	7981	8797	8996
9230	9362	9807	9923	10054	10074
10090	10418	10447	10477	10763	10928
10957	11201	11815	11824	11927	11948
12206	—	—	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie A

12612	12766	12898	12940	13278	13316
13494	13614	13664	13665	13670	13834
14064	14122	14303	14367	14480	14535
14714	14953	15015	15025	15083	15176
15273	15507	15751	15768	16086	16155
16207	16357	16379	16441	16645	16647
16649	16823	16965	17106	17204	17409
17458	17713	17720	18097	18666	18762
18848	18849	18895	19021	19372	19494
19637	19660	19769	19966	20018	20682
20787	20846	20858	21232	21239	21462
21577	21665	21823	22084	22085	22109
22159	22338	22476	—	—	—

Serie B

12631	12654	12725	12849	12998	12999
13096	13372	13449	13614	13803	14367
14480	15217	15447	15571	15885	15952
16240	16321	16441	16817	17231	17234
17401	17403	17409	17438	18019	18186
18248	18477	18492	18653	18762	18765
18841	18844	18869	19372	19806	19813
19918	19960	20241	20242	20787	21100
21223	21413	21420	21481	21498	21690
21693	21737	21937	22427	—	—

Serie C

12548	12766	13119	13388	13532	13641
14367	14563	14759	15229	15253	15307
15602	15965	16155	16240	16686	17561
17826	18268	18414	18558	18621	18693
18818	18832	19021	19541	19684	19862
20241	20303	20933	20939	21034	21223
21225	21226	21228	21716	21724	21728
21729	—	—	—	—	—

Serie D

12646	12687	12998	12999	13409	13410
13449	13492	13494	13600	14064	14181
14219	14244	14869	14888	14948	15176
15229	15751	15908	16417	16524	16583
16598	16773	16834	16848	16885	16917
16992	17598	17741	18083	18086	18186
18221	18655	18715	19065	19069	19523
19747	19806	19898	19899	20491	20846
21009	21014	21034	21544	21677	22351

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

Serie A

22626	23539	23787	24266	24299	25082
25118	25122	25231	25240	26505	26843
27131	27287	27344	27541	27884	28169
28491	28663	29324	29718	29847	30212
30237	30282	30474	31220	31459	31460

Serie B

22774	22782	23050	23051	23199	23213
23217	23256	23753	23767	23877	23884
23907	24266	24723	24764	24834	25379
25512	25537	26204	26245	26248	26255
26637	26749	26773	26999	27089	27171
27237	27566	28448	28505	28774	28849
28851	29095	29183	29188	29379	29908
30610	30952	31028	31309	31331	31332
31341	—	—	—	—	—

Serie C

22708	22833	22851	23122	23372	23827
24253	24489	24623	24624	24723	25707
26170	26248	26501	27360	27426	27458
27483	27518	27519	27520	27566	27829
28169	28239	28703	28704	28706	28763
29231	29302	29540	29570	30087	30131
30212	30304	30476	30822	30947	31382
31388	31395	—	—	—	—

Serie D

22859	23042	23068	23413	23418	23753
24004	24657	24760	24764	25269	25278
25437	25897	26338	26346	26689	26804
26842	26980	27316	27344	27360	27518
27519	28066	28479	28514	28542	29379
29643	29774	29775	30212	30364	31450
31496	—	—	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Serie A

31846	31906	32323	32449	32469	—

Serie B

31702	31842	32096	32112	32152	32328
33038	33233	—	—	—	—

Serie C

31555	31785	32025	32167	32433	33143

Serie D

31702	32058	32523	32526	33061	33233
33368	—	—	—	—	—

Pirelli S.p.A.
Direzione bilancio:
dott. Giancarlo Taccani

(Avviso S-10110).

MONTECATINI EDISON

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31
Capitale sociale L. 749.307.076.000 interamente versato

Obbligazioni Edison 6 % - Emissione 1948

La Montecatini Edison S.p.A. rende noto ai possessori delle obbligazioni Edison 6 %, emissione 1948, che in conformità del regolamento del prestito ha sorteggiato dall' 8 al 10 ottobre 1969, come da rogiti numeri 141899, 141907, 141938, 141939 di repertorio dott. Michele Zanuso, notaio in Milano, n. 59.540 obbligazioni per ciascuna delle dieci serie, dalla « *A* » alla « *L* », per complessive n. 595.400 obbligazioni, come previsto dalla tabella di ammortamento per la 20ª annualità di rimborso.

I titoli estratti dall' 8 al 10 ottobre 1969 sono rimborsabili al valore nominale a partire dal 1º dicembre 1969 mediante presentazione degli stessi, muniti della cedola n. 43 e successive, alla sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, oppure presso i consueti Enti incaricati.

Le obbligazioni nominative sono rimborsabili esclusivamente presso la sede sociale.

Titoli sorteggiati per il rimborso validi per tutte le serie attualmente in circolazione

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

9	16	18	25	41	53
68	81	123	130	133	140
154	164	194	207	209	237
258	261	295	326	345	354
367	368	376	378	400	444
450	455	456	487	497	500
533	535	551	557	586	591
609	638	650	668	693	698
724	759	780	808	872	881
892	917	949	965	986	995
1012	1014	1020	1028	1032	1050
1071	1129	1133	1137	1143	1153
1169	1189	1199	1212	1229	1232
1245	1248	1249	1279	1307	1317
1318	1319	1324	1331	1332	1357
1363	1371	1380	1391	1392	1393
1396	1406	1417	1423	1425	1436
1447	1455	1471	1570	1590	1603
1626	1663	1672	1680	1683	1693
1707	1721	1729	1770	1779	1782

1785	1814	1823	1885	1892	1899
1909	1923	1925	1933	1935	1938
1944	2082	2086	2095	2107	2110
2141	2146	2147	2148	2152	2157
2163	2166	2183	2242	2270	2315
2340	2346	2348	2359	2394	2403
2416	2417	2434	2458	2463	2485
2490	2512	2544	2561	2575	2582
2594	2599	2649	2660	2674	2678
2689	2692	2693	2695	2711	2724
2740	2804	2811	2848	2860	2876
2892	2914	2931	2950	2960	2976
3013	3014	3043	3060	3079	3091
3113	3119	3127	3133	3134	3139
3146	3194	3221	3254	3264	3278
3293	3294	3297	3320	3330	3340
3368	3384	3394	3407	3436	3462
3464	3481	3486	3503	3509	3536
3554	3606	3611	3632	3633	3660
3669	3684	3696	3698	3707	3736
3740	3749	3760	3762	3782	3800
3820	3824	3841	3855	3865	3871
3874	3882	3918	3954	3961	3989
4038	4057	4127	4130	4136	4143
4153	4217	4235	4238	4255	4286
4317	4323	4325	4366	4371	4390
4438	4467	4490	4507	4515	4543
4546	4549	4550	4576	4598	4632
4643	4660	4673	4677	4684	4725
4759	4762	4802	4805	4814	4873
4892	4920	4938	4940	4944	4950
4952	4975	4982	4986	4996	4999
5057	5058	5091	5110	5126	5140
5144	5145	5149	5156	5160	5178
5179	5203	5204	5214	5230	5247
5284	5296	5308	5352	5365	5372
5377	5400	5418	5429	5431	5444
5451	5463	5470	5516	5531	5534
5577	5581	5582	5589	5599	5600
5623	5653	5659	5706	5715	5760
5775	5785	5792	5802	5805	5812
5814	5832	5859	5865	5893	5896
5904	5912	5926	5929	5956	5972
5987	5989	5999	6000	6006	6062
6068	6071	6072	6084	6096	6110
6146	6204	6213	6231	6232	6234
6240	6242	6243	6250	6265	6268
6283	6285	6330	6351	6367	6373
6385	6389	6405	6432	6434	6449
6458	6461	6465	6488	6492	6501
6505	6554	6581	6618	6628	6646
6647	6650	6652	6670	6676	6690
6702	6749	6790	6794	6828	6856
6880	6912	6939	6943	7003	7014
7029	7035	7041	7077	7113	7124
7133	7139	7142	7159	7219	7249
7275	7276	7299	7315	7325	7345
7365	7367	7376	7391	7399	7411
7412	7414	7431	7464	7467	7482
7500	7521	7526	7539	7543	7545
7567	7574	7579	7613	7627	7638
7644	7666	7673	7677	7704	7705
7752	7810	7813	7816	7819	7825
7838	7870	7893	7907	7908	7909
7913	7916	7944	8025	8035	8079
8111	8115	8119	8143	8152	8164
8195	8199	8246	8247	8267	8277
8289	8295	8306	8318	8327	8349
8350	8354	8361	8372	8381	8383
8405	8417	8420	8470	8474	8476
8490	8506	8507	8512	8516	8528
8555	8561	8564	8578	8603	8614
8615	8620	8637	8647	8651	8652
8681	8684	8700	8708	8711	8713
8725	8729	8730	8765	8775	8791
8802	8805	8809	8850	8872	8887
8912	8927	8938	8949	8976	8978
8982	9000	9005	9034	9060	9105
9106	9109	9110	9111	9125	9136
9143	9154	9159	9201	9208	9210
9226	9231	9256	9260	9273	9275
9296	9297	9300	9323	9352	9356
9365	9387	9395	9399	9425	9469
9506	9507	9511	9518	9522	9529
9553	9556	9567	9569	9584	9597
9603	9650	9664	9694	9697	9700
9709	9715	9733	9746	9766	9770
9797	9801	9802	9812	9817	9820
9875	9879	9916	9952	9980	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10008	10039	10047	10053	10075	10079
10090	10127	10141	10153	10159	10161
10185	10202	10225	10227	10228	10235
10236	10245	10249	10288	10296	10308
10338	10346	10349	10377	10382	10400
10410	10420	10423	10442	10452	10473
10493	10496	10526	10543	10557	10560
10607	10619	10639	10657	10677	10679
10700	10732	10747	10755	10756	10759
10778	10779	10790	10797	10812	10830
10868	10893	10917	10947	10952	10953
10968	11037	11066	11093	11102	11108
11130	11141	11149	11189	11195	11202
11229	11244	11248	11261	11296	11303
11309	11323	11332	11335	11340	11352
11360	11364	11367	11386	11401	11406
11428	11433	11439	11457	11462	11463
11470	11495	11512	11527	11561	11581
11584	11590	11591	11599	11632	11656
11668	11694	11715	11716	11718	11737
11745	11760	11765	11804	11810	11827
11836	11840	11862	11865	11871	11882
11885	11893	11911	11917	11923	11927
11933	11948	11966	11982	11992	12018
12020	12031	12033	12045	12063	12065
12069	12087	12089	12094	12121	12129
12136	12165	12167	12173	12177	12198
12234	12248	12267	12270	12303	12316
12322	12331	12382	12386	12398	12410
12416	12427	12470	12544	12549	12585
12592	12594	12605	12628	12633	12646
12653	12680	12689	12694	12695	12700
12708	12711	12712	12752	12757	12761
12763	12770	12828	12836	12847	12858
12879	12891	12897	12898	12899	12900
12922	12929	12930	12937	12950	12953
12955	12959	12983	12984	12993	12996
13000	13004	13033	13040	13045	13080
13126	13140	13146	13150	13156	13202
13209	13214	13218	13237	13249	13279
13313	13347	13355	13400	13433	13443
13444	13452	13468	13496	13515	13519
13529	13548	13566	13567	13568	13574
13576	13582	13595	13604	13641	13643
13658	13664	13676	13692	13751	13759
13807	13826	13845	13873	13880	13886
13921	13938	13988	13992	14016	14019
14028	14074	14087	14093	14094	14138
14157	14182	14209	14233	14236	14237
14256	14263	14285	14290	14316	14369
14398	14402	14453	14454	14455	14456
14468	14472	14480	14489	14493	14496
14520	14533	14562	14564	14572	14573
14576	14598	14623	14638	14703	14712
14721	14728	14742	14743	14748	14750
14835	14865	14893	14900	14901	14920
15015	15024	15029	15049	15057	15065
15076	15079	15081	15107	15109	15141
15150	15153	15165	15171	15177	15201
15220	15226	15249	15264	15267	15276
15307	15314	15334	15336	15378	15396
15410	15425	15478	15484	15496	15517
15548	15595	15602	15604	15640	15675
15689	15695	15703	15708	15713	15733
15736	15765	15766	15771	15774	15779
15799	15811	15825	15828	15847	15848
15861	15865	15866	15903	15908	15930
15965	16001	16008	16032	16043	16090
16107	16168	16191	16293	16305	16320
16337	16376	16378	16407	16412	16413
16444	16455	16470	16484	16507	16522
16539	16551	16577	16592	16607	16608

16610	16614	16616	16645	16651	16655
16715	16769	16780	16807	16813	16824
16886	16892	16908	16947	16969	17005
17019	17022	17023	17036	17038	17043
17069	17084	17090	17098	17102	17108
17113	17132	17137	17147	17152	17185
17196	17197	17211	17213	17232	17243
17259	17264	17267	17275	17281	17332
17350	17352	17362	17371	17400	17421
17438	17441	17442	17461	17530	17537
17542	17549	17585	17590	17600	17613
17663	17669	17701	17717	17719	17734
17741	17783	17827	17830	17835	17841
17845	17854	17859	17865	17880	17890
17891	17893	17905	17921	17935	17949
17956	17960	17984	17989	18033	18074
18075	18093	18098	18122	18154	18155
18186	18208	18251	18265	18269	18287
18288	18293	18311	18314	18328	18331
18365	18420	18423	18425	18440	18441
18448	18456	18467	18480	18490	18494
18512	18513	18564	18568	18598	18601
18603	18609	18629	18632	18639	18652
18666	18692	18723	18727	18752	18759
18760	18778	18786	18792	18801	18811
18836	18842	18857	18860	18864	18883
18889	18891	18898	18899	18904	18919
18928	18941	18945	18983	18989	19006
19017	19024	19053	19063	19099	19101
19123	19145	19151	19155	19170	19174
19177	19186	19187	19202	19209	19266
19267	19290	19291	19295	19296	19318
19324	19326	19418	19435	19438	19450
19470	19506	19514	19516	19528	19552
19554	19578	19589	19590	19593	19609
19625	19628	19676	19678	19684	19689
19699	19701	19714	19726	19729	19754
19764	19770	19783	19788	19805	19810
19848	19856	19915	19957	19966	19969
19975	19980	—	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

20009	20017	20020	20064	20093	20097
20104	20125	20128	20155	20156	20202
20203	20207	20300	20311	20325	20352
20364	20389	20395	20433	20435	20446
20466	20469	20513	20519	20532	20541
20547	20552	20555	20564	20578	20633
20674	20678	20700	20701	20704	20806
20810	20826	20827	20836	20844	20883
20889	20895	20903	20916	20935	20963
20973	20978	20980	20991	21010	21019
21025	21034	21046	21070	21144	21151
21153	21158	21159	21160	21173	21175
21180	21183	21190	21200	21203	21211
21218	21230	21232	21258	21268	21286
21304	21310	21313	21315	21346	21383
21392	21397	21419	21434	21457	21459
21465	21472	21486	21490	21492	21506
21534	21564	21587	21594	21628	21630
21634	21639	21662	21666	21683	21698
21717	21719	21752	21777	21781	21786
21790	21794	21830	21833	21844	21859
21867	21889	21896	21899	21901	21912
21915	21958	21959	21988	21994	22038
22045	22055	22062	22075	22095	22104
22117	22119	22135	22142	22167	22177
22196	22201	22210	22220	22237	22243
22250	22270	22275	22287	22319	22333
22392	22436	22439	22440	22454	22470
22482	22493	22498	22543	22563	22571
22593	22621	22667	22692	22694	22696
22731	22745	22771	22777	22793	22805
22808	22826	22834	22842	22860	22895
22905	22938	22947	22981	23008	23032
23033	23048	23069	23096	23153	23155
23171	23181	23189	23195	23204	23205
23210	23226	23247	23272	23291	23349
23359	23367	23419	23434	23498	23502
23503	23513	23531	23534	23540	23556
23620	23629	23640	23684	23697	23702
23711	23721	23731	23736	23742	23748
23763	23776	23790	23800	23802	23824
23831	23847	23848	23856	23860	23895
23897	23952	23955	23988	23992	23998
24002	24015	24025	24064	24095	24100
24115	24121	24134	24144	24160	24165
24171	24182	24226	24232	24246	24254
24258	24303	24330	24335	24343	24367
24375	24381	24395	24396	24398	24414
24423	24440	24460	24475	24477	24518
24519	24550	24561	24571	24596	24620
24626	24641	24673	24691	24725	24730
24738	24740	24741	24745	24748	24755
24758	24766	24771	24773	24780	24788
24808	24815	24824	24845	24877	24883
24890	24906	24914	24915	24956	24961
24967	25010	25028	25030	25037	25051
25070	25079	25082	25095	25118	25128
25145	25159	25160	25199	25213	25219
25269	25275	25282	25286	25342	25347
25350	25351	25385	25400	25420	25421
25425	25459	25469	25480	25505	25522
25526	25535	25549	25579	25581	25590
25610	25612	25620	25631	25698	25715
25719	25737	25761	25784	25798	25803
25822	25848	25855	25867	25873	25876
25896	25938	25972	26004	26008	26032
26035	26040	26060	26081	26102	26124
26128	26133	26151	26167	26175	26176
26179	26205	26218	26226	26228	26254
26261	26275	26336	26364	26366	26377
26378	26383	26403	26408	26414	26424
26426	26431	26441	26455	26458	26476
26485	26493	26497	26527	26532	26561
26567	26583	26587	26604	26606	26636
26651	26660	26667	26706	26753	26818
26824	26843	26852	26872	26883	26912
26935	26947	26954	26957	26969	26974
26987	26997	27008	27067	27091	27095
27098	27103	27117	27148	27171	27207
27220	27223	27246	27249	27261	27299
27321	27360	27378	27392	27399	27404
27406	27453	27470	27472	27482	27514
27516	27531	27538	27546	27554	27557
27562	27595	27621	27633	27637	27670
27671	27686	27691	27710	27730	27736
27775	27786	27807	27820	27827	27860
27868	27889	27893	27923	27932	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28005	28056	28057	28059	28087	28092
28115	28116	28125	28154	28205	28224
28257	28259	28274	28277	28286	28291
28309	28334	28363	28393	28404	28445
28465	28467	28472	28493	28537	28542
28560	28562	28582	28592	28602	28610
28618	28641	28664	28668	28677	28681
28696	28714	28732	28746	28749	28755
28757	28772	28803	28813	28833	28838
28839	28852	28860	28870	28874	28904
28913	28924	28927	28933	28970	28972
28976	28993	29008	29014	29016	29036
29056	29074	29077	29123	29126	29151
29165	29173	29198	29209	29211	29224
29237	29240	29278	29302	29303	29327
29331	29334	29356	29368	29375	29389
29394	29398	29417	29422	29472	29474
29489	29506	29514	29535	29541	29542
29555	29568	29575	29576	29582	29589
29654	29659	29682	29703	29729	29733
29736	29753	29755	29773	29810	29824
29837	29841	29862	29866	29886	29891
29892	29906	29913	29915	29917	29922
29938	29942	29945	29948	29968	29970
29985	29996	29998	30014	30016	30021
30031	30038	30059	30075	30093	30096
30137	30145	30154	30156	30162	30185
30191	30209	30211	30219	30224	30233
30293	30295	30297	30299	30324	30378
30397	30400	30405	30412	30438	30444
30468	30479	30496	30514	30535	30599

30601	30665	30670	30679	30682	30710
30712	30714	30722	30743	30771	30779
30781	30785	30791	30835	30878	30896
30897	30909	30921	30933	30937	30949
30958	30963	31015	31023	31027	31028
31050	31053	31093	31109	31114	31153
31154	31157	31176	31208	31217	31253
31254	31288	31309	31316	31317	31348
31353	31403	31434	31494	31500	31504
31566	31580	31613	31615	31665	31689
31730	31733	31742	31744	31750	31768
31771	31772	31783	31786	31788	31821
31836	31860	31866	31873	31901	31910
31919	31974	31975	31987	32059	32060
32066	32068	32118	32119	32132	32133
32139	32150	32175	32190	32225	32240
32261	32288	32291	32308	32314	32325
32347	32348	32394	32440	32473	32475
32482	32487	32495	32509	32514	32528
32535	32553	32568	32584	32591	32599
32619	32621	32640	32641	32651	32659
32681	32740	32750	32771	32777	32784
32785	32791	32802	32853	32856	32867
32886	32887	32891	32896	32910	32914
32956	32968	32981	32993	33000	33003
33027	33030	33043	33053	33062	33070
33158	33168	33174	33207	33225	33234
33235	33239	33243	33247	33254	33280
33281	33293	33323	33335	33369	33374
33382	33389	33436	33456	33457	33536
33539	33548	33562	33584	33609	33634
33668	33690	33712	33713	33724	33743
33799	33811	33816	33820	33832	33847
33874	33881	33883	33884	33887	33899
33902	33903	33904	33915	33918	33945
33961	33995	34001	34006	34012	34019
34051	34092	34093	34095	34131	34146
34160	34164	34165	34171	34176	34181
34190	34235	34244	34256	34273	34283
34290	34294	34304	34305	34330	34348
34362	34378	34394	34432	34453	34457
34460	34462	34476	34502	34504	34519
34540	34551	34560	34593	34595	34680
34714	34744	34763	34764	34770	34773
34781	34805	34838	34839	34881	34885
34902	34980	34982	34986	35004	35013
35020	35025	35032	35046	35047	35073
35080	35099	35123	35127	35147	35151
35157	35162	35163	35170	35206	35209
35229	35253	35261	35275	35277	35307
35364	35396	35402	35403	35442	35443
35454	35494	35513	35551	35555	35574
35580	35598	35619	35667	35676	35691
35726	35727	35732	35766	35767	35786
35788	35792	35804	35815	35825	35831
35834	35835	35844	35900	35910	35914
35993	36013	36017	36018	36137	36140
36142	36154	36156	36157	36203	36206
36262	36275	36282	36329	36336	36363
36366	36382	36385	36396	36403	36422
36433	36462	36506	36512	36522	36546
36552	36572	36630	36648	36655	36662
36665	36671	36688	36690	36704	36709
36737	36738	36744	36750	36755	36766
36770	36771	36773	36813	36826	36836
36843	36858	36866	36886	36907	36908
36930	36951	—	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

37028	37041	37071	37082	37084	37099
37106	37112	37139	37143	37160	37201
37207	37249	37272	37290	37316	37332
37333	37371	37377	37410	37456	37473
37494	37510	37520	37530	37547	37555
37562	37576	37593	37602	37608	37609
37619	37626	37636	37653	37658	37680
37714	37718	37733	37738	37741	37746
37755	37762	37798	37801	37815	37821
37847	37871	37886	37891	37899	37922
37935	37976	37982	37983	37992	37998
38043	38045	38082	38089	38099	38102
38116	38144	38149	38161	38165	38169
38173	38174	38177	38178	38217	38236
38267	38284	38287	38315	38360	38368
38384	38386	38432	38494	38505	38546
38569	38579	38585	38590	38632	38642
38645	38654	38662	38664	38669	38686
38688	38705	38710	38719	38741	38743
38754	38763	38768	38800	38864	38867
38884	38929	38935	38964	38983	38987
38997	—	—	—	—	—

Titoli sorteggiati per il rimborso validi soltanto per le serie a fianco indicate

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

148 D-G-I-L 466 I 792 A-B-D-G-H-I-L
1599 A-D-G-I-L 1863 D-I 2953 A-E-G-H-I-L
3403 B-C-D-E-G-H-I-L 3419 A-D-G-H-I-L 3761 D-I
3769 A-B-D-G-H-L 3902 A-D-E-G-H-I-L 4200 A-D-G-I
4370 A-B-D-E-F-G-H-I-L 5498 A-D-E-G-H-I-L
5980 A-B-D-E-G-H-I-L 6173 A-D-E-H-I-L 6529 I
6642 A-D-G-I-L 6765 I 7141 D-I-L 7245 I
7739 A-D-E-G-I 7822 A-D-E-G-H-I-L 7986 D-E-H-I-L
8854 A-C-E-F-G-I-L 9016 A-G-L 9176 D-G-I-L
9581 A-B-D-E-F-G-H-I-L 9997 A-B-D-F-G-H-I-L

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10378 A-B-D-E-G 10417 F 10474 D-F 10617 F
10719 A-B-C-D-E-F-H-I-L 11619 F 12393 F
12660 A-D-F-L 13417 A-B-D-E-F-I-L 13615 D-F
14867 A-C-D-E-F-L 15007 A-D-F 17887 A-D-E-F-L
18621 A-B-D-E-F-I-L

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

20074 A-B-C-D-E-G-I 20407 C-E-G 20598 D-I
20912 A-B-C-D-E-F-H-I-L 20984 A-C-E-G-I 21307 D
21418 D 21659 A-B-C-D-F-G-H-I 22160 A-B-C-D-E-G-I
22342 A-B-C-D-E-F-G 22615 D-G-I 22807 D
22835 A-B-C-D-E-F-G-I 23086 D-E-G-I 23457 D
25035 A-B-C-E-F-G-H 25130 D 25146 A-C-D-E-G-I
25588 D-I 26184 B-C-D-G-H 26231 A-C-E-G-I
26363 A-B-C-D-E-F-G-H-I 26380 D-G-I 26489 D
27141 A-B-C-D-E-F-G-H-I 27436 B-E-F-G
27537 A-C-D-E-G-I 27576 A-C-D-E-G-I
27723 A-B-C-D-E-G

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28008 A-B-E-G-H-L 28356 A-B-C-D-E-G-H-I-L
28432 L 28510 L 28635 A-B-C-D-E-G-H-I-L
28955 A-B-C-G-I 29181 A-B-E-G-H-L 29319 B-L
29943 A-B-C-D-E-G-H-I 30045 B-E-H-L
30858 A-B-D-E-H-I 31005 A-B-E-G-H-L
31335 A-B-C-D-E-G-H-I-L 31373 L 31912 L
32321 L 32753 A-B-D-E-G-H 32987 A-B-C-D-E-G-H-I-L
33372 B-L 33669 L 33970 L
34238 A-B-C-D-E-G-H-I-L 34414 A-I 34429 L
34804 A-B-G 35015 A-B-C-D-E-G-H-I-L
35335 A-B-E-G-H-L 35347 A-B-D-E-G-H-L 35554 B-E-H
35593 A-C-D-E-G-H-I-L 35737 A-B-E-G-L 35762 B-E-H-L
36146 A-B-E-G-H-L 36710 B-C-D-E-G-H-I-L 36743 G

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

37190 B-E-H-L 37280 A-B-C-E-G-H-I-L 37414 C
37570 H 37912 B-C-E-H-L 37969 B-C-E-H-L
38022 C-H 38055 H 38423 C-H 38467 A-B-C-E-G-H-I-L
38538 A-B-C-E-F-G-H-L 38592 H 38802 C-H

Titoli sorteggiati nelle estrazioni precedenti non ancora presentati per il rimborso

(Pagabili esclusivamente presso la Sede sociale)

Numeri validi per tutte le serie attualmente in circolazione

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

2	6	21	23	30	36
37	38	39	51	54	55
56	63	64	69	77	78
124	158	181	182	211	223
232	254	255	256	257	294
298	313	314	323	331	337
369	391	397	407	409	411
427	472	490	565	568	600
624	637	639	642	645	646
649	658	659	709	732	736
743	744	755	760	761	762
775	784	786	790	794	795
809	826	831	836	850	933
934	940	946	954	971	1024
1035	1041	1048	1083	1097	1121
1131	1138	1148	1166	1171	1184
1185	1205	1206	1207	1209	1241
1282	1283	1290	1302	1370	1400
1403	1408	1415	1426	1450	1452
1529	1532	1536	1538	1543	1548
1560	1611	1652	1655	1664	1738
1754	1766	1802	1849	1893	1901
1902	1904	1913	1918	1990	1997
2003	2007	2010	2014	2015	2046
2047	2065	2105	2138	2159	2165
2218	2252	2259	2284	2285	2289
2307	2308	2367	2371	2376	2399
2400	2401	2404	2430	2457	2513
2531	2539	2596	2601	2602	2604
2608	2610	2614	2616	2640	2659
2694	2696	2749	2774	2816	2818
2829	2839	2867	2919	2939	2954
2978	2994	2996	3006	3018	3036
3089	3098	3102	3105	3129	3179
3184	3187	3190	3191	3192	3206
3215	3220	3225	3262	3272	3291
3295	3322	3339	3369	3371	3375
3401	3405	3406	3442	3457	3466
3485	3546	3584	3585	3590	3592
3594	3595	3597	3598	3634	3637
3644	3677	3693	3752	3804	3839
3840	3857	3860	3867	3912	3913
3917	3999	4014	4080	4081	4101
4102	4106	4107	4110	4134	4167
4179	4227	4263	4264	4267	4268
4274	4276	4277	4278	4280	4282
4285	4287	4290	4292	4306	4309
4319	4320	4321	4327	4329	4333
4335	4343	4344	4352	4354	4359
4360	4364	4399	4400	4410	4424
4427	4462	4468	4471	4474	4475
4476	4487	4489	4512	4537	4596
4605	4606	4611	4629	4636	4637
4638	4642	4648	4661	4667	4681
4689	4704	4713	4714	4722	4750
4768	4795	4816	4820	4829	4841
4843	4852	4861	4868	4870	4872
5016	5018	5032	5036	5037	5045
5046	5047	5048	5049	5050	5051
5054	5063	5070	5088	5089	5128
5189	5196	5198	5199	5202	5268
5275	5297	5313	5316	5327	5340
5362	5386	5403	5433	5437	5455
5460	5474	5486	5488	5506	5517
5520	5525	5526	5547	5550	5552
5553	5586	5609	5619	5621	5625
5628	5645	5678	5692	5707	5745
5813	5817	5833	5837	5858	5860
5898	5975	5977	5982	5983	5984
5991	6007	6040	6061	6079	6090
6104	6114	6140	6158	6201	6241
6244	6245	6246	6247	6270	6271
6300	6302	6309	6352	6401	6412
6415	6417	6419	6421	6423	6424
6425	6428	6429	6430	6438	6454
6533	6541	6562	6574	6602	6638
6644	6675	6678	6697	6698	6759
6760	6764	6768	6778	6807	6903
6913	6964	6973	6974	6977	7028
7033	7057	7073	7091	7098	7107
7115	7116	7121	7134	7140	7156
7162	7168	7184	7185	7244	7246
7260	7272	7286	7301	7317	7321
7327	7335	7346	7368	7381	7415
7438	7457	7458	7512	7523	7557
7559	7604	7609	7614	7622	7626
7629	7654	7665	7711	7713	7722
7723	7726	7758	7767	7774	7775
7781	7785	7788	7789	7795	7803
7808	7820	7832	7855	7860	7863
7865	7942	7943	7945	7961	7964
7967	7969	7984	8016	8019	8046
8077	8096	8097	8112	8118	8123
8130	8131	8148	8156	8157	8158
8169	8202	8204	8205	8208	8212
8230	8248	8276	8340	8362	8364
8371	8390	8403	8429	8441	8444
8448	8449	8457	8473	8479	8480
8492	8494	8513	8520	8527	8533
8537	8567	8570	8607	8608	8609
8616	8627	8629	8659	8661	8663
8665	8672	8679	8680	8699	8702
8704	8705	8720	8731	8803	8843
8846	8849	8852	8856	8864	8868
8880	8881	8898	8899	8900	8901
8902	8906	8931	8940	8945	8958
8961	8962	8963	8971	8975	8983
8987	9006	9023	9035	9046	9068
9075	9079	9080	9081	9082	9090
9095	9097	9116	9119	9126	9150
9186	9187	9216	9224	9228	9229
9241	9268	9278	9293	9298	9334
9335	9364	9367	9379	9384	9398
9421	9431	9453	9455	9456	9474
9477	9478	9489	9510	9513	9516
9519	9520	9530	9572	9576	9580
9583	9589	9593	9595	9601	9608
9609	9611	9612	9617	9624	9638
9639	9640	9657	9670	9671	9686
9693	9698	9708	9721	9723	9731
9736	9740	9744	9751	9753	9761
9762	9763	9780	9782	9789	9793
9794	9806	9843	9848	9855	9862
9863	9865	9867	9871	9876	9887
9893	9896	9897	9902	9919	9924
9927	9929	9932	9939	9940	9955
9958	9961	9962	9964	9979	9996

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10004	10009	10022	10038	10058	10061
10065	10110	10123	10150	10170	10173
10187	10193	10201	10205	10210	10271
10321	10327	10328	10329	10379	10395
10409	10414	10416	10418	10431	10450
10461	10476	10483	10507	10514	10515
10519	10549	10563	10568	10570	10571
10584	10586	10618	10627	10662	10666
10667	10668	10688	10691	10697	10728
10748	10763	10764	10771	10781	10808
10809	10846	10869	10874	10876	10879
10880	10915	10919	10945	10948	10991
10993	11000	11063	11085	11091	11094
11106	11114	11124	11143	11258	11305
11342	11372	11378	11397	11407	11420
11482	11491	11492	11493	11494	11502
11526	11530	11534	11536	11542	11545
11550	11572	11575	11623	11636	11637
11638	11644	11649	11652	11658	11706
11707	11729	11730	11733	11740	11761
11790	11791	11824	11864	11875	11877
11942	11978	12007	12012	12021	12026
12103	12105	12149	12188	12194	12211
12217	12255	12256	12263	12268	12288
12293	12294	12301	12309	12369	12372

12374	12390	12425	12437	12458	12485
12573	12575	12586	12587	12589	12590
12593	12602	12613	12617	12657	12665
12667	12670	12676	12690	12702	12726
12739	12746	12764	12815	12820	12835
12838	12846	12865	12866	12880	12886
12909	12936	13016	13055	13060	13077
13078	13079	13101	13113	13119	13124
13127	13143	13145	13153	13204	13225
13231	13241	13242	13246	13252	13272
13367	13369	13379	13407	13439	13474
13476	13482	13487	13511	13606	13624
13655	13656	13708	13710	13724	13726
13758	13763	13779	13789	13804	13805
13856	13858	13900	13918	13924	13947
13950	13962	13967	13980	13982	14014
14018	14025	14106	14127	14136	14152
14159	14162	14271	14287	14288	14291
14318	14326	14365	14437	14444	14445
14546	14611	14619	14621	14625	14629
14646	14647	14648	14686	14697	14706
14719	14736	14754	14770	14797	14823
14827	14841	14846	14848	14856	14871
14872	14873	14957	14973	14980	14993
15028	15069	15074	15080	15085	15103
15113	15138	15146	15148	15222	15224
15225	15227	15228	15231	15234	15255
15259	15273	15279	15313	15346	15359
15420	15421	15430	15483	15503	15508
15542	15585	15587	15610	15632	15730
15749	15788	15831	15836	15867	15885
15887	15907	15938	15948	15969	16014
16028	16036	16039	16103	16105	16122
16123	16144	16172	16199	16232	16233
16239	16244	16246	16261	16262	16265
16275	16277	16278	16281	16306	16347
16356	16359	16366	16375	16397	16411
16414	16466	16471	16477	16491	16493
16546	16556	16559	16583	16593	16600
16659	16660	16678	16690	16691	16692
16720	16730	16745	16752	16755	16771
16772	16774	16778	16808	16858	16859
16891	16894	16898	16917	16959	16975
17000	17004	17008	17027	17062	17066
17077	17079	17096	17099	17100	17112
17135	17151	17192	17201	17204	17242
17274	17301	17327	17330	17370	17375
17382	17387	17389	17393	17446	17449
17463	17466	17483	17489	17526	17527
17529	17571	17583	17605	17608	17620
17636	17646	17676	17725	17730	17732
17733	17746	17786	17802	17805	17806
17828	17850	17894	17895	17940	17967
17968	17969	17970	17971	17980	17998
17999	18017	18055	18057	18066	18068
18073	18078	18088	18092	18146	18152
18158	18201	18231	18252	18257	18267
18290	18323	18343	18354	18355	18379
18388	18392	18407	18411	18489	18498
18511	18515	18516	18533	18587	18626
18634	18647	18679	18693	18712	18796
18805	18807	18837	18845	18861	18868
18873	18874	18922	18924	18925	18946
18964	18985	18995	18999	19003	19004
19010	19014	19040	19041	19044	19046
19052	19057	19072	19086	19092	19095
19096	19098	19108	19120	19142	19154
19169	19171	19197	19198	19215	19233
19234	19238	19240	19249	19254	19297
19301	19327	19340	19343	19347	19355
19356	19359	19361	19365	19381	19382
19383	19411	19417	19420	19434	19436
19442	19443	19448	19460	19461	19482
19512	19538	19584	19600	19620	19621
19623	19650	19654	19668	19681	19683
19690	19691	19693	19696	19702	19707
19735	19749	19763	19777	19779	19793
19800	19821	19822	19853	19854	19857
19858	19859	19864	19866	19868	19875
19885	19895	19909	19911	19912	19925
19950	19962	19973	19974	19999	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

20008	20022	20036	20047	20057	20060
20069	20079	20096	20098	20102	20110
20145	20180	20191	20199	20228	20244
20247	20259	20261	20262	20277	20312
20347	20366	20428	20431	20451	20460
20473	20486	20517	20518	20527	20540
20616	20635	20636	20675	20689	20714
20717	20718	20781	20783	20785	20820
20835	20854	20891	20892	20897	20900
20901	20923	20982	20996	21004	21018
21040	21079	21080	21171	21182	21222
21242	21276	21277	21354	21396	21410
21438	21470	21473	21563	21578	21620
21696	21748	21778	21878	21893	21931
21965	21975	21993	21998	22093	22171
22180	22194	22216	22230	22236	22241
22254	22292	22297	22304	22339	22350
22367	22368	22386	22387	22397	22399
22400	22412	22413	22453	22465	22466
22517	22521	22613	22630	22655	22738
22756	22768	22769	22784	22791	22815
22820	22827	22828	22877	22933	22951
22995	23006	23037	23045	23053	23071
23072	23082	23188	23199	23206	23208
23212	23303	23305	23322	23323	23328
23339	23358	23380	23386	23416	23430
23518	23522	23539	23543	23586	23587
23594	23599	23610	23613	23621	23626
23630	23633	23650	23663	23709	23725
23756	23774	23838	23846	23862	23875
23936	23950	23951	23957	23959	23963
23966	23976	24016	24085	24097	24135
24142	24147	24149	24176	24183	24207
24252	24269	24272	24284	24323	24394
24401	24413	24456	24488	24491	24507
24539	24545	24568	24569	24570	24627
24644	24668	24690	24694	24735	24739
24757	24759	24819	24831	24854	24855
24861	24865	24876	24899	24901	24918
24925	24943	24954	24955	24981	24997
25011	25078	25094	25106	25108	25113
25140	25141	25224	25241	25297	25309
25315	25373	25383	25394	25399	25402
25419	25428	25448	25460	25462	25467
25474	25476	25477	25490	25491	25617
25641	25670	25677	25678	25704	25711
25781	25794	25831	25832	25835	25881
25882	25884	25886	25891	25898	25932
25977	26012	26031	26034	26055	26078
26147	26159	26195	26267	26291	26397
26406	26422	26435	26447	26449	26556
26571	26599	26639	26698	26731	26757
26768	26771	26778	26878	26900	26927
26937	26940	26952	26970	26973	26998
27018	27021	27041	27043	27158	27183
27187	27193	27217	27218	27232	27301
27322	27333	27338	27354	27385	27427
27449	27466	27513	27574	27588	27612
27627	27628	27634	27635	27644	27648
27659	27669	27679	27685	27688	27695
27705	27706	27722	27738	27745	27747
27752	27759	27782	27788	27790	27793
27795	27817	27842	27849	27851	27884
27886	27888	27947	27948	27950	27951
27952	28000	—	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28069	28075	28090	28134	28138	28148
28150	28170	28192	28193	28206	28208
28213	28214	28223	28282	28298	28299
28368	28380	28417	28430	28433	28441
28459	28463	28487	28489	28495	28498
28499	28512	28580	28581	28588	28619
28645	28651	28654	28657	28659	28719
28744	28751	28754	28774	28836	28884
28912	28951	28962	28965	28973	29050
29185	29208	29236	29267	29325	29326
29335	29336	29351	29393	29416	29473
29507	29509	29516	29529	29560	29561

29562	29571	29595	29632	29694	29695
29696	29748	29797	29855	29869	29879
29992	29995	30033	30136	30141	30148
30151	30155	30157	30181	30203	30239
30246	30247	30263	30301	30387	30398
30441	30452	30456	30511	30534	30536
30545	30578	30579	30604	30608	30624
30636	30694	30729	30745	30800	30807
30836	30853	30859	30895	30902	30904
30908	30930	30945	30967	30975	31048
31104	31112	31191	31195	31219	31220
31222	31232	31246	31247	31249	31277
31298	31374	31375	31428	31481	31482
31483	31542	31635	31641	31647	31661
31669	31674	31706	31751	31755	31796
31802	31843	31864	31869	31945	31948
31954	32003	32041	32048	32052	32070
32075	32126	32156	32162	32168	32189
32214	32258	32315	32356	32387	32430
32433	32474	32490	32497	32501	32503
32507	32518	32543	32544	32551	32563
32565	32577	32595	32597	32601	32632
32653	32654	32668	32672	32726	32751
32754	32758	32794	32831	32833	32836
32859	32862	32866	32878	32926	32929
32930	32931	32934	32951	32955	32959
32997	33016	33047	33056	33057	33064
33069	33102	33109	33202	33218	33228
33249	33302	33317	33321	33326	33339
33371	33378	33398	33425	33428	33430
33452	33494	33499	33576	33598	33611
33655	33665	33667	33676	33697	33764
33775	33805	33809	33831	33840	33860
33867	33891	33896	33919	33950	33957
33968	33989	34029	34071	34075	34078
34079	34135	34136	34143	34189	34191
34205	34206	34208	34209	34214	34233
34243	34302	34368	34379	34393	34420
34426	34478	34488	34497	34499	34523
34531	34564	34612	34618	34672	34690
34730	34749	34765	34791	34801	34815
34826	34829	34880	34883	34894	34897
34905	34907	34914	34915	34916	34931
34936	34941	34953	34956	34971	34979
34985	34997	35000	35060	35078	35081
35159	35168	35169	35193	35208	35288
35295	35314	35321	35359	35385	35421
35430	35507	35508	35512	35568	35600
35651	35760	35772	35781	35814	35866
35869	35882	35885	35957	35968	36002
36028	36073	36114	36144	36227	36238
36278	36290	36291	36335	36357	36381
36401	36416	36500	36520	36544	36565
36568	36575	36583	36584	36592	36628
36680	36731	36761	36763	36764	36765
36767	36774	36781	36805	36811	36816
36817	36820	36824	36856	36889	36897
36913	36915	36918	36980	36997	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

37013	37015	37025	37034	37037	37042
37090	37097	37114	37133	37147	37151
37173	37187	37204	37237	37260	37265
37358	37400	37432	37435	37454	37465
37495	37498	37529	37537	37567	37568
37569	37637	37668	37679	37686	37689
37727	37754	37773	37785	37788	37824
37859	37866	37883	37941	37947	37964
37966	38040	38052	38134	38154	38179
38180	38203	38224	38229	38251	38278
38296	38302	38304	38330	38390	38391
38410	38419	38450	38535	38574	38595
38597	38681	38722	38777	38789	38830
38846	38857	38877	38881	38882	38911
38926	38942	38973	38979	38989	38991

Numeri validi soltanto per le serie a fianco indicate

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

441 I	511 A	1175 E	1451 G/I	1554 F	2900 C
3403 F	4261 E	6115 G	6490 C	6696 B/F	8027 F
8854 D	9069 E	9792 L	9895 E/L	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10378 I	11736 L	12629 B	13137 A	13344 L	14213 B
14724 H	17251 A	17440 B	17453 B	19337 L	19870 E

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

20407 I	20558 C	20912 G	22546 C/E	24866 A	26184 E
27078 D	27213 C	27436 D	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28284 F	28372 F	28652 L	28783 H	28955 F	31373 A
32413 E	33151 G	34414 C	34750 D/E	35164 D	35223 F
36743 F	—	—	—	—	—

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

38148 G	38382 B	38506 D	—	—	—

Il Presidente : dott. ing. Giorgio Valerio

(Avviso **S-10112**).

L A G O M A R S I N O

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, viale Umbria, 36

Capitale L. 1.533.000.000 versato

Estrazione di obbligazioni

Con verbale in data 22 ottobre 1969 n. 47193/11106 repertorio notaio dott. Cesare Cellina di Milano, a norma del piano di ammortamento del prestito di lire 280.000.000 costituito da n. 280.000 obbligazioni da L. 1000 cadauna all'interesse del 5,50 % si è proceduto alla quarta estrazione per il rimborso di n. 7 titoli da 500 obbligazioni, n. 11 titoli da 1000 obbligazioni, in totale n. 18 titoli per complessive 14.500 obbligazioni.

Titoli estratti :

DA 500 OBBLIGAZIONI

139	80	28	50	91	73
69	—	—	—	—	—

DA 1000 OBBLIGAZIONI

151	336	254	352	251	286
269	340	238	163	174	—

Detti titoli sono rimborsabili alla pari dal 1° dicembre 1969 presso la sede sociale.

p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato: Emilio Lagomarsino

(Avviso **M-7985**).

DITTA GIOVANNI GARAVAGLIA

TINTORIA E RITORCITURA

SOCIETÀ PER AZIONI

Busto Arsizio, via M. D'Azeglio, 8

Capitale sociale Lire 240.000.000

Ottava estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni da L. 1000 sorteggiate l' 8 ottobre 1969:

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMISSIONE 1960

N. 2 titoli da 500 obbligazioni

057	036	—	—	—	—

N. 14 titoli da 100 obbligazioni

332	150	201	069	188	317
222	158	307	114	344	134
203	220	—	—	—	—

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMISSIONE 1962

N. 2 titoli da 500 obbligazioni

008	035	—	—	—	—

N. 14 titoli da 100 obbligazioni

258	100	144	203	064	248
337	104	071	236	358	283
109	347	—	—	—	—

rimborsabili dal 1° gennaio 1970 presso la Cassa sociale a norma delle condizioni di emissione.

Busto Arsizio, 18 ottobre 1969.

Ditta Giovanni Garavaglia
Tintoria e Ritorcitura S.p.A.
Un amministratore delegato: comm. Giovanni Garavaglia

(Avviso M-7992).

ZUCCHERIFICIO DI SERMIDE

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova, via Polleri 3

Capitale sociale L. 500.222.000 interamente versato

Estrazione del prestito obbligazionario 1956

Elenco dei 71 titoli per complessive 12.500 obbligazioni estratti il 20 ottobre 1969:

20 certificati da 10 obbligazioni portanti i numeri dal 201 al 220 incluso;

15 certificati da 20 obbligazioni portanti i numeri dal 551 al 565 incluso;

20 certificati da 50 obbligazioni portanti i numeri dal 901 al 920 incluso;

10 certificati da 100 obbligazioni portanti i numeri dal 1201 al 1210 incluso;

5 certificati da 1000 obbligazioni portanti i numeri dal 1351 al 1355 incluso;

1 certificato da 5000 obbligazioni portante il numero 1411.

Il rimborso delle obbligazioni rappresentate da detti certificati verrà effettuato a decorrere dal 1° dicembre 1970 presso la Sede sociale.

L'amministratore delegato: Rinaldo Turpini

(Avviso G-896).

MANIFATTURA FESTI RASINI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, piazza Belgioioso, 2

Capitale L. 900.000.000 versato

Estrazione di obbligazioni

A risultanza del verbale del 29 settembre 1969 vennero sorteggiate n. 1750 obbligazioni da L. 10.000 cadauna, emissione 1956, della Manifattura Festi Rasini, società per azioni con sede in Milano, capitale L. 900.000.000 e precisamente i seguenti titoli:

N. 10 certificati da 5 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 500.000

001	003	004	005	008	100
101	102	103	104	—	—

N. 20 certificati da 10 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 2.000.000

161	163	164	166	167	201
203	204	205	206	303	305
308	309	312	415	416	417
418	419	—	—	—	—

N. 6 certificati da 50 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 3.000.000

484	485	486	500	502	503

N. 12 certificati da 100 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 12.000.000

608	609	610	612	613	614
700	701	702	703	705	706

Il Rappresentante comune: dott. Angelo Della Rosa

(Avviso C-18524).

F. STIMAMIGLIO E C.

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Padova - Capitale L. 200.000.000

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che, osservate le formalità del regolamento, con verbale a rogito del notaio di Padova dott. Carlo Busi in data 26 settembre 1969 repertorio n. 81346/2762, è stato eseguito il decimo sorteggio delle obbligazioni al portatore 6 % (sei per cento) emissione 1954.

Il rimborso verrà effettuato presso la sede sociale in Padova, piazzale Stanga n. 1, a partire dal 1° gennaio 1970 data sotto la quale le obbligazioni sorteggiate cesseranno di essere fruttifere.

Obbligazioni sorteggiate:

Serie n. 6 (sei), certificato n. 1 (uno) di numero 200 (duecento) obbligazioni da L. 10.000 (diecimila) cadauna per L. 2.000.000 (lire duemilioni).

Padova, 11 ottobre 1969.

Il notaio: dott. Carlo Busi

(Avviso S-10078).

OFFICINE E FONDERIE GALTAROSSA - VERONA

SOCIETÀ PER AZIONI

Estrazione di obbligazioni

I detentori dei certificati obbligazionari emessi dalla S.p.A. Officine e Fonderie Galtarossa con sede in Verona, sono informati che il giorno 23 ottobre 1969, alla presenza del dott. Giorgio Castagna notaio in Verona, sono stati estratti a norma del regolamento del prestito, i seguenti certificati:

SERIE 1950

6 % - XIX ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

2149	2270	2283	2289	2310	2329
2357	2358	2363	2383	—	—

Titoli da 50 obbligazioni

2427	2433	2448	2471	2493	2509
2545	2564	2586	2629	—	—

Titoli da 100 obbligazioni

2746	2766	2767	2772	2791	2796
2814	2830	2838	2851	—	—

Titoli da 500 obbligazioni

2910	2919	—	—	—	—

Titoli da 1000 obbligazioni

2954	—	—	—	—	—

SERIE 1952

6,50 % - XVI ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

3027	3033	3044	3051	3056	—

Titoli da 50 obbligazioni

3076	3116	3143	3150	3160	—

Titoli da 100 obbligazioni

3195	3218	3252	3253	3280	3281
3302	—	—	—	—	—

Titoli da 500 obbligazioni

3315	3326	3349	3358	—	—

Titoli da 1000 obbligazioni

3371	3374	3399	3405	—	—

SERIE 1956

7 % - XIII ESTRAZIONE

Titoli da 50 obbligazioni

3425	3453	3468	3469	3489	3528
3534	3597	3632	3644	3649	3653
3677	3707	3709	3723	3746	3752
3775	3800	—	—	—	—

Titoli da 100 obbligazioni

3906	3914	3917	3933	3945	3950
3991	4007	4029	4104	—	—

Titoli da 500 obbligazioni

4162	4219	4222	4229	4231	4284
4308	4322	—	—	—	—

Titoli da 1000 obbligazioni

4344	4362	4371	4396	—	—

SERIE 1962

5,50 % - VII ESTRAZIONE

Titoli da 100 obbligazioni

4432	4454	4460	4469	4494	—

Titoli da 500 obbligazioni

4508	4528	4542	—	—	—

Titoli da 1000 obbligazioni

4554	4568	4573	4602	4641	4644
4651	4660	—	—	—	—

Detti certificati cesseranno di essere fruttiferi a far luogo dal 1° gennaio 1970 e da quel giorno verranno rimborsati alla pari presso gli uffici della sede legale in Verona, lungadige A. Galtarossa n. 21 e presso i seguenti Istituti bancari:

Banca Commerciale Italiana, Verona; Banca Mutua Popolare di Verona, Verona; Banca Popolare di Novara, Milano; Banco di Roma, Verona; Banca Nazionale del Lavoro, Verona; Credito Italiano, Verona; Banca Popolare di Milano, Milano; Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano; Banco Ambrosiano, Milano; Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, Milano; Monte dei Paschi di Siena, Verona; Banco di Napoli, Verona.

Si dà inoltre notizia che i seguenti certificati obbligazionari, appartenenti a precedenti estrazioni, non figurano tuttora presentati per il rimborso:

Infruttiferi dal 1° gennaio 1965

SERIE 1948 - X ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

1338	—	—	—	—	—

Infruttiferi dal 1° gennaio 1966

SERIE 1950 - XV ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

2170	—	—	—	—	—

Infruttiferi dal 1° gennaio 1968

SERIE 1956 - XI ESTRAZIONE

Titoli da 100 obbligazioni

3958	—	—	—	—	—

SERIE 1962 - V ESTRAZIONE

Titoli da 100 obbligazioni

4430	—	—	—	—	—

Infruttiferi dal 1° gennaio 1969

SERIE 1952 - XV ESTRAZIONE

Titoli da 100 *obbligazioni*

3242	—	—	—	—	—

SERIE 1956 - XII ESTRAZIONE

Titoli da 100 *obbligazioni*

3956	3974	—	—	—	—

p. Il Consiglio di amministrazione
Un Consigliere delegato: Giacomo Galtarossa

(Avviso C-18547).

IRIS OFFICINE MECCANICHE

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Verona, via Roveggia n. 79
Capitale L. 100.000.000

Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni rimborsabili presso la Cassa sociale entro il 31 dicembre 1969.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Certificati

5	8	21	—	—	—

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

Certificati

30	36	—	—	—	—

TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI

Certificati

41	45	—	—	—	—

Estrazione 6 ottobre 1969, n. 128242 rep. notaio Mazzotta.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
Cesare Biella

(Avviso S-10101).

ZUEST AMBROSETTI

TRASPORTI INTERNAZIONALI
SOCIETÀ PER AZIONI

Milano, via Toffetti 104
Capitale L. 300.000.000 versato

Estrazione di obbligazioni
4ª estrazione prestito obbligazionario 1965

Come da verbale 7 ottobre 1969 rogato Teppati Guido notaio in Giaveno sono stati estratti i seguenti certificati da 300 obbligazioni l'uno:

4	5	18	30	—	—

e il seguente certificato da 100 obbligazioni:

46	—	—	—	—	—

I certificati estratti saranno rimborsati alla pari il 1° gennaio 1970.

Guido Teppati, notaio

(Avviso C-18435).

DURST - BOLZANO

SOCIETÀ PER AZIONI

Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto amministratore della Società per azioni DURST Fabbrica Macchine ed Apparecchi Fototecnici s.p.a. con sede in Bolzano, con riferimento all'estrazione obbligazioni avvenuta l'8 ottobre 1969, e di cui al verbale n. 19885 di repertorio notaio dottor Pietro Longi, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano il 13 ottobre 1969, atti pubblici vol. 76, n. 2112; rende noto che i titoli estratti da rimborsare sono i seguenti:

TITOLI DI PRIMA EMISSIONE

Titoli da 50 *obbligazioni*

310	311	312	317	327	349

Titoli da 500 *obbligazioni*

365	370	376	384	408	418
427	432	436	—	—	—

TITOLI DI SECONDA EMISSIONE

Titoli da 50 *obbligazioni*

459	464	482	483	498	499

Titoli da 500 *obbligazioni*

531	533	536	539	541	552

TITOLI DI TERZA EMISSIONE

Titoli da 5 *obbligazioni*

568	571	583	591	—	—

Il sottoscritto avvisa tutti i possessori dei titoli obbligazionari estratti di cui sopra, che il pagamento dei medesimi avverrà presso la Cassa sociale verso consegna degli stessi, muniti delle cedole con scadenza posteriore alla estrazione;

Bolzano, 21 ottobre 1969.

L'amministratore: Enrico Oberrauch

(Avviso S-10131).

ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova
Capitale sociale Lit. 623.222.250

Sorteggio obbligazioni 6 % ventennali

In data 23 ottobre 1969 presso la Sede sociale è stata sorteggiata, nella ventesima estrazione, la XI serie delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario 1949/69 da rimborsare a norma del piano di ammortamento.

Le obbligazioni del valore nominale di Lit. 1000 cadauna appartenenti a detta serie saranno rimborsabili a partire dal 1° dicembre p.v. presso i consueti Istituti bancari.

A partire dalla stessa data di cui sopra sarà esigibile la cedola n. 40 in ragione di Lit. 30 per obbligazione.

Si fa presente altresì che sono rimborsabili presso gli stessi Istituti di credito le obbligazioni appartenenti alle Serie seguenti:

VIII Serie di cui all'11° sorteggio del 20 ottobre 1960 munita di cedola 23 e seguenti;

XIX Serie di cui al 12° sorteggio del 20 ottobre 1961 munita di cedola 25 e seguenti;

XII Serie di cui al 13° sorteggio del 23 ottobre 1962 munita di cedola 27 e seguenti;

IV Serie di cui al 14° sorteggio del 23 ottobre 1963 munita di cedola 29 e seguenti;

VI Serie di cui al 15° sorteggio del 25 ottobre 1964 munita di cedola 31 e seguenti;

XX Serie di cui al 16° sorteggio del 25 ottobre 1965 munita di cedola 33 e seguenti;

IX Serie di cui al 17° sorteggio del 25 ottobre 1966 munita di cedola 35 e seguenti;

XV Serie di cui al 18° sorteggio del 23 ottobre 1967 munita di cedola 37 e seguenti;

X Serie di cui al 19° sorteggio del 23 ottobre 1968 munita di cedola 39 e seguenti.

Genova, 24 ottobre 1969.

Zuccherificio del Volano S.p.A.
per delega del Consiglio di amministrazione: avv. Pietro Zignoni

(Avviso **S-10148**).

S. A. G. Z.
SOCIETÀ AZIONARIA GRUPPO ZANON

Roma, via Parigi n. 11

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che il giorno 25 ottobre 1969 presso la Sede sociale sono state estratte a sorte per il rimborso, secondo il piano di ammortamento, i seguenti titoli del Prestito Obbligazionario 6,50 % 1964/1984, per il valore nominale complessivo di L. 25 mioni.

N. 5 TITOLI DA 200 OBBLIGAZIONI CADUNO

1 13 27 39 76 —

N. 5 TITOLI DA 300 OBBLIGAZIONI CADUNO

113 150 156 187 192 —

N. 5 TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI CADUNO

224 236 253 269 278 —

N. 5 TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI CADUNO

315 331 335 360 389 —

N. 5 TITOLI DA 3000 OBBLIGAZIONI CADUNO

409 437 446 470 493 —

I suddetti titoli estratti saranno rimborsabili alla pari a partire dal 31 dicembre 1969.

« S.A.G.Z. » Soc. Az. Gruppo Zanon
Il Presidente: on. avv. Vittorio Badini Confalonieri

(Avviso **S-10149**).

Errata-corrige

Nell'avviso n. M-6394 pubblicato nel Supplemento straordinario (Bollettino delle estrazioni n. 41) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1969 riguardante M. M. - Metropolitana Milanese - Società per Azioni, sono stati riscontrati i seguenti errori di stampa che qui si rettificano in conformità del testo originale:

tra i titoli da 50 *obbligazioni:*

pag. 20, colonna 11, riga 55, il n. 090366 leggasi 090336;

tra i titoli da 100 *obbligazioni:*

pag. 22, colonna 3, riga 17, il n. 116480 leggasi 116490; pag. 22, colonna 4, riga 80, il n. 124929 leggasi 124924.

(Avviso **C-18621**).

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(8151775) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.